

S a d r ž a j

AKTI NAČELNIKA OPŠTINE

➤ Rješenja o isplati regresiranih kamata	1-134.
--	--------

Na osnovu člana 43. i 72. Zakona o lokalnoj samoupravi („Službeni glasnik Republike Srpske”, broj 101/04), člana 51. i 60. Statuta Opštine Ugljevik („Službeni bilten Opštine Ugljevik”, broj 6/05, 4/07 i 4/08), Programa ulaganja u podsticaje privrednim ulaganjima na području opštine Ugljevik u 2010. godini („Službeni bilten Opštine Ugljevik”, broj 9/09), i zahtjeva Ilije Lazića iz Ravnog Polja, d o n o s i m

R J E Š E N J E

Lazić Iliji iz Ravnog Polja dodjeljuje se namjenska pomoć za razvoj plasteničke proizvodnje u iznosu od 2.000,00 KM (slovima: dvijehiljadakonvertibilnihmaraka).

Odjeljenje za finansije izvršiće ovo Rješenje na teret budžetske pozicije Kapitalna ulaganja u privredu Opštine Ugljevik za 2010. godinu a na osnovu Programa ulaganja u podsticaje privrednim ulaganjima na području opštine Ugljevik u 2010.godini

O b r a z l o ž e n j e

Lazić Ilija iz Ravnog Polja obratio se zahtjevom za novčanu pomoć u razvoju poljoprivrede, konkretno za podršku u proširenju plasteničke proizvodnje povrća. Nadležna komisija je izašla na lice mjesta i konstatovala da se podnosilac zahtjeva bavi plasteničkom proizvodnjom povrća i to u pet platenika ukupne površine 600m².

U skladu sa Strateškim planom Opštine, navedenim Programom kapitalnih ulaganja i komisijskog uvida na licu mjesta riješeno je kao u dispozitivu ovog Rješenja, uz uslov da se u roku od 90 dana od dobijanja sredstava dostave fiskalni računi o utrošku istih.

Protiv ovog Rješenja se može izjaviti prigovor Načelniku Opštine u roku od 8 dana po prijemu istog.

Ovo Rješenje stupa na snagu danom donošenja, a isto će se objaviti u „Službenom biltenu Opštine Ugljevik,,.

REPUBLIKA SRPSKA
OPŠTINA UGLJEVIK
NAČELNIK OPŠTINE
Broj: 02/40- 276/10
Datum,10.08.2010..godine

NAČELNIK OPŠTINE
Vasilije Perić, dipl.ecc. s.r.

REPUBLIKA SRPSKA
OPŠTINA UGLJEVIK
NAČELNIK OPŠTINE

Broj: 02-423-158/08

Datum: 10.08. 2010. godine

Na osnovu člana 43. i 72. Zakona o lokalnoj samoupravi („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj: 101/04), člana 51. i 60. Statuta Opštine Ugljevik („Službeni bilten Opštine Ugljevik“ broj 6/05), člana 3. Programa ulaganja u podsticaje privrednim ulaganjima na području opštine Ugljevik u 2010. godini („Službeni bilten Opštine Ugljevik“ broj: 9/09), i člana 2. stav 10. Pravilnika o uslovima i načinu ostvarivanja novčanih podsticaja za razvoj poljoprivrede i drugih privrednih djelatnosti („Službeni bilten Opštine Ugljevik“ broj: 7/09), načelnik Opštine d o n o s i:

R J E Š E N J E

NOVAKOVIĆ MIRJANI iz Starog Ugljevika-Falčići isplatiti na ime regresiranja kamate za namjenske dugoročne kredite, iznos od 349,09 KM (tristotinečetdesetdevet i 09 /100 KM).

Odjeljenje za finansije izvršiće ovo Rješenje na teret budžetske pozicije Kapitalna pomoć Opštine Ugljevik za 2010. godinu a na osnovu Programa ulaganja u podsticaje privrednim ulaganjima na području opštine Ugljevik u 2010. godini.

O b r a z l o ž e n j e

NOVAKOVIĆ MIRJANA iz Starog Ugljevika-Falčići je podnijela zahtjev broj: 02-423-158/08 kojim traži regresiranje kamata u 2009. godini za dugoročne namjenske kredite. Imenovana je uz zahtjev priložila potrebnu dokumentaciju u skladu sa Pravilnikom o uslovima i načinu ostvarivanja novčanih podsticaja za razvoj poljoprivrede i drugih privrednih djelatnosti. Izlaskom na lice mjesta, Komisija Administrativne službe opštine Ugljevik utvrdila je da je imenovana realizovane kredite namjenski uložila u poljoprivredu, te je riješeno kao u dispozitivu ovog rješenja.

Ovo rješenje ne podliježe plaćanju administrativne takse, a protiv istog se može uložiti prigovor načelniku Opštine Ugljevik u roku od 8 dana od dana prijema ovog rješenja.

Rješenje stupa na snagu danom donošenja a objaviće se u „Službenom biltenu Opštine Ugljevik“ .

Dostavljeno:

1. Imenovanoj
2. Računovodstvu
3. Arhivi
4. Službeni bilten

NAČELNIK OPŠTINE

Vasilije Perić, dipl. ecc s.r.

REPUBLIKA SRPSKA
OPŠTINA UGLJEVIK
NAČELNIK OPŠTINE

Broj: 02-423-153/08

Datum: 10.08. 2010.godine

Na osnovu člana 43. i 72. Zakona o lokalnoj samoupravi („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj:101/04), člana 51. i 60. Statuta Opštine Ugljevik („Službeni bilten Opštine Ugljevik“ broj 6/05), člana 3. Programa ulaganja u podsticaje privrednim ulaganjima na području opštine Ugljevik u 2010.godini („Službeni bilten Opštine Ugljevik“ broj: 9/09), i člana 2. stav 10. Pravilnika o uslovima i načinu ostvarivanja novčanih podsticaja za razvoj poljoprivrede i drugih privrednih djelatnosti („Službeni bilten Opštine Ugljevik“ broj: 7/09), načelnik Opštine d o n o s i:

R J E Š E N J E

JOVIČIĆ MILANU sinu Đokana iz Ugljevičke Obriježi isplatiti na ime regresiranja kamate za namjenske dugoročne kredite, iznos od 1468,79KM (hiljadučetiristotinešesdesetosam i 79/100 konvertibilnihmaraka).

Odjeljenje za finansije izvršiće ovo Rješenje na teret budžetske pozicije Kapitalna pomoć Opštine Ugljevik za 2010. godinu a na osnovu Programa ulaganja u podsticaje privrednim ulaganjima na području opštine Ugljevik u 2010.godini.

O b r a z l o ž e n j e

JOVIČIĆ MILAN sin Đokana iz Ugljevičke Obriježi je podnio zahtjev broj: 02-423-153/08 kojim traži regresiranje kamata u 2009.godini za dugoročne namjenske kredite. Imenovani je uz zahtjev priložio potrebnu dokumentaciju u skladu sa Pravilnikom o uslovima i načinu ostvarivanja novčanih podsticaja za razvoj poljoprivrede i drugih privrednih djelatnosti. Izlaskom na lice mjesta, Komisija Administrativne službe opštine Ugljevik utvrdila je da je imenovani realizovane kredite namjenski uložio u poljoprivredu, te je riješeno kao u dispozitivu ovog rješenja.

Ovo rješenje ne podliježe plaćanju administrativne takse, a protiv istog se može uložiti prigovor načelniku Opštine u roku od 8 dana od dana prijema rješenja.

Rješenje stupa na snagu danom donošenja a objaviće se u „Službenom biltenu Opštine Ugljevik“ .

Dostavljeno:

1. Imenovanom
2. Računovodstvu
3. Arhivi
4. Službeni bilten

NAČELNIK OPŠTINE

Vasilije Perić,dipl.ecc s.r.

REPUBLIKA SRPSKA
OPŠTINA UGLJEVIK
NAČELNIK OPŠTINE

Broj: 02-423-190/08

Datum: 10.08. 2010.godine

Na osnovu člana 43. i 72. Zakona o lokalnoj samoupravi („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj:101/04), člana 51. i 60. Statuta Opštine Ugljevik („Službeni bilten Opštine Ugljevik“ broj 6/05), člana 3. Programa ulaganja u podsticaje privrednim ulaganjima na području opštine Ugljevik u 2010.godini („Službeni bilten Opštine Ugljevik“ broj: 9/09), i člana 2. stav 10. Pravilnika o uslovima i načinu ostvarivanja novčanih podsticaja za razvoj poljoprivrede i drugih privrednih djelatnosti („Službeni bilten Opštine Ugljevik“ broj: 7/09), načelnik Opštine d o n o s i:

R J E Š E N J E

LUKIĆ RADIVOJU sinu Dragana iz Ugljevičke Obriježi isplatiti na ime regresiranja kamate za namjenske dugoročne kredite, iznos od 2114,31KM (dvijehiljadestčetrest i 31/100 konvertibilnihmaraka).

Odjeljenje za finansije izvršice ovo Rješenje na teret budžetske pozicije Kapitalna pomoć Opštine Ugljevik za 2010. godinu a na osnovu Programa ulaganja u podsticaje privrednim ulaganjima na području opštine Ugljevik u 2010.godini.

O b r a z l o ž e n j e

LUKIĆ RADIVOJE sin Dragana iz Ugljevičke Obriježi je podnio zahtjev broj: 02-423-190/08 kojim traži regresiranje kamata u 2009.godini za dugoročne namjenske kredite. Imenovani je uz zahtjev priložio potrebnu dokumentaciju u skladu sa Pravilnikom o uslovima i načinu ostvarivanja novčanih podsticaja za razvoj poljoprivrede i drugih privrednih djelatnosti. Izlaskom na lice mjesta, Komisija Administrativne službe opštine Ugljevik utvrdila je da je imenovani realizovane kredite namjenski uložio u poljoprivredu, te je riješeno kao u dispozitivu ovog rješenja.

Ovo rješenje ne podliježe plaćanju administrativne takse, a protiv istog se može uložiti prigovor načelniku Opštine u roku od 8 dana od dana prijema rješenja.

Rješenje stupa na snagu danom donošenja a objaviće se u „Službenom biltenu Opštine Ugljevik“ .

Dostavljeno:

1. Imenovanom
2. Računovodstvu
3. Arhivi
4. Službeni bilten

NAČELNIK OPŠTINE

Vasilije Perić,dipl.ecc s.r.

REPUBLIKA SRPSKA
OPŠTINA UGLJEVIK
NAČELNIK OPŠTINE

Broj: 02-423-215/08

Datum: 10.08. 2010.godine

Na osnovu člana 43. i 72. Zakona o lokalnoj samoupravi („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj:101/04), člana 51. i 60. Statuta Opštine Ugljevik („Službeni bilten Opštine Ugljevik“ broj 6/05), člana 3. Programa ulaganja u podsticaje privrednim ulaganjima na području opštine Ugljevik u 2010.godini („Službeni bilten Opštine Ugljevik“ broj: 9/09), i člana 2. stav 10. Pravilnika o uslovima i načinu ostvarivanja novčanih podsticaja za razvoj poljoprivrede i drugih privrednih djelatnosti („Službeni bilten Opštine Ugljevik“ broj: 7/09), načelnik Opštine d o n o s i:

R J E Š E N J E

LUKIĆ LUKI sinu Branka iz Ugljevičke Obriježi isplatiti na ime regresiranja kamate za namjenske dugoročne kredite, iznos od 962,20KM (devestošezdesetdvije i 20/100 konvertibilnihmaraka).

Odjeljenje za finansije izvršice ovo Rješenje na teret budžetske pozicije Kapitalna pomoć Opštine Ugljevik za 2010. godinu a na osnovu Programa ulaganja u podsticaje privrednim ulaganjima na području opštine Ugljevik u 2010.godini.

O b r a z l o ž e n j e

LUKIĆ LUKA sin Branka iz Ugljevičke Obriježi je podnio zahtjev broj: 02-423-215/08 kojim traži regresiranje kamata u 2009.godini za dugoročne namjenske kredite. Imenovani je uz zahtjev priložio potrebnu dokumentaciju u skladu sa Pravilnikom o uslovima i načinu ostvarivanja novčanih podsticaja za razvoj poljoprivrede i drugih privrednih djelatnosti. Izlaskom na lice mjesta, Komisija Administrativne službe opštine Ugljevik utvrdila je da je imenovani realizovane kredite namjenski uložio u poljoprivredu, te je riješeno kao u dispozitivu ovog rješenja.

Ovo rješenje ne podliježe plaćanju administrativne takse, a protiv istog se može uložiti prigovor načelniku Opštine u roku od 8 dana od dana prijema rješenja.

Rješenje stupa na snagu danom donošenja a objaviće se u „Službenom biltenu Opštine Ugljevik“ .

Dostavljeno:

1. Imenovanom
2. Računovodstvu
3. Arhivi
4. Službeni bilten

NAČELNIK OPŠTINE

Vasilije Perić,dipl.ecc s.r.

REPUBLIKA SRPSKA
OPŠTINA UGLJEVIK
NAČELNIK OPŠTINE

Broj: 02-423-249/08

Datum: 10.08. 2010.godine

Na osnovu člana 43. i 72. Zakona o lokalnoj samoupravi („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj:101/04), člana 51. i 60. Statuta Opštine Ugljevik („Službeni bilten Opštine Ugljevik“ broj 6/05), člana 3. Programa ulaganja u podsticaje privrednim ulaganjima na području opštine Ugljevik u 2010.godini („Službeni bilten Opštine Ugljevik“ broj: 9/09), i člana 2. stav 10. Pravilnika o uslovima i načinu ostvarivanja novčanih podsticaja za razvoj poljoprivrede i drugih privrednih djelatnosti („Službeni bilten Opštine Ugljevik“ broj: 7/09), načelnik Opštine d o n o s i:

R J E Š E N J E

MIHAJLOVIĆ STEVI sinu Cvijetina iz Ugljevičke Obriježi isplatiti na ime regresiranja kamate za namjenske dugoročne kredite, iznos od 270,35KM (dvjestosedamdeset i 35/100 konvertibilnihmaraka).

Odjeljenje za finansije izvršice ovo Rješenje na teret budžetske pozicije Kapitalna pomoć Opštine Ugljevik za 2010. godinu a na osnovu Programa ulaganja u podsticaje privrednim ulaganjima na području opštine Ugljevik u 2010.godini.

O b r a z l o ž e n j e

MIHAJLOVIĆ STEVO sin Cvijetina iz Ugljevičke Obriježi je podnio zahtjev broj: 02-423-249/08 kojim traži regresiranje kamata u 2009.godini za dugoročne namjenske kredite. Imenovani je uz zahtjev priložio potrebnu dokumentaciju u skladu sa Pravilnikom o uslovima i načinu ostvarivanja novčanih podsticaja za razvoj poljoprivrede i drugih privrednih djelatnosti. Izlaskom na lice mjesta, Komisija Administrativne službe opštine Ugljevik utvrdila je da je imenovani realizovane kredite namjenski uložio u poljoprivredu, te je riješeno kao u dispozitivu ovog rješenja.

Ovo rješenje ne podliježe plaćanju administrativne takse, a protiv istog se može uložiti prigovor načelniku Opštine u roku od 8 dana od dana prijema rješenja.

Rješenje stupa na snagu danom donošenja a objaviće se u „Službenom biltenu Opštine Ugljevik“ .

Dostavljeno:

1. Imenovanom
2. Računovodstvu
3. Arhivi
4. Službeni bilten

NAČELNIK OPŠTINE

Vasilije Perić,dipl.ecc s.r.

REPUBLIKA SRPSKA
OPŠTINA UGLJEVIK
NAČELNIK OPŠTINE

Broj: 02-423-145/08

Datum: 10.08. 2010.godine

Na osnovu člana 43. i 72. Zakona o lokalnoj samoupravi („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj:101/04), člana 51. i 60. Statuta Opštine Ugljevik („Službeni bilten Opštine Ugljevik“ broj 6/05), člana 3. Programa ulaganja u podsticaje privrednim ulaganjima na području opštine Ugljevik u 2010.godini („Službeni bilten Opštine Ugljevik“ broj: 9/09), i člana 2. stav 10. Pravilnika o uslovima i načinu ostvarivanja novčanih podsticaja za razvoj poljoprivrede i drugih privrednih djelatnosti („Službeni bilten Opštine Ugljevik“ broj: 7/09), načelnik Opštine d o n o s i:

R J E Š E N J E

ĐURIĆ RADISLAVU sinu Dušana iz Ugljevičke Obriježi isplatiti na ime regresiranja kamate za namjenske dugoročne kredite, iznos od 137,68KM (stotridesetsetam i 68/100 konvertibilnihmaraka).

Odjeljenje za finansije izvršice ovo Rješenje na teret budžetske pozicije Kapitalna pomoć Opštine Ugljevik za 2010. godinu a na osnovu Programa ulaganja u podsticaje privrednim ulaganjima na području opštine Ugljevik u 2010.godini.

O b r a z l o ž e n j e

ĐURIĆ RADISLAV sin Dušana iz Ugljevičke Obriježi je podnio zahtjev broj: 02-423-145/08 kojim traži regresiranje kamata u 2009.godini za dugoročne namjenske kredite. Imenovani je uz zahtjev priložio potrebnu dokumentaciju u skladu sa Pravilnikom o uslovima i načinu ostvarivanja novčanih podsticaja za razvoj poljoprivrede i drugih privrednih djelatnosti. Izlaskom na lice mjesta, Komisija Administrativne službe opštine Ugljevik utvrdila je da je imenovani realizovane kredite namjenski uložio u poljoprivredu, te je riješeno kao u dispozitivu ovog rješenja.

Ovo rješenje ne podliježe plaćanju administrativne takse, a protiv istog se može uložiti prigovor načelniku Opštine u roku od 8 dana od dana prijema rješenja.

Rješenje stupa na snagu danom donošenja a objaviće se u „Službenom biltenu Opštine Ugljevik“ .

Dostavljeno:

1. Imenovanom
2. Računovodstvu
3. Arhivi
4. Službeni bilten

NAČELNIK OPŠTINE

Vasilije Perić,dipl.ecc s.r.

REPUBLIKA SRPSKA
OPŠTINA UGLJEVIK
NAČELNIK OPŠTINE

Broj: 02-423-184/08

Datum: 10.08. 2010.godine

Na osnovu člana 43. i 72. Zakona o lokalnoj samoupravi („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj:101/04), člana 51. i 60. Statuta Opštine Ugljevik („Službeni bilten Opštine Ugljevik“ broj 6/05), člana 3. Programa ulaganja u podsticaje privrednim ulaganjima na području opštine Ugljevik u 2010.godini („Službeni bilten Opštine Ugljevik“ broj: 9/09), i člana 2. stav 10. Pravilnika o uslovima i načinu ostvarivanja novčanih podsticaja za razvoj poljoprivrede i drugih privrednih djelatnosti („Službeni bilten Opštine Ugljevik“ broj: 7/09), načelnik Opštine d o n o s i:

R J E Š E N J E

BENOVIĆ BOBANU sinu Lake iz Ugljevičke Obriježi isplatiti na ime regresiranja kamate za namjenske dugoročne kredite, iznos od 1899,80KM (hiljaduosamstodevedesetdevet i 80/100 konvertibilnihmaraka).

Odjeljenje za finansije izvršiće ovo Rješenje na teret budžetske pozicije Kapitalna pomoć Opštine Ugljevik za 2010. godinu a na osnovu Programa ulaganja u podsticaje privrednim ulaganjima na području opštine Ugljevik u 2010.godini.

O b r a z l o ž e n j e

BENOVIĆ BOBAN sin Lake iz Ugljevičke Obriježi je podnio zahtjev broj: 02-423-184/08 kojim traži regresiranje kamata u 2009.godini za dugoročne namjenske kredite. Imenovani je uz zahtjev priložio potrebnu dokumentaciju u skladu sa Pravilnikom o uslovima i načinu ostvarivanja novčanih podsticaja za razvoj poljoprivrede i drugih privrednih djelatnosti. Izlaskom na lice mjesta, Komisija Administrativne službe opštine Ugljevik utvrdila je da je imenovani realizovane kredite namjenski uložio u poljoprivredu, te je riješeno kao u dispozitivu ovog rješenja.

Ovo rješenje ne podliježe plaćanju administrativne takse, a protiv istog se može uložiti prigovor načelniku Opštine u roku od 8 dana od dana prijema rješenja.

Rješenje stupa na snagu danom donošenja a objaviće se u „Službenom biltenu Opštine Ugljevik“ .

Dostavljeno:

1. Imenovanom
2. Računovodstvu
3. Arhivi
4. Službeni bilten

NAČELNIK OPŠTINE

Vasilije Perić,dipl.ecc s.r.

REPUBLIKA SRPSKA
OPŠTINA UGLJEVIK
NAČELNIK OPŠTINE

Broj: 02-423-332/08

Datum: 10.08. 2010.godine

Na osnovu člana 43. i 72. Zakona o lokalnoj samoupravi („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj:101/04), člana 51. i 60. Statuta Opštine Ugljevik („Službeni bilten Opštine Ugljevik“ broj 6/05), člana 3. Programa ulaganja u podsticaje privrednim ulaganjima na području opštine Ugljevik u 2010.godini („Službeni bilten Opštine Ugljevik“ broj: 9/09), i člana 2. stav 10. Pravilnika o uslovima i načinu ostvarivanja novčanih podsticaja za razvoj poljoprivrede i drugih privrednih djelatnosti („Službeni bilten Opštine Ugljevik“ broj: 7/09), načelnik Opštine d o n o s i:

R J E Š E N J E

LJUBOJEVIĆ MILANU sinu Cvijana iz Ugljevičke Obriježi isplatiti na ime regresiranja kamate za namjenske dugoročne kredite, iznos od 385,38 KM (tristoosamdesetpet i 38/100 konvertibilnihmaraka).

Odjeljenje za finansije izvršice ovo Rješenje na teret budžetske pozicije Kapitalna pomoć Opštine Ugljevik za 2010. godinu a na osnovu Programa ulaganja u podsticaje privrednim ulaganjima na području opštine Ugljevik u 2010.godini.

O b r a z l o ž e n j e

LJUBOJEVIĆ MILAN sin Cvijana iz Ugljevičke Obriježi je podnio zahtjev broj: 02-423-332/08 kojim traži regresiranje kamata u 2009.godini za dugoročne namjenske kredite. Imenovani je uz zahtjev priložio potrebnu dokumentaciju u skladu sa Pravilnikom o uslovima i načinu ostvarivanja novčanih podsticaja za razvoj poljoprivrede i drugih privrednih djelatnosti. Izlaskom na lice mjesta, Komisija Administrativne službe opštine Ugljevik utvrdila je da je imenovani realizovane kredite namjenski uložio u poljoprivredu, te je riješeno kao u dispozitivu ovog rješenja.

Ovo rješenje ne podliježe plaćanju administrativne takse, a protiv istog se može uložiti prigovor načelniku Opštine u roku od 8 dana od dana prijema rješenja.

Rješenje stupa na snagu danom donošenja a objaviće se u „Službenom biltenu Opštine Ugljevik“ .

Dostavljeno:

1. Imenovanom
2. Računovodstvu
3. Arhivi
4. Službeni bilten

NAČELNIK OPŠTINE

Vasilije Perić,dipl.ecc s.r.

REPUBLIKA SRPSKA
OPŠTINA UGLJEVIK
NAČELNIK OPŠTINE

Broj: 02-423-185/08

Datum: 10.08. 2010.godine

Na osnovu člana 43. i 72. Zakona o lokalnoj samoupravi („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj:101/04), člana 51. i 60. Statuta Opštine Ugljevik („Službeni bilten Opštine Ugljevik“ broj 6/05), člana 3. Programa ulaganja u podsticaje privrednim ulaganjima na području opštine Ugljevik u 2010.godini („Službeni bilten Opštine Ugljevik“ broj: 9/09), i člana 2. stav 10. Pravilnika o uslovima i načinu ostvarivanja novčanih podsticaja za razvoj poljoprivrede i drugih privrednih djelatnosti („Službeni bilten Opštine Ugljevik“ broj: 7/09), načelnik Opštine d o n o s i:

R J E Š E N J E

JOVIČIĆ DIMITRIJU iz Ugljevičke Obriježi isplatiti na ime regresiranja kamate za namjenske dugoročne kredite, iznos od 1385,26KM (hiljadutristotinesamdesetpet i 26/100 konvertibilnihmaraka).

Odjeljenje za finansije izvršice ovo Rješenje na teret budžetske pozicije Kapitalna pomoć Opštine Ugljevik za 2010. godinu a na osnovu Programa ulaganja u podsticaje privrednim ulaganjima na području opštine Ugljevik u 2010.godini.

O b r a z l o ž e n j e

JOVIČIĆ DIMITRIJE iz Ugljevičke Obriježi je podnio zahtjev broj: 02-423-185/08 kojim traži regresiranje kamata u 2009.godini za dugoročne namjenske kredite. Imenovani je uz zahtjev priložio potrebnu dokumentaciju u skladu sa Pravilnikom o uslovima i načinu ostvarivanja novčanih podsticaja za razvoj poljoprivrede i drugih privrednih djelatnosti. Izlaskom na lice mjesta, Komisija Administrativne službe opštine Ugljevik utvrdila je da je imenovani realizovane kredite namjenski uložio u poljoprivredu, te je riješeno kao u dispozitivu ovog rješenja.

Ovo rješenje ne podliježe plaćanju administrativne takse, a protiv istog se može uložiti prigovor načelniku Opštine u roku od 8 dana od dana prijema rješenja.

Rješenje stupa na snagu danom donošenja a objaviće se u „Službenom biltenu Opštine Ugljevik“ .

Dostavljeno:

1. Imenovanom
2. Računovodstvu
3. Arhivi
4. Službeni bilten

NAČELNIK OPŠTINE

Vasilije Perić,dipl.ecc s.r.

REPUBLIKA SRPSKA
OPŠTINA UGLJEVIK
NAČELNIK OPŠTINE

Broj: 02/5-423-82/09

Datum: 10.08. 2010.godine

Na osnovu člana 43. i 72. Zakona o lokalnoj samoupravi („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj:101/04), člana 51. i 60. Statuta Opštine Ugljevik („Službeni bilten Opštine Ugljevik“ broj 6/05), člana 3. Programa ulaganja u podsticaje privrednim ulaganjima na području opštine Ugljevik u 2010.godini („Službeni bilten Opštine Ugljevik“ broj: 9/09), i člana 2. stav 10. Pravilnika o uslovima i načinu ostvarivanja novčanih podsticaja za razvoj poljoprivrede i drugih privrednih djelatnosti („Službeni bilten Opštine Ugljevik“ broj: 7/09), načelnik Opštine d o n o s i:

R J E Š E N J E

JOVIČIĆ VELIMIRU iz Ugljevičke Obriježi isplatiti na ime regresiranja kamate za namjenske dugoročne kredite, iznos od 968,56KM (devestošesdesetosam i 56/100 konvertibilnihmaraka).

Odjeljenje za finansije izvršice ovo Rješenje na teret budžetske pozicije Kapitalna pomoć Opštine Ugljevik za 2010. godinu a na osnovu Programa ulaganja u podsticaje privrednim ulaganjima na području opštine Ugljevik u 2010.godini.

O b r a z l o ž e n j e

JOVIČIĆ VELIMIR iz Ugljevičke Obriježi je podnio zahtjev broj: 02/5-423-82/09 kojim traži regresiranje kamata u 2009.godini za dugoročne namjenske kredite. Imenovani je uz zahtjev priložio potrebnu dokumentaciju u skladu sa Pravilnikom o uslovima i načinu ostvarivanja novčanih podsticaja za razvoj poljoprivrede i drugih privrednih djelatnosti. Izlaskom na lice mjesta, Komisija Administrativne službe opštine Ugljevik utvrdila je da je imenovani realizovane kredite namjenski uložio u poljoprivredu, te je riješeno kao u dispozitivu ovog rješenja.

Ovo rješenje ne podliježe plaćanju administrativne takse, a protiv istog se može uložiti prigovor načelniku Opštine u roku od 8 dana od dana prijema rješenja.

Rješenje stupa na snagu danom donošenja a objaviće se u „Službenom biltenu Opštine Ugljevik“ .

Dostavljeno:

1. Imenovanom
2. Računovodstvu
3. Arhivi
4. Službeni bilten

NAČELNIK OPŠTINE

Vasilije Perić,dipl.ecc s.r.

REPUBLIKA SRPSKA
OPŠTINA UGLJEVIK
NAČELNIK OPŠTINE

Broj: 02/5-423-93/09

Datum: 10.08. 2010.godine

Na osnovu člana 43. i 72. Zakona o lokalnoj samoupravi („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj:101/04), člana 51. i 60. Statuta Opštine Ugljevik („Službeni bilten Opštine Ugljevik“ broj 6/05), člana 3. Programa ulaganja u podsticaje privrednim ulaganjima na području opštine Ugljevik u 2010.godini („Službeni bilten Opštine Ugljevik“ broj: 9/09), i člana 2. stav 10. Pravilnika o uslovima i načinu ostvarivanja novčanih podsticaja za razvoj poljoprivrede i drugih privrednih djelatnosti („Službeni bilten Opštine Ugljevik“ broj: 7/09), načelnik Opštine d o n o s i:

R J E Š E N J E

ČUTURIĆ DRAGANU iz Ugljevičke Obriježi isplatiti na ime regresiranja kamate za namjenske dugoročne kredite, iznos od 65,02KM (šezdesetpet i 02/100 konvertibilnihmaraka).

Odjeljenje za finansije izvršice ovo Rješenje na teret budžetske pozicije Kapitalna pomoć Opštine Ugljevik za 2010. godinu a na osnovu Programa ulaganja u podsticaje privrednim ulaganjima na području opštine Ugljevik u 2010.godini.

O b r a z l o ž e n j e

ČUTURIĆ DRAGAN iz Ugljevičke Obriježi je podnio zahtjev broj: 02/5-423-93/09 kojim traži regresiranje kamata u 2009.godini za dugoročne namjenske kredite. Imenovani je uz zahtjev priložio potrebnu dokumentaciju u skladu sa Pravilnikom o uslovima i načinu ostvarivanja novčanih podsticaja za razvoj poljoprivrede i drugih privrednih djelatnosti. Izlaskom na lice mjesta, Komisija Administrativne službe opštine Ugljevik utvrdila je da je imenovani realizovane kredite namjenski uložio u poljoprivredu, te je riješeno kao u dispozitivu ovog rješenja.

Ovo rješenje ne podliježe plaćanju administrativne takse, a protiv istog se može uložiti prigovor načelniku Opštine u roku od 8 dana od dana prijema rješenja.

Rješenje stupa na snagu danom donošenja a objaviće se u „Službenom biltenu Opštine Ugljevik“ .

Dostavljeno:

1. Imenovanom
2. Računovodstvu
3. Arhivi
4. Službeni bilten

NAČELNIK OPŠTINE

Vasilije Perić,dipl.ecc s.r.

REPUBLIKA SRPSKA
OPŠTINA UGLJEVIK
NAČELNIK OPŠTINE

Broj: 02-423-182/08

Datum: 10.08. 2010.godine

Na osnovu člana 43. i 72. Zakona o lokalnoj samoupravi („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj:101/04), člana 51. i 60. Statuta Opštine Ugljevik („Službeni bilten Opštine Ugljevik“ broj 6/05), člana 3. Programa ulaganja u podsticaje privrednim ulaganjima na području opštine Ugljevik u 2010.godini („Službeni bilten Opštine Ugljevik“ broj: 9/09), i člana 2. stav 10. Pravilnika o uslovima i načinu ostvarivanja novčanih podsticaja za razvoj poljoprivrede i drugih privrednih djelatnosti („Službeni bilten Opštine Ugljevik“ broj: 7/09), načelnik Opštine d o n o s i:

R J E Š E N J E

ČUTURIĆ BOŽIDARKI iz Ugljevičke Obriježi isplatiti na ime regresiranja kamate za namjenske dugoročne kredite, iznos od 737,85KM (sedamstotridesetsedam i 95/100 KM).

Odjeljenje za finansije izvršice ovo Rješenje na teret budžetske pozicije Kapitalna pomoć Opštine Ugljevik za 2010. godinu a na osnovu Programa ulaganja u podsticaje privrednim ulaganjima na području opštine Ugljevik u 2010.godini.

O b r a z l o ž e n j e

ČUTURIĆ BOŽIDARKA iz Ugljevičke Obriježi je podnijela zahtjev broj: 02-423-182/08 kojim traži regresiranje kamata u 2009.godini za dugoročne namjenske kredite. Imenovani je uz zahtjev priložio potrebnu dokumentaciju u skladu sa Pravilnikom o uslovima i načinu ostvarivanja novčanih podsticaja za razvoj poljoprivrede i drugih privrednih djelatnosti. Izlaskom na lice mjesta, Komisija Administrativne službe opštine Ugljevik utvrdila je da je imenovana realizovane kredite namjenski uložila u poljoprivredu, te je riješeno kao u dispozitivu ovog rješenja.

Ovo rješenje ne podliježe plaćanju administrativne takse, a protiv istog se može uložiti prigovor načelniku Opštine Ugljevik u roku od 8 dana od dana prijema ovog rješenja.

Rješenje stupa na snagu danom donošenja a objaviće se u „Službenom biltenu Opštine Ugljevik“ .

Dostavljeno:

1. Imenovanj
2. Računovodstvu
3. Arhivi
4. Službeni bilten

NAČELNIK OPŠTINE

Vasilije Perić,dipl.ecc s.r.

REPUBLIKA SRPSKA
OPŠTINA UGLJEVIK
NAČELNIK OPŠTINE

Broj: 02-423-18/09

Datum: 10.08.2010 .godine

Na osnovu člana 43. i 72. Zakona o lokalnoj samoupravi („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj:101/04), člana 51. i 60. Statuta Opštine Ugljevik („Službeni bilten Opštine Ugljevik“ broj 6/05), člana 3. Programa ulaganja u podsticaje privrednim ulaganjima na području opštine Ugljevik u 2010.godini („Službeni bilten Opštine Ugljevik“ broj: 9/09), i člana 2. stav 10. Pravilnika o uslovima i načinu ostvarivanja novčanih podsticaja za razvoj poljoprivrede i drugih privrednih djelatnosti („Službeni bilten Opštine Ugljevik“ broj: 7/09), načelnik Opštine d o n o s i:

R J E Š E N J E

SIMIKIĆ RISTI sinu Simike iz Tutnjeva isplatiti na ime regresiranja kamate za namjenske dugoročne kredite, iznos od 204,03KM (dvjestočetiri i 03/100 KM).

Odjeljenje za finansije izvršiće ovo Rješenje na teret budžetske pozicije Kapitalna pomoć Opštine Ugljevik za 2010. godinu a na osnovu Programa ulaganja u podsticaje privrednim ulaganjima na području opštine Ugljevik u 2010.godini.

O b r a z l o ž e n j e

SIMIKIĆ RISTO sin Simike iz Tutnjeva je podnio zahtjev broj: 02-423-18/09 kojim traži regresiranje kamata u 2009.godini za dugoročne namjenske kredite. Imenovani je uz zahtjev priložio potrebnu dokumentaciju u skladu sa Pravilnikom o uslovima i načinu ostvarivanja novčanih podsticaja za razvoj poljoprivrede i drugih privrednih djelatnosti. Izlaskom na lice mjesta, Komisija Administrativne službe opštine Ugljevik utvrdila je da je imenovani realizovane kredite namjenski uložio u poljoprivredu, te je riješeno kao u dispozitivu ovog rješenja.

Ovo rješenje ne podliježe plaćanju administrativne takse, a protiv istog se može uložiti prigovor načelniku Opštine Ugljevik u roku od 8 dana od dana prijema ovog rješenja.

Rješenje stupa na snagu danom donošenja a objaviće se u „Službenom biltenu Opštine Ugljevik“ .

Dostavljeno:

1. Imenovanom
2. Računovodstvu
3. Arhivi
4. Službeni bilten

NAČELNIK OPŠTINE

Vasilije Perić,dipl.ecc s.r.

REPUBLIKA SRPSKA
OPŠTINA UGLJEVIK
NAČELNIK OPŠTINE

Broj: 02-423-3/09

Datum: 10.08.2010 .godine

Na osnovu člana 43. i 72. Zakona o lokalnoj samoupravi („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj:101/04), člana 51. i 60. Statuta Opštine Ugljevik („Službeni bilten Opštine Ugljevik“ broj 6/05), člana 3. Programa ulaganja u podsticaje privrednim ulaganjima na području opštine Ugljevik u 2010.godini („Službeni bilten Opštine Ugljevik“ broj: 9/09), i člana 2. stav 10. Pravilnika o uslovima i načinu ostvarivanja novčanih podsticaja za razvoj poljoprivrede i drugih privrednih djelatnosti („Službeni bilten Opštine Ugljevik“ broj: 7/09), načelnik Opštine d o n o s i:

R J E Š E N J E

MIHAJLOVIĆ OBRENU sinu Konstantina iz Tutnjeva isplatiti na ime regresiranja kamate za namjenske dugoročne kredite, iznos od 338,68KM (tristotridesetosam i 68/100 KM).

Odjeljenje za finansije izvršice ovo Rješenje na teret budžetske pozicije Kapitalna pomoć Opštine Ugljevik za 2010. godinu a na osnovu Programa ulaganja u podsticaje privrednim ulaganjima na području opštine Ugljevik u 2010.godini.

O b r a z l o ž e n j e

MIHAJLOVIĆ OBREN sin Konstantina iz Tutnjeva je podnio zahtjev broj: 02-423-3/09 kojim traži regresiranje kamata u 2009.godini za dugoročne namjenske kredite. Imenovani je uz zahtjev priložio potrebnu dokumentaciju u skladu sa Pravilnikom o uslovima i načinu ostvarivanja novčanih podsticaja za razvoj poljoprivrede i drugih privrednih djelatnosti. Izlaskom na lice mjesta, Komisija Administrativne službe opštine Ugljevik utvrdila je da je imenovani realizovane kredite namjenski uložio u poljoprivredu, te je riješeno kao u dispozitivu ovog rješenja.

Ovo rješenje ne podliježe plaćanju administrativne takse, a protiv istog se može uložiti prigovor načelniku Opštine Ugljevik u roku od 8 dana od dana prijema ovog rješenja.

Rješenje stupa na snagu danom donošenja a objaviće se u „Službenom biltenu Opštine Ugljevik“ .

Dostavljeno:

1. Imenovanom
2. Računovodstvu
3. Arhivi
4. Službeni bilten

NAČELNIK OPŠTINE

Vasilije Perić,dipl.ecc s.r.

REPUBLIKA SRPSKA
OPŠTINA UGLJEVIK
NAČELNIK OPŠTINE

Broj: 02-423-24/09

Datum: 10.08.2010 .godine

Na osnovu člana 43. i 72. Zakona o lokalnoj samoupravi („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj:101/04), člana 51. i 60. Statuta Opštine Ugljevik („Službeni bilten Opštine Ugljevik“ broj 6/05), člana 3. Programa ulaganja u podsticaje privrednim ulaganjima na području opštine Ugljevik u 2010.godini („Službeni bilten Opštine Ugljevik“ broj: 9/09), i člana 2. stav 10. Pravilnika o uslovima i načinu ostvarivanja novčanih podsticaja za razvoj poljoprivrede i drugih privrednih djelatnosti („Službeni bilten Opštine Ugljevik“ broj: 7/09), načelnik Opštine d o n o s i:

R J E Š E N J E

MILOVANOVIĆ MILKU sinu Milorada iz Tutnjeva isplatiti na ime regresiranja kamate za namjenske dugoročne kredite, iznos od 562,49KM (petstošezdesetdvije i 49/100 KM).

Odjeljenje za finansije izvršiće ovo Rješenje na teret budžetske pozicije Kapitalna pomoć Opštine Ugljevik za 2010. godinu a na osnovu Programa ulaganja u podsticaje privrednim ulaganjima na području opštine Ugljevik u 2010.godini.

O b r a z l o ž e n j e

MILOVANOVIĆ MILKO sin Milorada iz Tutnjeva je podnio zahtjev broj: 02-423-24/09 kojim traži regresiranje kamata u 2009.godini za dugoročne namjenske kredite. Imenovani je uz zahtjev priložio potrebnu dokumentaciju u skladu sa Pravilnikom o uslovima i načinu ostvarivanja novčanih podsticaja za razvoj poljoprivrede i drugih privrednih djelatnosti. Izlaskom na lice mjesta, Komisija Administrativne službe opštine Ugljevik utvrdila je da je imenovani realizovane kredite namjenski uložio u poljoprivredu, te je riješeno kao u dispozitivu ovog rješenja.

Ovo rješenje ne podliježe plaćanju administrativne takse, a protiv istog se može uložiti prigovor načelniku Opštine Ugljevik u roku od 8 dana od dana prijema ovog rješenja.

Rješenje stupa na snagu danom donošenja a objaviće se u „Službenom biltenu Opštine Ugljevik“ .

Dostavljeno:

1. Imenovanom
2. Računovodstvu
3. Arhivi
4. Službeni bilten

NAČELNIK OPŠTINE

Vasilije Perić,dipl.ecc s.r.

REPUBLIKA SRPSKA
OPŠTINA UGLJEVIK
NAČELNIK OPŠTINE

Broj: 02-423-157/08

Datum: 10.08.2010 .godine

Na osnovu člana 43. i 72. Zakona o lokalnoj samoupravi („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj:101/04), člana 51. i 60. Statuta Opštine Ugljevik („Službeni bilten Opštine Ugljevik“ broj 6/05), člana 3. Programa ulaganja u podsticaje privrednim ulaganjima na području opštine Ugljevik u 2010.godini („Službeni bilten Opštine Ugljevik“ broj: 9/09), i člana 2. stav 10. Pravilnika o uslovima i načinu ostvarivanja novčanih podsticaja za razvoj poljoprivrede i drugih privrednih djelatnosti („Službeni bilten Opštine Ugljevik“ broj: 7/09), načelnik Opštine d o n o s i:

R J E Š E N J E

JOVIĆ SLAVKU sinu Rajka iz Tutnjeva isplatiti na ime regresiranja kamate za namjenske dugoročne kredite, iznos od 1970,70KM (hiljadudevetstosedamdeset i 70/100 KM).

Odjeljenje za finansije izvršice ovo Rješenje na teret budžetske pozicije Kapitalna pomoć Opštine Ugljevik za 2010. godinu a na osnovu Programa ulaganja u podsticaje privrednim ulaganjima na području opštine Ugljevik u 2010.godini.

O b r a z l o ž e n j e

JOVIĆ SLAVKO sin Rajka iz Tutnjeva je podnio zahtjev broj: 02-423-157/08 kojim traži regresiranje kamata u 2009.godini za dugoročne namjenske kredite. Imenovani je uz zahtjev priložio potrebnu dokumentaciju u skladu sa Pravilnikom o uslovima i načinu ostvarivanja novčanih podsticaja za razvoj poljoprivrede i drugih privrednih djelatnosti. Izlaskom na lice mjesta, Komisija Administrativne službe opštine Ugljevik utvrdila je da je imenovani realizovane kredite namjenski uložio u poljoprivredu, te je riješeno kao u dispozitivu ovog rješenja.

Ovo rješenje ne podliježe plaćanju administrativne takse, a protiv istog se može uložiti prigovor načelniku Opštine Ugljevik u roku od 8 dana od dana prijema ovog rješenja.

Rješenje stupa na snagu danom donošenja a objaviće se u „Službenom biltenu Opštine Ugljevik“ .

Dostavljeno:

1. Imenovanom
2. Računovodstvu
3. Arhivi
4. Službeni bilten

NAČELNIK OPŠTINE

Vasilije Perić,dipl.ecc s.r.

REPUBLIKA SRPSKA
OPŠTINA UGLJEVIK
NAČELNIK OPŠTINE

Broj: 02-423-270/08

Datum: 10.08.2010 .godine

Na osnovu člana 43. i 72. Zakona o lokalnoj samoupravi („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj:101/04), člana 51. i 60. Statuta Opštine Ugljevik („Službeni bilten Opštine Ugljevik“ broj 6/05), člana 3. Programa ulaganja u podsticaje privrednim ulaganjima na području opštine Ugljevik u 2010.godini („Službeni bilten Opštine Ugljevik“ broj: 9/09), i člana 2. stav 10. Pravilnika o uslovima i načinu ostvarivanja novčanih podsticaja za razvoj poljoprivrede i drugih privrednih djelatnosti („Službeni bilten Opštine Ugljevik“ broj: 7/09), načelnik Opštine d o n o s i:

R J E Š E N J E

PAVLOVIĆ OSTOJI sinu Mladen iz Tutnjeva isplatiti na ime regresiranja kamate za namjenske dugoročne kredite, iznos od 670,58 KM (šestosedamdeset i 58/100 KM).

Odjeljenje za finansije izvršiće ovo Rješenje na teret budžetske pozicije Kapitalna pomoć Opštine Ugljevik za 2010. godinu a na osnovu Programa ulaganja u podsticaje privrednim ulaganjima na području opštine Ugljevik u 2010.godini.

O b r a z l o ž e n j e

PAVLOVIĆ OSTOJA sin Mladen iz Tutnjeva je podnio zahtjev broj: 02-423-270/08 kojim traži regresiranje kamata u 2009.godini za dugoročne namjenske kredite. Imenovani je uz zahtjev priložio potrebnu dokumentaciju u skladu sa Pravilnikom o uslovima i načinu ostvarivanja novčanih podsticaja za razvoj poljoprivrede i drugih privrednih djelatnosti. Izlaskom na lice mjesta, Komisija Administrativne službe opštine Ugljevik utvrdila je da je imenovani realizovane kredite namjenski uložio u poljoprivredu, te je riješeno kao u dispozitivu ovog rješenja.

Ovo rješenje ne podliježe plaćanju administrativne takse, a protiv istog se može uložiti prigovor načelniku Opštine Ugljevik u roku od 8 dana od dana prijema ovog rješenja.

Rješenje stupa na snagu danom donošenja a objaviće se u „Službenom biltenu Opštine Ugljevik“ .

Dostavljeno:

1. Imenovanom
2. Računovodstvu
3. Arhivi
4. Službeni bilten

NAČELNIK OPŠTINE

Vasilije Perić,dipl.ecc s.r.

REPUBLIKA SRPSKA
OPŠTINA UGLJEVIK
NAČELNIK OPŠTINE

Broj: 02-423-237/08

Datum: 10.08.2010 .godine

Na osnovu člana 43. i 72. Zakona o lokalnoj samoupravi („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj:101/04), člana 51. i 60. Statuta Opštine Ugljevik („Službeni bilten Opštine Ugljevik“ broj 6/05), člana 3. Programa ulaganja u podsticaje privrednim ulaganjima na području opštine Ugljevik u 2010.godini („Službeni bilten Opštine Ugljevik“ broj: 9/09), i člana 2. stav 10. Pravilnika o uslovima i načinu ostvarivanja novčanih podsticaja za razvoj poljoprivrede i drugih privrednih djelatnosti („Službeni bilten Opštine Ugljevik“ broj: 7/09), načelnik Opštine d o n o s i:

R J E Š E N J E

PAVLOVIĆ MLAĐENU iz Tutnjeva isplatiti na ime regresiranja kamate za namjenske dugoročne kredite, iznos od 743,99 KM (sedamstočeterdesetri i 99/100 KM).

Odjeljenje za finansije izvršice ovo Rješenje na teret budžetske pozicije Kapitalna pomoć Opštine Ugljevik za 2010. godinu a na osnovu Programa ulaganja u podsticaje privrednim ulaganjima na području opštine Ugljevik u 2010.godini.

O b r a z l o ž e n j e

PAVLOVIĆ MLAĐEN iz Tutnjeva je podnio zahtjev broj: 02-423-237/08 kojim traži regresiranje kamata u 2009.godini za dugoročne namjenske kredite. Imenovani je uz zahtjev priložio potrebnu dokumentaciju u skladu sa Pravilnikom o uslovima i načinu ostvarivanja novčanih podsticaja za razvoj poljoprivrede i drugih privrednih djelatnosti. Izlaskom na lice mjesta, Komisija Administrativne službe opštine Ugljevik utvrdila je da je imenovani realizovane kredite namjenski uložio u poljoprivredu, te je riješeno kao u dispozitivu ovog rješenja.

Ovo rješenje ne podliježe plaćanju administrativne takse, a protiv istog se može uložiti prigovor načelniku Opštine Ugljevik u roku od 8 dana od dana prijema ovog rješenja.

Rješenje stupa na snagu danom donošenja a objaviće se u „Službenom biltenu Opštine Ugljevik“ .

Dostavljeno:

1. Imenovanom
2. Računovodstvu
3. Arhivi
4. Službeni bilten

NAČELNIK OPŠTINE

Vasilije Perić,dipl.ecc s.r.

REPUBLIKA SRPSKA
OPŠTINA UGLJEVIK
NAČELNIK OPŠTINE

Broj: 02-423-360/08

Datum: 10.08.2010 .godine

Na osnovu člana 43. i 72. Zakona o lokalnoj samoupravi („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj:101/04), člana 51. i 60. Statuta Opštine Ugljevik („Službeni bilten Opštine Ugljevik“ broj 6/05), člana 3. Programa ulaganja u podsticaje privrednim ulaganjima na području opštine Ugljevik u 2010.godini („Službeni bilten Opštine Ugljevik“ broj: 9/09), i člana 2. stav 10. Pravilnika o uslovima i načinu ostvarivanja novčanih podsticaja za razvoj poljoprivrede i drugih privrednih djelatnosti („Službeni bilten Opštine Ugljevik“ broj: 7/09), načelnik Opštine d o n o s i:

R J E Š E N J E

SEKULIĆ ĐORĐIJI sinu Dušana iz Tutnjevcu isplatiti na ime regresiranja kamate za namjenske dugoročne kredite, iznos od 1575,00KM (hiljadupestosedamdeetpet i 00/100 KM).

Odjeljenje za finansije izvršice ovo Rješenje na teret budžetske pozicije Kapitalna pomoć Opštine Ugljevik za 2010. godinu a na osnovu Programa ulaganja u podsticaje privrednim ulaganjima na području opštine Ugljevik u 2010.godini.

O b r a z l o ž e n j e

SEKULIĆ ĐORĐIJA sin Dušana iz Tutnjevcu je podnio zahtjev broj: 02-423-360/08 kojim traži regresiranje kamata u 2009.godini za dugoročne namjenske kredite. Imenovani je uz zahtjev priložio potrebnu dokumentaciju u skladu sa Pravilnikom o uslovima i načinu ostvarivanja novčanih podsticaja za razvoj poljoprivrede i drugih privrednih djelatnosti. Izlaskom na lice mjesta, Komisija Administrativne službe opštine Ugljevik utvrdila je da je imenovani realizovane kredite namjenski uložio u poljoprivredu, te je riješeno kao u dispozitivu ovog rješenja.

Ovo rješenje ne podliježe plaćanju administrativne takse, a protiv istog se može uložiti prigovor načelniku Opštine Ugljevik u roku od 8 dana od dana prijema ovog rješenja.

Rješenje stupa na snagu danom donošenja a objaviće se u „Službenom biltenu Opštine Ugljevik“ .

Dostavljeno:

1. Imenovanom
2. Računovodstvu
3. Arhivi
4. Službeni bilten

NAČELNIK OPŠTINE

Vasilije Perić,dipl.ecc s.r.

REPUBLIKA SRPSKA
OPŠTINA UGLJEVIK
NAČELNIK OPŠTINE

Broj: 02/5-423-28/09

Datum: 10.08.2010 .godine

Na osnovu člana 43. i 72. Zakona o lokalnoj samoupravi („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj:101/04), člana 51. i 60. Statuta Opštine Ugljevik („Službeni bilten Opštine Ugljevik“ broj 6/05), člana 3. Programa ulaganja u podsticaje privrednim ulaganjima na području opštine Ugljevik u 2010.godini („Službeni bilten Opštine Ugljevik“ broj: 9/09), i člana 2. stav 10. Pravilnika o uslovima i načinu ostvarivanja novčanih podsticaja za razvoj poljoprivrede i drugih privrednih djelatnosti („Službeni bilten Opštine Ugljevik“ broj: 7/09), načelnik Opštine d o n o s i:

R J E Š E N J E

GAJIĆ SREĆI iz Tutnjevca isplatiti na ime regresiranja kamate za namjenske dugoročne kredite, iznos od 336,59 KM (tristotinetridesetšest i 59 /100 KM).

Odjeljenje za finansije izvršice ovo Rješenje na teret budžetske pozicije Kapitalna pomoć Opštine Ugljevik za 2010. godinu a na osnovu Programa ulaganja u podsticaje privrednim ulaganjima na području opštine Ugljevik u 2010.godini.

O b r a z l o ž e n j e

GAJIĆ SREĆO iz Tutnjevca je podnio zahtjev broj: 02/5-423-28/09 kojim traži regresiranje kamata u 2009.godini za dugoročne namjenske kredite. Imenovani je uz zahtjev priložio potrebnu dokumentaciju u skladu sa Pravilnikom o uslovima i načinu ostvarivanja novčanih podsticaja za razvoj poljoprivrede i drugih privrednih djelatnosti. Izlaskom na lice mjesta, Komisija Administrativne službe opštine Ugljevik utvrdila je da je imenovani realizovane kredite namjenski uložio u poljoprivredu, te je riješeno kao u dispozitivu ovog rješenja.

Ovo rješenje ne podliježe plaćanju administrativne takse, a protiv istog se može uložiti prigovor načelniku Opštine Ugljevik u roku od 8 dana od dana prijema ovog rješenja.

Rješenje stupa na snagu danom donošenja a objaviće se u „Službenom biltenu Opštine Ugljevik“ .

Dostavljeno:

1. Imenovanom
2. Računovodstvu
3. Arhivi
4. Službeni bilten

NAČELNIK OPŠTINE

Vasilije Perić,dipl.ecc s.r.

REPUBLIKA SRPSKA
OPŠTINA UGLJEVIK
NAČELNIK OPŠTINE

Broj: 02-423-25/09

Datum: 10.08.2010 .godine

Na osnovu člana 43. i 72. Zakona o lokalnoj samoupravi („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj:101/04), člana 51. i 60. Statuta Opštine Ugljevik („Službeni bilten Opštine Ugljevik“ broj 6/05), člana 3. Programa ulaganja u podsticaje privrednim ulaganjima na području opštine Ugljevik u 2010.godini („Službeni bilten Opštine Ugljevik“ broj: 9/09), i člana 2. stav 10. Pravilnika o uslovima i načinu ostvarivanja novčanih podsticaja za razvoj poljoprivrede i drugih privrednih djelatnosti („Službeni bilten Opštine Ugljevik“ broj: 7/09), načelnik Opštine d o n o s i:

R J E Š E N J E

MILOVANOVIĆ MILORADU sinu Pere iz Tutnjevca isplatiti na ime regresiranja kamate za namjenske dugoročne kredite, iznos od 387,17 KM (tristotineosamdesetsedam i 17/100 KM).

Odjeljenje za finansije izvršiće ovo Rješenje na teret budžetske pozicije Kapitalna pomoć Opštine Ugljevik za 2010. godinu a na osnovu Programa ulaganja u podsticaje privrednim ulaganjima na području opštine Ugljevik u 2010.godini.

O b r a z l o ž e n j e

MILOVANOVIĆ MILORAD sin Pere iz Tutnjevca je podnio zahtjev broj: 02-423-25/09 kojim traži regresiranje kamata u 2009.godini za dugoročne namjenske kredite. Imenovani je uz zahtjev priložio potrebnu dokumentaciju u skladu sa Pravilnikom o uslovima i načinu ostvarivanja novčanih podsticaja za razvoj poljoprivrede i drugih privrednih djelatnosti. Izlaskom na lice mjesta, Komisija Administrativne službe opštine Ugljevik utvrdila je da je imenovani realizovane kredite namjenski uložio u poljoprivredu, te je riješeno kao u dispozitivu ovog rješenja.

Ovo rješenje ne podliježe plaćanju administrativne takse, a protiv istog se može uložiti prigovor načelniku Opštine Ugljevik u roku od 8 dana od dana prijema ovog rješenja.

Rješenje stupa na snagu danom donošenja a objaviće se u „Službenom biltenu Opštine Ugljevik“ .

Dostavljeno:

1. Imenovanom
2. Računovodstvu
3. Arhivi
4. Službeni bilten

NAČELNIK OPŠTINE

Vasilije Perić,dipl.ecc s.r.

REPUBLIKA SRPSKA
OPŠTINA UGLJEVIK
NAČELNIK OPŠTINE

Broj: 02-423-281/08

Datum: 10.08.2010 .godine

Na osnovu člana 43. i 72. Zakona o lokalnoj samoupravi („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj:101/04), člana 51. i 60. Statuta Opštine Ugljevik („Službeni bilten Opštine Ugljevik“ broj 6/05), člana 3. Programa ulaganja u podsticaje privrednim ulaganjima na području opštine Ugljevik u 2010.godini („Službeni bilten Opštine Ugljevik“ broj: 9/09), i člana 2. stav 10. Pravilnika o uslovima i načinu ostvarivanja novčanih podsticaja za razvoj poljoprivrede i drugih privrednih djelatnosti („Službeni bilten Opštine Ugljevik“ broj: 7/09), načelnik Opštine d o n o s i:

R J E Š E N J E

SPASOJEVIĆ ĐOJI iz Ugljevik Sela isplatiti na ime regresiranja kamate za namjenske dugoročne kredite, iznos od 584,81 KM (petstotinaosamdesetčetiri i 81/100 KM).

Odjeljenje za finansije izvršice ovo Rješenje na teret budžetske pozicije Kapitalna pomoć Opštine Ugljevik za 2010. godinu a na osnovu Programa ulaganja u podsticaje privrednim ulaganjima na području opštine Ugljevik u 2010.godini.

O b r a z l o ž e n j e

SPASOJEVIĆ ĐOJO iz Ugljevik Sela je podnio zahtjev broj: 02-423-281/08 kojim traži regresiranje kamata u 2009.godini za dugoročne namjenske kredite. Imenovani je uz zahtjev priložio potrebnu dokumentaciju u skladu sa Pravilnikom o uslovima i načinu ostvarivanja novčanih podsticaja za razvoj poljoprivrede i drugih privrednih djelatnosti. Izlaskom na lice mjesta, Komisija Administrativne službe opštine Ugljevik utvrdila je da je imenovani realizovane kredite namjenski uložio u poljoprivredu, te je riješeno kao u dispozitivu ovog rješenja.

Ovo rješenje ne podliježe plaćanju administrativne takse, a protiv istog se može uložiti prigovor načelniku Opštine Ugljevik u roku od 8 dana od dana prijema ovog rješenja.

Rješenje stupa na snagu danom donošenja a objaviće se u „Službenom biltenu Opštine Ugljevik“ .

Dostavljeno:

1. Imenovanom
2. Računovodstvu
3. Arhivi
4. Službeni bilten

NAČELNIK OPŠTINE

Vasilije Perić,dipl.ecc s.r.

REPUBLIKA SRPSKA
OPŠTINA UGLJEVIK
NAČELNIK OPŠTINE

Broj: 02-423-283/08

Datum: 10.08.2010 .godine

Na osnovu člana 43. i 72. Zakona o lokalnoj samoupravi („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj:101/04), člana 51. i 60. Statuta Opštine Ugljevik („Službeni bilten Opštine Ugljevik“ broj 6/05), člana 3. Programa ulaganja u podsticaje privrednim ulaganjima na području opštine Ugljevik u 2010.godini („Službeni bilten Opštine Ugljevik“ broj: 9/09), i člana 2. stav 10. Pravilnika o uslovima i načinu ostvarivanja novčanih podsticaja za razvoj poljoprivrede i drugih privrednih djelatnosti („Službeni bilten Opštine Ugljevik“ broj: 7/09), načelnik Opštine d o n o s i:

R J E Š E N J E

SIMIĆ DRAGANU iz Ugljevik Sela isplatiti na ime regresiranja kamate za namjenske dugoročne kredite, iznos od 657,22KM (šestopedesetsedam i 22/100 KM).

Odjeljenje za finansije izvršice ovo Rješenje na teret budžetske pozicije Kapitalna pomoć Opštine Ugljevik za 2010. godinu a na osnovu Programa ulaganja u podsticaje privrednim ulaganjima na području opštine Ugljevik u 2010.godini.

O b r a z l o ž e n j e

SIMIĆ DRAGAN iz Ugljevik Sela je podnio zahtjev broj: 02-423-283/08 kojim traži regresiranje kamata u 2009.godini za dugoročne namjenske kredite. Imenovani je uz zahtjev priložio potrebnu dokumentaciju u skladu sa Pravilnikom o uslovima i načinu ostvarivanja novčanih podsticaja za razvoj poljoprivrede i drugih privrednih djelatnosti. Izlaskom na lice mjesta, Komisija Administrativne službe opštine Ugljevik utvrdila je da je imenovani realizovane kredite namjenski uložio u poljoprivredu, te je riješeno kao u dispozitivu ovog rješenja.

Ovo rješenje ne podliježe plaćanju administrativne takse, a protiv istog se može uložiti prigovor načelniku Opštine Ugljevik u roku od 8 dana od dana prijema ovog rješenja.

Rješenje stupa na snagu danom donošenja a objaviće se u „Službenom biltenu Opštine Ugljevik“ .

Dostavljeno:

1. Imenovanom
2. Računovodstvu
3. Arhivi
4. Službeni bilten

NAČELNIK OPŠTINE

Vasilije Perić,dipl.ecc s.r.

REPUBLIKA SRPSKA
OPŠTINA UGLJEVIK
NAČELNIK OPŠTINE

Broj: 02-423-314/08

Datum: 10.08.2010 .godine

Na osnovu člana 43. i 72. Zakona o lokalnoj samoupravi („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj:101/04), člana 51. i 60. Statuta Opštine Ugljevik („Službeni bilten Opštine Ugljevik“ broj 6/05), člana 3. Programa ulaganja u podsticaje privrednim ulaganjima na području opštine Ugljevik u 2010.godini („Službeni bilten Opštine Ugljevik“ broj: 9/09), i člana 2. stav 10. Pravilnika o uslovima i načinu ostvarivanja novčanih podsticaja za razvoj poljoprivrede i drugih privrednih djelatnosti („Službeni bilten Opštine Ugljevik“ broj: 7/09), načelnik Opštine d o n o s i:

R J E Š E N J E

SIMIĆ ZDRAVKU sinu Tome iz Ugljevik Sela isplatiti na ime regresiranja kamate za namjenske dugoročne kredite, iznos od 1630,30KM (hiljadušestotrideset i 30/100 KM).

Odjeljenje za finansije izvršice ovo Rješenje na teret budžetske pozicije Kapitalna pomoć Opštine Ugljevik za 2010. godinu a na osnovu Programa ulaganja u podsticaje privrednim ulaganjima na području opštine Ugljevik u 2010.godini.

O b r a z l o ž e n j e

SIMIĆ ZDRAVKO sin Tome iz Ugljevik Sela je podnio zahtjev broj: 02-423-314/08 kojim traži regresiranje kamata u 2009.godini za dugoročne namjenske kredite. Imenovani je uz zahtjev priložio potrebnu dokumentaciju u skladu sa Pravilnikom o uslovima i načinu ostvarivanja novčanih podsticaja za razvoj poljoprivrede i drugih privrednih djelatnosti. Izlaskom na lice mjesta, Komisija Administrativne službe opštine Ugljevik utvrdila je da je imenovani realizovane kredite namjenski uložio u poljoprivredu, te je riješeno kao u dispozitivu ovog rješenja.

Ovo rješenje ne podliježe plaćanju administrativne takse, a protiv istog se može uložiti prigovor načelniku Opštine Ugljevik u roku od 8 dana od dana prijema ovog rješenja.

Rješenje stupa na snagu danom donošenja a objaviće se u „Službenom biltenu Opštine Ugljevik“ .

Dostavljeno:

1. Imenovanom
2. Računovodstvu
3. Arhivi
4. Službeni bilten

NAČELNIK OPŠTINE

Vasilije Perić,dipl.ecc s.r.

REPUBLIKA SRPSKA
OPŠTINA UGLJEVIK
NAČELNIK OPŠTINE

Broj: 02-423-160/08

Datum: 10.08.2010 .godine

Na osnovu člana 43. i 72. Zakona o lokalnoj samoupravi („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj:101/04), člana 51. i 60. Statuta Opštine Ugljevik („Službeni bilten Opštine Ugljevik“ broj 6/05), člana 3. Programa ulaganja u podsticaje privrednim ulaganjima na području opštine Ugljevik u 2010.godini („Službeni bilten Opštine Ugljevik“ broj: 9/09), i člana 2. stav 10. Pravilnika o uslovima i načinu ostvarivanja novčanih podsticaja za razvoj poljoprivrede i drugih privrednih djelatnosti („Službeni bilten Opštine Ugljevik“ broj: 7/09), načelnik Opštine d o n o s i:

R J E Š E N J E

LAZIĆ RADIVOJU iz Ugljevik Sela isplatiti na ime regresiranja kamate za namjenske dugoročne kredite, iznos od 1908,13KM (hiljadudevetstotinaosam i 13/100 KM).

Odjeljenje za finansije izvršice ovo Rješenje na teret budžetske pozicije Kapitalna pomoć Opštine Ugljevik za 2010. godinu a na osnovu Programa ulaganja u podsticaje privrednim ulaganjima na području opštine Ugljevik u 2010.godini.

O b r a z l o ž e n j e

LAZIĆ RADIVOJE iz Ugljevik Sela je podnio zahtjev broj: 02-423-160/08 kojim traži regresiranje kamata u 2009.godini za dugoročne namjenske kredite. Imenovani je uz zahtjev priložio potrebnu dokumentaciju u skladu sa Pravilnikom o uslovima i načinu ostvarivanja novčanih podsticaja za razvoj poljoprivrede i drugih privrednih djelatnosti. Izlaskom na lice mjesta, Komisija Administrativne službe opštine Ugljevik utvrdila je da je imenovani realizovane kredite namjenski uložio u poljoprivredu, te je riješeno kao u dispozitivu ovog rješenja.

Ovo rješenje ne podliježe plaćanju administrativne takse, a protiv istog se može uložiti prigovor načelniku Opštine Ugljevik u roku od 8 dana od dana prijema ovog rješenja.

Rješenje stupa na snagu danom donošenja a objaviće se u „Službenom biltenu Opštine Ugljevik“ .

Dostavljeno:

1. Imenovanom
2. Računovodstvu
3. Arhivi
4. Službeni bilten

NAČELNIK OPŠTINE

Vasilije Perić,dipl.ecc s.r.

REPUBLIKA SRPSKA
OPŠTINA UGLJEVIK
NAČELNIK OPŠTINE

Broj: 02-423-357/08

Datum: 10.08.2010 .godine

Na osnovu člana 43. i 72. Zakona o lokalnoj samoupravi („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj:101/04), člana 51. i 60. Statuta Opštine Ugljevik („Službeni bilten Opštine Ugljevik“ broj 6/05), člana 3. Programa ulaganja u podsticaje privrednim ulaganjima na području opštine Ugljevik u 2010.godini („Službeni bilten Opštine Ugljevik“ broj: 9/09), i člana 2. stav 10. Pravilnika o uslovima i načinu ostvarivanja novčanih podsticaja za razvoj poljoprivrede i drugih privrednih djelatnosti („Službeni bilten Opštine Ugljevik“ broj: 7/09), načelnik Opštine d o n o s i:

R J E Š E N J E

RIKIĆ BRANKU iz Ugljevik Sela isplatiti na ime regresiranja kamate za namjenske dugoročne kredite, iznos od 1398,63 KM (hiljadutristodevedesetosam i 63/100 KM).

Odjeljenje za finansije izvršice ovo Rješenje na teret budžetske pozicije Kapitalna pomoć Opštine Ugljevik za 2010. godinu a na osnovu Programa ulaganja u podsticaje privrednim ulaganjima na području opštine Ugljevik u 2010.godini.

O b r a z l o ž e n j e

RIKIĆ BRANKO iz Ugljevik Sela je podnio zahtjev broj: 02-423-357/08 kojim traži regresiranje kamata u 2009.godini za dugoročne namjenske kredite. Imenovani je uz zahtjev priložio potrebnu dokumentaciju u skladu sa Pravilnikom o uslovima i načinu ostvarivanja novčanih podsticaja za razvoj poljoprivrede i drugih privrednih djelatnosti. Izlaskom na lice mjesta, Komisija Administrativne službe opštine Ugljevik utvrdila je da je imenovani realizovane kredite namjenski uložio u poljoprivredu, te je riješeno kao u dispozitivu ovog rješenja.

Ovo rješenje ne podliježe plaćanju administrativne takse, a protiv istog se može uložiti prigovor načelniku Opštine Ugljevik u roku od 8 dana od dana prijema ovog rješenja.

Rješenje stupa na snagu danom donošenja a objaviće se u „Službenom biltenu Opštine Ugljevik“ .

Dostavljeno:

1. Imenovanom
2. Računovodstvu
3. Arhivi
4. Službeni bilten

NAČELNIK OPŠTINE

Vasilije Perić,dipl.ecc s.r.

REPUBLIKA SRPSKA
OPŠTINA UGLJEVIK
NAČELNIK OPŠTINE

Broj: 02-423-148/08

Datum: 10.08.2010 .godine

Na osnovu člana 43. i 72. Zakona o lokalnoj samoupravi („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj:101/04), člana 51. i 60. Statuta Opštine Ugljevik („Službeni bilten Opštine Ugljevik“ broj 6/05), člana 3. Programa ulaganja u podsticaje privrednim ulaganjima na području opštine Ugljevik u 2010.godini („Službeni bilten Opštine Ugljevik“ broj: 9/09), i člana 2. stav 10. Pravilnika o uslovima i načinu ostvarivanja novčanih podsticaja za razvoj poljoprivrede i drugih privrednih djelatnosti („Službeni bilten Opštine Ugljevik“ broj: 7/09), načelnik Opštine d o n o s i:

R J E Š E N J E

RIKIĆ TIHOMIRU sinu Save iz Ugljevik Sela isplatiti na ime regresiranja kamate za namjenske dugoročne kredite, iznos od 1689,16KM (hiljadušeststotinaosamdesetdevet i 16/100 KM).

Odjeljenje za finansije izvršice ovo Rješenje na teret budžetske pozicije Kapitalna pomoć Opštine Ugljevik za 2010. godinu a na osnovu Programa ulaganja u podsticaje privrednim ulaganjima na području opštine Ugljevik u 2010.godini.

O b r a z l o ž e n j e

RIKIĆ TIHOMIR sin Save iz Ugljevik Sela je podnio zahtjev broj: 02-423-148/08 kojim traži regresiranje kamata u 2009.godini za dugoročne namjenske kredite. Imenovani je uz zahtjev priložio potrebnu dokumentaciju u skladu sa Pravilnikom o uslovima i načinu ostvarivanja novčanih podsticaja za razvoj poljoprivrede i drugih privrednih djelatnosti. Izlaskom na lice mjesta, Komisija Administrativne službe opštine Ugljevik utvrdila je da je imenovani realizovane kredite namjenski uložio u poljoprivredu, te je riješeno kao u dispozitivu ovog rješenja.

Ovo rješenje ne podliježe plaćanju administrativne takse, a protiv istog se može uložiti prigovor načelniku Opštine Ugljevik u roku od 8 dana od dana prijema ovog rješenja.

Rješenje stupa na snagu danom donošenja a objaviće se u „Službenom biltenu Opštine Ugljevik“ .

Dostavljeno:

1. Imenovanom
2. Računovodstvu
3. Arhivi
4. Službeni bilten

NAČELNIK OPŠTINE

Vasilije Perić,dipl.ecc s.r.

REPUBLIKA SRPSKA
OPŠTINA UGLJEVIK
NAČELNIK OPŠTINE

Broj: 02-423-276/08

Datum: 10.08.2010 .godine

Na osnovu člana 43. i 72. Zakona o lokalnoj samoupravi („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj:101/04), člana 51. i 60. Statuta Opštine Ugljevik („Službeni bilten Opštine Ugljevik“ broj 6/05), člana 3. Programa ulaganja u podsticaje privrednim ulaganjima na području opštine Ugljevik u 2010.godini („Službeni bilten Opštine Ugljevik“ broj: 9/09), i člana 2. stav 10. Pravilnika o uslovima i načinu ostvarivanja novčanih podsticaja za razvoj poljoprivrede i drugih privrednih djelatnosti („Službeni bilten Opštine Ugljevik“ broj: 7/09), načelnik Opštine d o n o s i:

R J E Š E N J E

RADIĆ RADOMIRU sinu Slobodana iz Ugljevik Sela isplatiti na ime regresiranja kamate za namjenske dugoročne kredite, iznos od 700,86 KM (sedamstotina i 86/100 KM).

Odjeljenje za finansije izvršiće ovo Rješenje na teret budžetske pozicije Kapitalna pomoć Opštine Ugljevik za 2010. godinu a na osnovu Programa ulaganja u podsticaje privrednim ulaganjima na području opštine Ugljevik u 2010.godini.

O b r a z l o ž e n j e

RADIĆ RADOMIR sin Slobodana iz Ugljevik Sela je podnio zahtjev broj: 02-423-276/08 kojim traži regresiranje kamata u 2009.godini za dugoročne namjenske kredite. Imenovani je uz zahtjev priložio potrebnu dokumentaciju u skladu sa Pravilnikom o uslovima i načinu ostvarivanja novčanih podsticaja za razvoj poljoprivrede i drugih privrednih djelatnosti. Izlaskom na lice mjesta, Komisija Administrativne službe opštine Ugljevik utvrdila je da je imenovani realizovane kredite namjenski uložio u poljoprivredu, te je riješeno kao u dispozitivu ovog rješenja.

Ovo rješenje ne podliježe plaćanju administrativne takse, a protiv istog se može uložiti prigovor načelniku Opštine Ugljevik u roku od 8 dana od dana prijema ovog rješenja.

Rješenje stupa na snagu danom donošenja a objaviće se u „Službenom biltenu Opštine Ugljevik“ .

Dostavljeno:

1. Imenovanom
2. Računovodstvu
3. Arhivi
4. Službeni bilten

NAČELNIK OPŠTINE

Vasilije Perić,dipl.ecc s.r.

REPUBLIKA SRPSKA
OPŠTINA UGLJEVIK
NAČELNIK OPŠTINE

Broj: 02-423-343/08

Datum: 10.08.2010 .godine

Na osnovu člana 43. i 72. Zakona o lokalnoj samoupravi („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj:101/04), člana 51. i 60. Statuta Opštine Ugljevik („Službeni bilten Opštine Ugljevik“ broj 6/05), člana 3. Programa ulaganja u podsticaje privrednim ulaganjima na području opštine Ugljevik u 2010.godini („Službeni bilten Opštine Ugljevik“ broj: 9/09), i člana 2. stav 10. Pravilnika o uslovima i načinu ostvarivanja novčanih podsticaja za razvoj poljoprivrede i drugih privrednih djelatnosti („Službeni bilten Opštine Ugljevik“ broj: 7/09), načelnik Opštine d o n o s i:

R J E Š E N J E

RIKIĆ ZORANU sinu Save iz Ugljevik Sela isplatiti na ime regresiranja kamate za namjenske dugoročne kredite, iznos od 489,96 KM (četiristotineosamdesetdevet i 96/100 KM).

Odjeljenje za finansije izvršiće ovo Rješenje na teret budžetske pozicije Kapitalna pomoć Opštine Ugljevik za 2010. godinu a na osnovu Programa ulaganja u podsticaje privrednim ulaganjima na području opštine Ugljevik u 2010.godini.

O b r a z l o ž e n j e

RIKIĆ ZORAN sin Save iz Ugljevik Sela je podnio zahtjev broj: 02-423-343/08 kojim traži regresiranje kamata u 2009.godini za dugoročne namjenske kredite. Imenovani je uz zahtjev priložio potrebnu dokumentaciju u skladu sa Pravilnikom o uslovima i načinu ostvarivanja novčanih podsticaja za razvoj poljoprivrede i drugih privrednih djelatnosti. Izlaskom na lice mjesta, Komisija Administrativne službe opštine Ugljevik utvrdila je da je imenovani realizovane kredite namjenski uložio u poljoprivredu, te je riješeno kao u dispozitivu ovog rješenja.

Ovo rješenje ne podliježe plaćanju administrativne takse, a protiv istog se može uložiti prigovor načelniku Opštine Ugljevik u roku od 8 dana od dana prijema ovog rješenja.

Rješenje stupa na snagu danom donošenja a objaviće se u „Službenom biltenu Opštine Ugljevik“ .

Dostavljeno:

1. Imenovanom
2. Računovodstvu
3. Arhivi
4. Službeni bilten

NAČELNIK OPŠTINE

Vasilije Perić,dipl.ecc s.r.

REPUBLIKA SRPSKA
OPŠTINA UGLJEVIK
NAČELNIK OPŠTINE

Broj: 02-423-265/08

Datum: 10.08.2010 .godine

Na osnovu člana 43. i 72. Zakona o lokalnoj samoupravi („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj:101/04), člana 51. i 60. Statuta Opštine Ugljevik („Službeni bilten Opštine Ugljevik“ broj 6/05), člana 3. Programa ulaganja u podsticaje privrednim ulaganjima na području opštine Ugljevik u 2010.godini („Službeni bilten Opštine Ugljevik“ broj: 9/09), i člana 2. stav 10. Pravilnika o uslovima i načinu ostvarivanja novčanih podsticaja za razvoj poljoprivrede i drugih privrednih djelatnosti („Službeni bilten Opštine Ugljevik“ broj: 7/09), načelnik Opštine d o n o s i:

R J E Š E N J E

MARINKOVIĆ SAVI sinu Milorada iz Ugljevik Sela isplatiti na ime regresiranja kamate za namjenske dugoročne kredite, iznos od 729,00 KM (sedamstotinadvadesetdevet i 00/100 KM).

Odjeljenje za finansije izvršice ovo Rješenje na teret budžetske pozicije Kapitalna pomoć Opštine Ugljevik za 2010. godinu a na osnovu Programa ulaganja u podsticaje privrednim ulaganjima na području opštine Ugljevik u 2010.godini.

O b r a z l o ž e n j e

MARINKOVIĆ SAVO sin Milorada iz Ugljevik Sela je podnio zahtjev broj: 02-423-265/08 kojim traži regresiranje kamata u 2009.godini za dugoročne namjenske kredite. Imenovani je uz zahtjev priložio potrebnu dokumentaciju u skladu sa Pravilnikom o uslovima i načinu ostvarivanja novčanih podsticaja za razvoj poljoprivrede i drugih privrednih djelatnosti. Izlaskom na lice mjesta, Komisija Administrativne službe opštine Ugljevik utvrdila je da je imenovani realizovane kredite namjenski uložio u poljoprivredu, te je riješeno kao u dispozitivu ovog rješenja.

Ovo rješenje ne podliježe plaćanju administrativne takse, a protiv istog se može uložiti prigovor načelniku Opštine Ugljevik u roku od 8 dana od dana prijema ovog rješenja.

Rješenje stupa na snagu danom donošenja a objaviće se u „Službenom biltenu Opštine Ugljevik“ .

Dostavljeno:

1. Imenovanom
2. Računovodstvu
3. Arhivi
4. Službeni bilten

NAČELNIK OPŠTINE

Vasilije Perić,dipl.ecc s.r.

REPUBLIKA SRPSKA
OPŠTINA UGLJEVIK
NAČELNIK OPŠTINE

Broj: 02-423-331/08

Datum: 10.08.2010 .godine

Na osnovu člana 43. i 72. Zakona o lokalnoj samoupravi („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj:101/04), člana 51. i 60. Statuta Opštine Ugljevik („Službeni bilten Opštine Ugljevik“ broj 6/05), člana 3. Programa ulaganja u podsticaje privrednim ulaganjima na području opštine Ugljevik u 2010.godini („Službeni bilten Opštine Ugljevik“ broj: 9/09), i člana 2. stav 10. Pravilnika o uslovima i načinu ostvarivanja novčanih podsticaja za razvoj poljoprivrede i drugih privrednih djelatnosti („Službeni bilten Opštine Ugljevik“ broj: 7/09), načelnik Opštine d o n o s i:

R J E Š E N J E

BENOVIĆ MIROSLAVU sinu Milorada iz Ugljevik Sela isplatiti na ime regresiranja kamate za namjenske dugoročne kredite, iznos od 737,95 KM (sedamstotinatridesetam i 95/100 KM).

Odjeljenje za finansije izvršice ovo Rješenje na teret budžetske pozicije Kapitalna pomoć Opštine Ugljevik za 2010. godinu a na osnovu Programa ulaganja u podsticaje privrednim ulaganjima na području opštine Ugljevik u 2010.godini.

O b r a z l o ž e n j e

BENOVIĆ MIROSLAV sin Milorada iz Ugljevik Sela je podnio zahtjev broj: 02-423-331/08 kojim traži regresiranje kamata u 2009.godini za dugoročne namjenske kredite. Imenovani je uz zahtjev priložio potrebnu dokumentaciju u skladu sa Pravilnikom o uslovima i načinu ostvarivanja novčanih podsticaja za razvoj poljoprivrede i drugih privrednih djelatnosti. Izlaskom na lice mjesta, Komisija Administrativne službe opštine Ugljevik utvrdila je da je imenovani realizovane kredite namjenski uložio u poljoprivredu, te je riješeno kao u dispozitivu ovog rješenja.

Ovo rješenje ne podliježe plaćanju administrativne takse, a protiv istog se može uložiti prigovor načelniku Opštine Ugljevik u roku od 8 dana od dana prijema ovog rješenja.

Rješenje stupa na snagu danom donošenja a objaviće se u „Službenom biltenu Opštine Ugljevik“ .

Dostavljeno:

1. Imenovanom
2. Računovodstvu
3. Arhivi
4. Službeni bilten

NAČELNIK OPŠTINE

Vasilije Perić,dipl.ecc s.r.

REPUBLIKA SRPSKA
OPŠTINA UGLJEVIK
NAČELNIK OPŠTINE

Broj: 02-423-269/08

Datum: 10.08.2010 .godine

Na osnovu člana 43. i 72. Zakona o lokalnoj samoupravi („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj:101/04), člana 51. i 60. Statuta Opštine Ugljevik („Službeni bilten Opštine Ugljevik“ broj 6/05), člana 3. Programa ulaganja u podsticaje privrednim ulaganjima na području opštine Ugljevik u 2010.godini („Službeni bilten Opštine Ugljevik“ broj: 9/09), i člana 2. stav 10. Pravilnika o uslovima i načinu ostvarivanja novčanih podsticaja za razvoj poljoprivrede i drugih privrednih djelatnosti („Službeni bilten Opštine Ugljevik“ broj: 7/09), načelnik Opštine d o n o s i:

R J E Š E N J E

ZARIĆ MILORADU sinu Jove iz Ugljevik Sela isplatiti na ime regresiranja kamate za namjenske dugoročne kredite, iznos od 216,37 KM (dvjestošesnaest i 37/100 KM).

Odjeljenje za finansije izvršice ovo Rješenje na teret budžetske pozicije Kapitalna pomoć Opštine Ugljevik za 2010. godinu a na osnovu Programa ulaganja u podsticaje privrednim ulaganjima na području opštine Ugljevik u 2010.godini.

O b r a z l o ž e n j e

ZARIĆ MILORAD sin Jove iz Ugljevik Sela je podnio zahtjev broj: 02-423-269/08 kojim traži regresiranje kamata u 2009.godini za dugoročne namjenske kredite. Imenovani je uz zahtjev priložio potrebnu dokumentaciju u skladu sa Pravilnikom o uslovima i načinu ostvarivanja novčanih podsticaja za razvoj poljoprivrede i drugih privrednih djelatnosti. Izlaskom na lice mjesta, Komisija Administrativne službe opštine Ugljevik utvrdila je da je imenovani realizovane kredite namjenski uložio u poljoprivredu, te je riješeno kao u dispozitivu ovog rješenja.

Ovo rješenje ne podliježe plaćanju administrativne takse, a protiv istog se može uložiti prigovor načelniku Opštine Ugljevik u roku od 8 dana od dana prijema ovog rješenja.

Rješenje stupa na snagu danom donošenja a objaviće se u „Službenom biltenu Opštine Ugljevik“ .

Dostavljeno:

1. Imenovanom
2. Računovodstvu
3. Arhivi
4. Službeni bilten

NAČELNIK OPŠTINE

Vasilije Perić,dipl.ecc s.r.

REPUBLIKA SRPSKA
OPŠTINA UGLJEVIK
NAČELNIK OPŠTINE

Broj: 02-423-220/08

Datum: 10.08.2010 .godine

Na osnovu člana 43. i 72. Zakona o lokalnoj samoupravi („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj:101/04), člana 51. i 60. Statuta Opštine Ugljevik („Službeni bilten Opštine Ugljevik“ broj 6/05), člana 3. Programa ulaganja u podsticaje privrednim ulaganjima na području opštine Ugljevik u 2010.godini („Službeni bilten Opštine Ugljevik“ broj: 9/09), i člana 2. stav 10. Pravilnika o uslovima i načinu ostvarivanja novčanih podsticaja za razvoj poljoprivrede i drugih privrednih djelatnosti („Službeni bilten Opštine Ugljevik“ broj: 7/09), načelnik Opštine d o n o s i:

R J E Š E N J E

MITROVIĆ LUKI sinu Mitra iz Ugljevik Sela isplatiti na ime regresiranja kamate za namjenske dugoročne kredite, iznos od 744,59 KM (sedamstotinačeterdesetčetiri i 59/100 KM).

Odjeljenje za finansije izvršiće ovo Rješenje na teret budžetske pozicije Kapitalna pomoć Opštine Ugljevik za 2010. godinu a na osnovu Programa ulaganja u podsticaje privrednim ulaganjima na području opštine Ugljevik u 2010.godini.

O b r a z l o ž e n j e

MITROVIĆ LUKA sin Mitra iz Ugljevik Sela je podnio zahtjev broj: 02-423-220/08 kojim traži regresiranje kamata u 2009.godini za dugoročne namjenske kredite. Imenovani je uz zahtjev priložio potrebnu dokumentaciju u skladu sa Pravilnikom o uslovima i načinu ostvarivanja novčanih podsticaja za razvoj poljoprivrede i drugih privrednih djelatnosti. Izlaskom na lice mjesta, Komisija Administrativne službe opštine Ugljevik utvrdila je da je imenovani realizovane kredite namjenski uložio u poljoprivredu, te je riješeno kao u dispozitivu ovog rješenja.

Ovo rješenje ne podliježe plaćanju administrativne takse, a protiv istog se može uložiti prigovor načelniku Opštine Ugljevik u roku od 8 dana od dana prijema ovog rješenja.

Rješenje stupa na snagu danom donošenja a objaviće se u „Službenom biltenu Opštine Ugljevik“ .

Dostavljeno:

1. Imenovanom
2. Računovodstvu
3. Arhivi
4. Službeni bilten

NAČELNIK OPŠTINE

Vasilije Perić,dipl.ecc s.r.

REPUBLIKA SRPSKA
OPŠTINA UGLJEVIK
NAČELNIK OPŠTINE

Broj: 02-423-286/08

Datum: 10.08.2010 .godine

Na osnovu člana 43. i 72. Zakona o lokalnoj samoupravi („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj:101/04), člana 51. i 60. Statuta Opštine Ugljevik („Službeni bilten Opštine Ugljevik“ broj 6/05), člana 3. Programa ulaganja u podsticaje privrednim ulaganjima na području opštine Ugljevik u 2010.godini („Službeni bilten Opštine Ugljevik“ broj: 9/09), i člana 2. stav 10. Pravilnika o uslovima i načinu ostvarivanja novčanih podsticaja za razvoj poljoprivrede i drugih privrednih djelatnosti („Službeni bilten Opštine Ugljevik“ broj: 7/09), načelnik Opštine d o n o s i:

R J E Š E N J E

SPASOJEVIĆ STEVI sinu Mladen iz Ugljevik Sela isplatiti na ime regresiranja kamate za namjenske dugoročne kredite, iznos od 234,07 KM (dvijestotinetridestčetiri i 07/100 KM).

Odjeljenje za finansije izvršice ovo Rješenje na teret budžetske pozicije Kapitalna pomoć Opštine Ugljevik za 2010. godinu a na osnovu Programa ulaganja u podsticaje privrednim ulaganjima na području opštine Ugljevik u 2010.godini.

O b r a z l o ž e n j e

SPASOJEVIĆ STEVO sin Mladen iz Ugljevik Sela je podnio zahtjev broj: 02-423-286/08 kojim traži regresiranje kamata u 2009.godini za dugoročne namjenske kredite. Imenovani je uz zahtjev priložio potrebnu dokumentaciju u skladu sa Pravilnikom o uslovima i načinu ostvarivanja novčanih podsticaja za razvoj poljoprivrede i drugih privrednih djelatnosti. Izlaskom na lice mjesta, Komisija Administrativne službe opštine Ugljevik utvrdila je da je imenovani realizovane kredite namjenski uložio u poljoprivredu, te je riješeno kao u dispozitivu ovog rješenja.

Ovo rješenje ne podliježe plaćanju administrativne takse, a protiv istog se može uložiti prigovor načelniku Opštine Ugljevik u roku od 8 dana od dana prijema ovog rješenja.

Rješenje stupa na snagu danom donošenja a objaviće se u „Službenom biltenu Opštine Ugljevik“ .

Dostavljeno:

1. Imenovanom
2. Računovodstvu
3. Arhivi
4. Službeni bilten

NAČELNIK OPŠTINE

Vasilije Perić,dipl.ecc s.r.

REPUBLIKA SRPSKA
OPŠTINA UGLJEVIK
NAČELNIK OPŠTINE

Broj: 02/5-423-70/09

Datum: 10.08.2010 .godine

Na osnovu člana 43. i 72. Zakona o lokalnoj samoupravi („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj:101/04), člana 51. i 60. Statuta Opštine Ugljevik („Službeni bilten Opštine Ugljevik“ broj 6/05), člana 3. Programa ulaganja u podsticaje privrednim ulaganjima na području opštine Ugljevik u 2010.godini („Službeni bilten Opštine Ugljevik“ broj: 9/09), i člana 2. stav 10. Pravilnika o uslovima i načinu ostvarivanja novčanih podsticaja za razvoj poljoprivrede i drugih privrednih djelatnosti („Službeni bilten Opštine Ugljevik“ broj: 7/09), načelnik Opštine d o n o s i:

R J E Š E N J E

MITROVIĆ MILORADU sinu Živana iz Ugljevik Sela isplatiti na ime regresiranja kamate za namjenske dugoročne kredite, iznos od 350,45 KM (tristotinepedeset i 45/100 KM).

Odjeljenje za finansije izvršice ovo Rješenje na teret budžetske pozicije Kapitalna pomoć Opštine Ugljevik za 2010. godinu a na osnovu Programa ulaganja u podsticaje privrednim ulaganjima na području opštine Ugljevik u 2010.godini.

O b r a z l o ž e n j e

MITROVIĆ MILORAD sin Živana iz Ugljevik Sela je podnio zahtjev broj: 02/5-423-70/09 kojim traži regresiranje kamata u 2009.godini za dugoročne namjenske kredite. Imenovani je uz zahtjev priložio potrebnu dokumentaciju u skladu sa Pravilnikom o uslovima i načinu ostvarivanja novčanih podsticaja za razvoj poljoprivrede i drugih privrednih djelatnosti. Izlaskom na lice mjesta, Komisija Administrativne službe opštine Ugljevik utvrdila je da je imenovani realizovane kredite namjenski uložio u poljoprivredu, te je riješeno kao u dispozitivu ovog rješenja.

Ovo rješenje ne podliježe plaćanju administrativne takse, a protiv istog se može uložiti prigovor načelniku Opštine Ugljevik u roku od 8 dana od dana prijema ovog rješenja.

Rješenje stupa na snagu danom donošenja a objaviće se u „Službenom biltenu Opštine Ugljevik“ .

Dostavljeno:

1. Imenovanom
2. Računovodstvu
3. Arhivi
4. Službeni bilten

NAČELNIK OPŠTINE

Vasilije Perić,dipl.ecc s.r.

REPUBLIKA SRPSKA
OPŠTINA UGLJEVIK
NAČELNIK OPŠTINE

Broj: 02/5-423-84/09

Datum: 10.08.2010 .godine

Na osnovu člana 43. i 72. Zakona o lokalnoj samoupravi („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj:101/04), člana 51. i 60. Statuta Opštine Ugljevik („Službeni bilten Opštine Ugljevik“ broj 6/05), člana 3. Programa ulaganja u podsticaje privrednim ulaganjima na području opštine Ugljevik u 2010.godini („Službeni bilten Opštine Ugljevik“ broj: 9/09), i člana 2. stav 10. Pravilnika o uslovima i načinu ostvarivanja novčanih podsticaja za razvoj poljoprivrede i drugih privrednih djelatnosti („Službeni bilten Opštine Ugljevik“ broj: 7/09), načelnik Opštine d o n o s i:

R J E Š E N J E

RIKIĆ SINIŠI sinu Branka iz Ugljevik Sela isplatiti na ime regresiranja kamate za namjenske dugoročne kredite, iznos od 630,55 KM (šestotrideset i 55/100 KM).

Odjeljenje za finansije izvršice ovo Rješenje na teret budžetske pozicije Kapitalna pomoć Opštine Ugljevik za 2010. godinu a na osnovu Programa ulaganja u podsticaje privrednim ulaganjima na području opštine Ugljevik u 2010.godini.

O b r a z l o ž e n j e

RIKIĆ SINIŠA sin Branka iz Ugljevik Sela je podnio zahtjev broj: 02/5-423-84/09 kojim traži regresiranje kamata u 2009.godini za dugoročne namjenske kredite. Imenovani je uz zahtjev priložio potrebnu dokumentaciju u skladu sa Pravilnikom o uslovima i načinu ostvarivanja novčanih podsticaja za razvoj poljoprivrede i drugih privrednih djelatnosti. Izlaskom na lice mjesta, Komisija Administrativne službe opštine Ugljevik utvrdila je da je imenovani realizovane kredite namjenski uložio u poljoprivredu, te je riješeno kao u dispozitivu ovog rješenja.

Ovo rješenje ne podliježe plaćanju administrativne takse, a protiv istog se može uložiti prigovor načelniku Opštine Ugljevik u roku od 8 dana od dana prijema ovog rješenja.

Rješenje stupa na snagu danom donošenja a objaviće se u „Službenom biltenu Opštine Ugljevik“ .

Dostavljeno:

1. Imenovanom
2. Računovodstvu
3. Arhivi
4. Službeni bilten

NAČELNIK OPŠTINE

Vasilije Perić,dipl.ecc s.r.

REPUBLIKA SRPSKA
OPŠTINA UGLJEVIK
NAČELNIK OPŠTINE

Broj: 02/5-423-71/09

Datum: 10.08.2010 .godine

Na osnovu člana 43. i 72. Zakona o lokalnoj samoupravi („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj:101/04), člana 51. i 60. Statuta Opštine Ugljevik („Službeni bilten Opštine Ugljevik“ broj 6/05), člana 3. Programa ulaganja u podsticaje privrednim ulaganjima na području opštine Ugljevik u 2010.godini („Službeni bilten Opštine Ugljevik“ broj: 9/09), i člana 2. stav 10. Pravilnika o uslovima i načinu ostvarivanja novčanih podsticaja za razvoj poljoprivrede i drugih privrednih djelatnosti („Službeni bilten Opštine Ugljevik“ broj: 7/09), načelnik Opštine d o n o s i:

R J E Š E N J E

ZARIĆ LJILJANI kćerki Petka iz Ugljevik Sela isplatiti na ime regresiranja kamate za namjenske dugoročne kredite, iznos od 374,01 KM (tristotinesedamdesetčetiri i 01/100 KM).

Odjeljenje za finansije izvršiće ovo Rješenje na teret budžetske pozicije Kapitalna pomoć Opštine Ugljevik za 2010. godinu a na osnovu Programa ulaganja u podsticaje privrednim ulaganjima na području opštine Ugljevik u 2010.godini.

O b r a z l o ž e n j e

ZARIĆ LJILJANA kćerka Petka iz Ugljevik Sela je podnijela zahtjev broj: 02/5-423-71/09 kojim traži regresiranje kamata u 2009.godini za dugoročne namjenske kredite. Imenovana je uz zahtjev priložila potrebnu dokumentaciju u skladu sa Pravilnikom o uslovima i načinu ostvarivanja novčanih podsticaja za razvoj poljoprivrede i drugih privrednih djelatnosti. Izlaskom na lice mjesta, Komisija Administrativne službe opštine Ugljevik utvrdila je da je imenovana realizovane kredite namjenski uložila u poljoprivredu, te je riješeno kao u dispozitivu ovog rješenja.

Ovo rješenje ne podliježe plaćanju administrativne takse, a protiv istog se može uložiti prigovor načelniku Opštine Ugljevik u roku od 8 dana od dana prijema ovog rješenja.

Rješenje stupa na snagu danom donošenja a objaviće se u „Službenom biltenu Opštine Ugljevik“ .

Dostavljeno:

1. Imenovanj
2. Računovodstvu
3. Arhivi
4. Službeni bilten

NAČELNIK OPŠTINE

Vasilije Perić,dipl.ecc s.r.

REPUBLIKA SRPSKA
OPŠTINA UGLJEVIK
NAČELNIK OPŠTINE

Broj: 02-423-219/08

Datum: 10.08.2010 .godine

Na osnovu člana 43. i 72. Zakona o lokalnoj samoupravi („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj:101/04), člana 51. i 60. Statuta Opštine Ugljevik („Službeni bilten Opštine Ugljevik“ broj 6/05), člana 3. Programa ulaganja u podsticaje privrednim ulaganjima na području opštine Ugljevik u 2010.godini („Službeni bilten Opštine Ugljevik“ broj: 9/09), i člana 2. stav 10. Pravilnika o uslovima i načinu ostvarivanja novčanih podsticaja za razvoj poljoprivrede i drugih privrednih djelatnosti („Službeni bilten Opštine Ugljevik“ broj: 7/09), načelnik Opštine d o n o s i:

R J E Š E N J E

MITROVIĆ SLAVICI kćerki LJube iz Ugljevik Sela isplatiti na ime regresiranja kamate za namjenske dugoročne kredite, iznos od 701,18 KM (sedamstotinajedna i 18/100 KM).

Odjeljenje za finansije izvršice ovo Rješenje na teret budžetske pozicije Kapitalna pomoć Opštine Ugljevik za 2010. godinu a na osnovu Programa ulaganja u podsticaje privrednim ulaganjima na području opštine Ugljevik u 2010.godini.

O b r a z l o ž e n j e

MITROVIĆ SLAVICA kćerka LJube iz Ugljevik Sela je podnijela zahtjev broj: 02-423-219/08 kojim traži regresiranje kamata u 2009.godini za dugoročne namjenske kredite. Imenovana je uz zahtjev priložila potrebnu dokumentaciju u skladu sa Pravilnikom o uslovima i načinu ostvarivanja novčanih podsticaja za razvoj poljoprivrede i drugih privrednih djelatnosti. Izlaskom na lice mjesta, Komisija Administrativne službe opštine Ugljevik utvrdila je da je imenovana realizovane kredite namjenski uložila u poljoprivredu, te je riješeno kao u dispozitivu ovog rješenja.

Ovo rješenje ne podliježe plaćanju administrativne takse, a protiv istog se može uložiti prigovor načelniku Opštine Ugljevik u roku od 8 dana od dana prijema ovog rješenja.

Rješenje stupa na snagu danom donošenja a objaviće se u „Službenom biltenu Opštine Ugljevik“ .

Dostavljeno:

1. Imenovanj
2. Računovodstvu
3. Arhivi
4. Službeni bilten

NAČELNIK OPŠTINE

Vasilije Perić,dipl.ecc s.r.

REPUBLIKA SRPSKA
OPŠTINA UGLJEVIK
NAČELNIK OPŠTINE

Broj: 02-423-292/08

Datum: 10.08.2010 .godine

Na osnovu člana 43. i 72. Zakona o lokalnoj samoupravi („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj:101/04), člana 51. i 60. Statuta Opštine Ugljevik („Službeni bilten Opštine Ugljevik“ broj 6/05), člana 3. Programa ulaganja u podsticaje privrednim ulaganjima na području opštine Ugljevik u 2010.godini („Službeni bilten Opštine Ugljevik“ broj: 9/09), i člana 2. stav 10. Pravilnika o uslovima i načinu ostvarivanja novčanih podsticaja za razvoj poljoprivrede i drugih privrednih djelatnosti („Službeni bilten Opštine Ugljevik“ broj: 7/09), načelnik Opštine d o n o s i:

R J E Š E N J E

JOVIĆ LJUBICI iz Ugljevik Sela isplatiti na ime regresiranja kamate za namjenske dugoročne kredite, iznos od 116,40 KM (stotinušesnaest i 40/100 KM).

Odjeljenje za finansije izvršiće ovo Rješenje na teret budžetske pozicije Kapitalna pomoć Opštine Ugljevik za 2010. godinu a na osnovu Programa ulaganja u podsticaje privrednim ulaganjima na području opštine Ugljevik u 2010.godini.

O b r a z l o ž e n j e

JOVIĆ LJUBICA iz Ugljevik Sela je podnijela zahtjev broj: 02-423-292/08 kojim traži regresiranje kamata u 2009.godini za dugoročne namjenske kredite. Imenovana je uz zahtjev priložila potrebnu dokumentaciju u skladu sa Pravilnikom o uslovima i načinu ostvarivanja novčanih podsticaja za razvoj poljoprivrede i drugih privrednih djelatnosti. Izlaskom na lice mjesta, Komisija Administrativne službe opštine Ugljevik utvrdila je da je imenovana realizovane kredite namjenski uložila u poljoprivredu, te je riješeno kao u dispozitivu ovog rješenja.

Ovo rješenje ne podliježe plaćanju administrativne takse, a protiv istog se može uložiti prigovor načelniku Opštine Ugljevik u roku od 8 dana od dana prijema ovog rješenja.

Rješenje stupa na snagu danom donošenja a objaviće se u „Službenom biltenu Opštine Ugljevik“ .

Dostavljeno:

1. Imenovanoj
2. Računovodstvu
3. Arhivi
4. Službeni bilten

NAČELNIK OPŠTINE

Vasilije Perić,dipl.ecc s.r.

REPUBLIKA SRPSKA
OPŠTINA UGLJEVIK
NAČELNIK OPŠTINE

Broj: 02-423-330/08

Datum: 10.08.2010 .godine

Na osnovu člana 43. i 72. Zakona o lokalnoj samoupravi („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj:101/04), člana 51. i 60. Statuta Opštine Ugljevik („Službeni bilten Opštine Ugljevik“ broj 6/05), člana 3. Programa ulaganja u podsticaje privrednim ulaganjima na području opštine Ugljevik u 2010.godini („Službeni bilten Opštine Ugljevik“ broj: 9/09), i člana 2. stav 10. Pravilnika o uslovima i načinu ostvarivanja novčanih podsticaja za razvoj poljoprivrede i drugih privrednih djelatnosti („Službeni bilten Opštine Ugljevik“ broj: 7/09), načelnik Opštine d o n o s i:

R J E Š E N J E

BENOVIĆ VIDOSAVI kćerki Ilije iz Ugljevik Sela isplatiti na ime regresiranja kamate za namjenske dugoročne kredite, iznos od 526,69 KM (petstotinadvadesetšest i 69/100 KM).

Odjeljenje za finansije izvršice ovo Rješenje na teret budžetske pozicije Kapitalna pomoć Opštine Ugljevik za 2010. godinu a na osnovu Programa ulaganja u podsticaje privrednim ulaganjima na području opštine Ugljevik u 2010.godini.

O b r a z l o ž e n j e

BENOVIĆ VIDOSAVA kćerka Ilije iz Ugljevik Sela je podnijela zahtjev broj: 02-423-330/08 kojim traži regresiranje kamata u 2009.godini za dugoročne namjenske kredite. Imenovana je uz zahtjev priložila potrebnu dokumentaciju u skladu sa Pravilnikom o uslovima i načinu ostvarivanja novčanih podsticaja za razvoj poljoprivrede i drugih privrednih djelatnosti. Izlaskom na lice mjesta, Komisija Administrativne službe opštine Ugljevik utvrdila je da je imenovana realizovane kredite namjenski uložila u poljoprivredu, te je riješeno kao u dispozitivu ovog rješenja.

Ovo rješenje ne podliježe plaćanju administrativne takse, a protiv istog se može uložiti prigovor načelniku Opštine Ugljevik u roku od 8 dana od dana prijema ovog rješenja.

Rješenje stupa na snagu danom donošenja a objaviće se u „Službenom biltenu Opštine Ugljevik“ .

Dostavljeno:

1. Imenovanj
2. Računovodstvu
3. Arhivi
4. Službeni bilten

NAČELNIK OPŠTINE

Vasilije Perić,dipl.ecc s.r.

REPUBLIKA SRPSKA
OPŠTINA UGLJEVIK
NAČELNIK OPŠTINE

Broj: 02-423-295/08

Datum: 10.08.2010 .godine

Na osnovu člana 43. i 72. Zakona o lokalnoj samoupravi („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj:101/04), člana 51. i 60. Statuta Opštine Ugljevik („Službeni bilten Opštine Ugljevik“ broj 6/05), člana 3. Programa ulaganja u podsticaje privrednim ulaganjima na području opštine Ugljevik u 2010.godini („Službeni bilten Opštine Ugljevik“ broj: 9/09), i člana 2. stav 10. Pravilnika o uslovima i načinu ostvarivanja novčanih podsticaja za razvoj poljoprivrede i drugih privrednih djelatnosti („Službeni bilten Opštine Ugljevik“ broj: 7/09), načelnik Opštine d o n o s i:

R J E Š E N J E

JOVIĆ BRANKU sinu Vase iz Ugljevik Sela isplatiti na ime regresiranja kamate za namjenske dugoročne kredite, iznos od 362,78 KM (tristotinešezdesetdvije i 78/100 KM).

Odjeljenje za finansije izvršice ovo Rješenje na teret budžetske pozicije Kapitalna pomoć Opštine Ugljevik za 2010. godinu a na osnovu Programa ulaganja u podsticaje privrednim ulaganjima na području opštine Ugljevik u 2010.godini.

O b r a z l o ž e n j e

JOVIĆ BRANKO sin Vase iz Ugljevik Sela je podnio zahtjev broj: 02-423-295/08 kojim traži regresiranje kamata u 2009.godini za dugoročne namjenske kredite. Imenovani je uz zahtjev priložio potrebnu dokumentaciju u skladu sa Pravilnikom o uslovima i načinu ostvarivanja novčanih podsticaja za razvoj poljoprivrede i drugih privrednih djelatnosti. Izlaskom na lice mjesta, Komisija Administrativne službe opštine Ugljevik utvrdila je da je imenovani realizovane kredite namjenski uložio u poljoprivredu, te je riješeno kao u dispozitivu ovog rješenja.

Ovo rješenje ne podliježe plaćanju administrativne takse, a protiv istog se može uložiti prigovor načelniku Opštine Ugljevik u roku od 8 dana od dana prijema ovog rješenja.

Rješenje stupa na snagu danom donošenja a objaviće se u „Službenom biltenu Opštine Ugljevik“ .

Dostavljeno:

1. Imenovanom
2. Računovodstvu
3. Arhivi
4. Službeni bilten

NAČELNIK OPŠTINE

Vasilije Perić,dipl.ecc s.r.

REPUBLIKA SRPSKA
OPŠTINA UGLJEVIK
NAČELNIK OPŠTINE

Broj: 02-423-356/08

Datum: 10.08.2010 .godine

Na osnovu člana 43. i 72. Zakona o lokalnoj samoupravi („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj:101/04), člana 51. i 60. Statuta Opštine Ugljevik („Službeni bilten Opštine Ugljevik“ broj 6/05), člana 3. Programa ulaganja u podsticaje privrednim ulaganjima na području opštine Ugljevik u 2010.godini („Službeni bilten Opštine Ugljevik“ broj: 9/09), i člana 2. stav 10. Pravilnika o uslovima i načinu ostvarivanja novčanih podsticaja za razvoj poljoprivrede i drugih privrednih djelatnosti („Službeni bilten Opštine Ugljevik“ broj: 7/09), načelnik Opštine d o n o s i:

R J E Š E N J E

BABIĆ MIROSLAVU sinu Bože iz Ugljevik Sela isplatiti na ime regresiranja kamate za namjenske dugoročne kredite, iznos od 1511,28 KM (jednuhiljadupetstotinajedanaest i 28/100 KM).

Odjeljenje za finansije izvršice ovo Rješenje na teret budžetske pozicije Kapitalna pomoć Opštine Ugljevik za 2010. godinu a na osnovu Programa ulaganja u podsticaje privrednim ulaganjima na području opštine Ugljevik u 2010.godini.

O b r a z l o ž e n j e

BABIĆ MIROSLAV sinu Bože iz Ugljevik Sela je podnio zahtjev broj: 02-423-356/08 kojim traži regresiranje kamata u 2009.godini za dugoročne namjenske kredite. Imenovani je uz zahtjev priložio potrebnu dokumentaciju u skladu sa Pravilnikom o uslovima i načinu ostvarivanja novčanih podsticaja za razvoj poljoprivrede i drugih privrednih djelatnosti. Izlaskom na lice mjesta, Komisija Administrativne službe opštine Ugljevik utvrdila je da je imenovani realizovane kredite namjenski uložio u poljoprivredu, te je riješeno kao u dispozitivu ovog rješenja.

Ovo rješenje ne podliježe plaćanju administrativne takse, a protiv istog se može uložiti prigovor načelniku Opštine Ugljevik u roku od 8 dana od dana prijema ovog rješenja.

Rješenje stupa na snagu danom donošenja a objaviće se u „Službenom biltenu Opštine Ugljevik“ .

Dostavljeno:

1. Imenovanom
2. Računovodstvu
3. Arhivi
4. Službeni bilten

NAČELNIK OPŠTINE

Vasilije Perić,dipl.ecc s.r.

REPUBLIKA SRPSKA
OPŠTINA UGLJEVIK
NAČELNIK OPŠTINE

Broj: 02-423-282/08

Datum: 10.08.2010 .godine

Na osnovu člana 43. i 72. Zakona o lokalnoj samoupravi („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj:101/04), člana 51. i 60. Statuta Opštine Ugljevik („Službeni bilten Opštine Ugljevik“ broj 6/05), člana 3. Programa ulaganja u podsticaje privrednim ulaganjima na području opštine Ugljevik u 2010.godini („Službeni bilten Opštine Ugljevik“ broj: 9/09), i člana 2. stav 10. Pravilnika o uslovima i načinu ostvarivanja novčanih podsticaja za razvoj poljoprivrede i drugih privrednih djelatnosti („Službeni bilten Opštine Ugljevik“ broj: 7/09), načelnik Opštine d o n o s i:

R J E Š E N J E

MARINKOVIĆ RADOSLAVU sinu Vasilija iz Ugljevik Sela isplatiti na ime regresiranja kamate za namjenske dugoročne kredite, iznos od 545,25 KM (petstotinačetredesetpet i 25/100 KM).

Odjeljenje za finansije izvršice ovo Rješenje na teret budžetske pozicije Kapitalna pomoć Opštine Ugljevik za 2010. godinu a na osnovu Programa ulaganja u podsticaje privrednim ulaganjima na području opštine Ugljevik u 2010.godini.

O b r a z l o ž e n j e

MARINKOVIĆ RADOSLAV sinu Vasilija iz Ugljevik Sela je podnio zahtjev broj: 02-423-282/08 kojim traži regresiranje kamata u 2009.godini za dugoročne namjenske kredite. Imenovani je uz zahtjev priložio potrebnu dokumentaciju u skladu sa Pravilnikom o uslovima i načinu ostvarivanja novčanih podsticaja za razvoj poljoprivrede i drugih privrednih djelatnosti. Izlaskom na lice mjesta, Komisija Administrativne službe opštine Ugljevik utvrdila je da je imenovani realizovane kredite namjenski uložio u poljoprivredu, te je riješeno kao u dispozitivu ovog rješenja.

Ovo rješenje ne podliježe plaćanju administrativne takse, a protiv istog se može uložiti prigovor načelniku Opštine Ugljevik u roku od 8 dana od dana prijema ovog rješenja.

Rješenje stupa na snagu danom donošenja a objaviće se u „Službenom biltenu Opštine Ugljevik“ .

Dostavljeno:

1. Imenovanom
2. Računovodstvu
3. Arhivi
4. Službeni bilten

NAČELNIK OPŠTINE

Vasilije Perić,dipl.ecc s.r.

REPUBLIKA SRPSKA
OPŠTINA UGLJEVIK
NAČELNIK OPŠTINE

Broj: 02-423-366/08

Datum: 10.08.2010 .godine

Na osnovu člana 43. i 72. Zakona o lokalnoj samoupravi („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj:101/04), člana 51. i 60. Statuta Opštine Ugljevik („Službeni bilten Opštine Ugljevik“ broj 6/05), člana 3. Programa ulaganja u podsticaje privrednim ulaganjima na području opštine Ugljevik u 2010.godini („Službeni bilten Opštine Ugljevik“ broj: 9/09), i člana 2. stav 10. Pravilnika o uslovima i načinu ostvarivanja novčanih podsticaja za razvoj poljoprivrede i drugih privrednih djelatnosti („Službeni bilten Opštine Ugljevik“ broj: 7/09), načelnik Opštine d o n o s i:

R J E Š E N J E

LAZIKIĆ (PERIĆ) PETRA kćerki Radovana iz Tutnjeva isplatiti na ime regresiranja kamate za namjenske dugoročne kredite, iznos od 592,40 KM (petstotinadevedesetdvije i 40 /100 KM).

Odjeljenje za finansije izvršice ovo Rješenje na teret budžetske pozicije Kapitalna pomoć Opštine Ugljevik za 2010. godinu a na osnovu Programa ulaganja u podsticaje privrednim ulaganjima na području opštine Ugljevik u 2010.godini.

O b r a z l o ž e n j e

LAZIKIĆ (PERIĆ) PETRA kćerka Radovana iz Tutnjeva je podnijela zahtjev broj: 02-423-366/08 kojim traži regresiranje kamata u 2009.godini za dugoročne namjenske kredite. Imenovana je uz zahtjev priložila potrebnu dokumentaciju u skladu sa Pravilnikom o uslovima i načinu ostvarivanja novčanih podsticaja za razvoj poljoprivrede i drugih privrednih djelatnosti. Izlaskom na lice mjesta, Komisija Administrativne službe opštine Ugljevik utvrdila je da je imenovana realizovane kredite namjenski uložila u poljoprivredu, te je riješeno kao u dispozitivu ovog rješenja.

Ovo rješenje ne podliježe plaćanju administrativne takse, a protiv istog se može uložiti prigovor načelniku Opštine Ugljevik u roku od 8 dana od dana prijema ovog rješenja.

Rješenje stupa na snagu danom donošenja a objaviće se u „Službenom biltenu Opštine Ugljevik“ .

Dostavljeno:

1. Imenovanj
2. Računovodstvu
3. Arhivi
4. Službeni bilten

NAČELNIK OPŠTINE

Vasilije Perić,dipl.ecc s.r.

REPUBLIKA SRPSKA
OPŠTINA UGLJEVIK
NAČELNIK OPŠTINE

Broj: 02-423-340/08

Datum: 10.08.2010 .godine

Na osnovu člana 43. i 72. Zakona o lokalnoj samoupravi („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj:101/04), člana 51. i 60. Statuta Opštine Ugljevik („Službeni bilten Opštine Ugljevik“ broj 6/05), člana 3. Programa ulaganja u podsticaje privrednim ulaganjima na području opštine Ugljevik u 2010.godini („Službeni bilten Opštine Ugljevik“ broj: 9/09), i člana 2. stav 10. Pravilnika o uslovima i načinu ostvarivanja novčanih podsticaja za razvoj poljoprivrede i drugih privrednih djelatnosti („Službeni bilten Opštine Ugljevik“ broj: 7/09), načelnik Opštine d o n o s i:

R J E Š E N J E

MILOŠEVIĆ ĐORĐIJI sinu Teodora iz Tutnjevca isplatiti na ime regresiranja kamate za namjenske dugoročne kredite, iznos od 2165,15KM (dvijehiljadestotinušezdesetpet i 15/100 KM).

Odjeljenje za finansije izvršiće ovo Rješenje na teret budžetske pozicije Kapitalna pomoć Opštine Ugljevik za 2010. godinu a na osnovu Programa ulaganja u podsticaje privrednim ulaganjima na području opštine Ugljevik u 2010.godini.

O b r a z l o ž e n j e

MILOŠEVIĆ ĐORĐIJA sin Teodora iz Tutnjevca je podnio zahtjev broj: 02-423-340/08 kojim traži regresiranje kamata u 2009.godini za dugoročne namjenske kredite. Imenovani je uz zahtjev priložio potrebnu dokumentaciju u skladu sa Pravilnikom o uslovima i načinu ostvarivanja novčanih podsticaja za razvoj poljoprivrede i drugih privrednih djelatnosti. Izlaskom na lice mjesta, Komisija Administrativne službe opštine Ugljevik utvrdila je da je imenovani realizovane kredite namjenski uložio u poljoprivredu, te je riješeno kao u dispozitivu ovog rješenja.

Ovo rješenje ne podliježe plaćanju administrativne takse, a protiv istog se može uložiti prigovor načelniku Opštine Ugljevik u roku od 8 dana od dana prijema ovog rješenja.

Rješenje stupa na snagu danom donošenja a objaviće se u „Službenom biltenu Opštine Ugljevik“ .

Dostavljeno:

1. Imenovanom
2. Računovodstvu
3. Arhivi
4. Službeni bilten

NAČELNIK OPŠTINE

Vasilije Perić,dipl.ecc s.r.

REPUBLIKA SRPSKA
OPŠTINA UGLJEVIK
NAČELNIK OPŠTINE

Broj: 02-423-34/09

Datum: 10.08. 2010 .godine

Na osnovu člana 43. i 72. Zakona o lokalnoj samoupravi („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj: 101/04), člana 51. i 60. Statuta Opštine Ugljevik („Službeni bilten Opštine Ugljevik“ broj 6/05), člana 3. Programa ulaganja u podsticaje privrednim ulaganjima na području opštine Ugljevik u 2010. godini („Službeni bilten Opštine Ugljevik“ broj: 9/09), i člana 2. stav 10. Pravilnika o uslovima i načinu ostvarivanja novčanih podsticaja za razvoj poljoprivrede i drugih privrednih djelatnosti („Službeni bilten Opštine Ugljevik“ broj: 7/09), načelnik Opštine d o n o s i:

R J E Š E N J E

JOVIĆ NEBOJŠI sinu Obrada iz Ravnog Polja isplatiti na ime regresiranja kamate za namjenske dugoročne kredite, iznos od 646,03KM (šestočeterdesetšest i 03/100 KM).

Odjeljenje za finansije izvršiće ovo Rješenje na teret budžetske pozicije Kapitalna pomoć Opštine Ugljevik za 2010. godinu a na osnovu Programa ulaganja u podsticaje privrednim ulaganjima na području opštine Ugljevik u 2010. godini.

O b r a z l o ž e n j e

JOVIĆ NEBOJŠA sin Obrada iz Ravnog Polja je podnio zahtjev broj: 02-423-34/09 kojim traži regresiranje kamata u 2009. godini za dugoročne namjenske kredite. Imenovani je uz zahtjev priložio potrebnu dokumentaciju u skladu sa Pravilnikom o uslovima i načinu ostvarivanja novčanih podsticaja za razvoj poljoprivrede i drugih privrednih djelatnosti. Izlaskom na lice mjesta, Komisija Administrativne službe opštine Ugljevik utvrdila je da je imenovani realizovane kredite namjenski uložio u poljoprivredu, te je riješeno kao u dispozitivu ovog rješenja.

Ovo rješenje ne podliježe plaćanju administrativne takse, a protiv istog se može uložiti prigovor načelniku Opštine Ugljevik u roku od 8 dana od dana prijema ovog rješenja.

Rješenje stupa na snagu danom donošenja a objaviće se u „Službenom biltenu Opštine Ugljevik“ .

Dostavljeno:

1. Imenovanom
2. Računovodstvu
3. Arhivi
4. Službeni bilten

NAČELNIK OPŠTINE

Vasilije Perić, dipl. ecc s.r.

REPUBLIKA SRPSKA
OPŠTINA UGLJEVIK
NAČELNIK OPŠTINE

Broj: 02-423-137/08

Datum: 10.08. 2010 .godine

Na osnovu člana 43. i 72. Zakona o lokalnoj samoupravi („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj: 101/04), člana 51. i 60. Statuta Opštine Ugljevik („Službeni bilten Opštine Ugljevik“ broj 6/05), člana 3. Programa ulaganja u podsticaje privrednim ulaganjima na području opštine Ugljevik u 2010. godini („Službeni bilten Opštine Ugljevik“ broj: 9/09), i člana 2. stav 10. Pravilnika o uslovima i načinu ostvarivanja novčanih podsticaja za razvoj poljoprivrede i drugih privrednih djelatnosti („Službeni bilten Opštine Ugljevik“ broj: 7/09), načelnik Opštine d o n o s i:

R J E Š E N J E

LAZIĆ ILIJI sinu Đorđa iz Ravnog Polja isplatiti na ime regresiranja kamate za namjenske dugoročne kredite, iznos od 409,46KM (četirstodevet i 46/100 KM).

Odjeljenje za finansije izvršice ovo Rješenje na teret budžetske pozicije Kapitalna pomoć Opštine Ugljevik za 2010. godinu a na osnovu Programa ulaganja u podsticaje privrednim ulaganjima na području opštine Ugljevik u 2010. godini.

O b r a z l o ž e n j e

LAZIĆ ILIJA sin Đorđa iz Ravnog Polja je podnio zahtjev broj: 02-423-137/08 kojim traži regresiranje kamata u 2009. godini za dugoročne namjenske kredite. Imenovani je uz zahtjev priložio potrebnu dokumentaciju u skladu sa Pravilnikom o uslovima i načinu ostvarivanja novčanih podsticaja za razvoj poljoprivrede i drugih privrednih djelatnosti. Izlaskom na lice mjesta, Komisija Administrativne službe opštine Ugljevik utvrdila je da je imenovani realizovane kredite namjenski uložio u poljoprivredu, te je riješeno kao u dispozitivu ovog rješenja.

Ovo rješenje ne podliježe plaćanju administrativne takse, a protiv istog se može uložiti prigovor načelniku Opštine Ugljevik u roku od 8 dana od dana prijema ovog rješenja.

Rješenje stupa na snagu danom donošenja a objaviće se u „Službenom biltenu Opštine Ugljevik“ .

Dostavljeno:

1. Imenovanom
2. Računovodstvu
3. Arhivi
4. Službeni bilten

NAČELNIK OPŠTINE

Vasilije Perić, dipl. ecc s.r.

REPUBLIKA SRPSKA
OPŠTINA UGLJEVIK
NAČELNIK OPŠTINE

Broj: 02-423-316/08

Datum: 10.08. 2010 .godine

Na osnovu člana 43. i 72. Zakona o lokalnoj samoupravi („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj: 101/04), člana 51. i 60. Statuta Opštine Ugljevik („Službeni bilten Opštine Ugljevik“ broj 6/05), člana 3. Programa ulaganja u podsticaje privrednim ulaganjima na području opštine Ugljevik u 2010. godini („Službeni bilten Opštine Ugljevik“ broj: 9/09), i člana 2. stav 10. Pravilnika o uslovima i načinu ostvarivanja novčanih podsticaja za razvoj poljoprivrede i drugih privrednih djelatnosti („Službeni bilten Opštine Ugljevik“ broj: 7/09), načelnik Opštine d o n o s i:

R J E Š E N J E

RADOVANOVIĆ RADOJKI kćerki Vase iz Ravnog Polja isplatiti na ime regresiranja kamate za namjenske dugoročne kredite, iznos od 1225,66KM (hiljadudvjestadvadesetpet i 66/100 KM).

Odjeljenje za finansije izvršiće ovo Rješenje na teret budžetske pozicije Kapitalna pomoć Opštine Ugljevik za 2010. godinu a na osnovu Programa ulaganja u podsticaje privrednim ulaganjima na području opštine Ugljevik u 2010. godini.

O b r a z l o ž e n j e

RADOVANOVIĆ RADOJKA kćerka Vase iz Ravnog Polja je podnijela zahtjev broj: 02-423-316/08 kojim traži regresiranje kamata u 2009. godini za dugoročne namjenske kredite. Imenovana je uz zahtjev priložila potrebnu dokumentaciju u skladu sa Pravilnikom o uslovima i načinu ostvarivanja novčanih podsticaja za razvoj poljoprivrede i drugih privrednih djelatnosti. Izlaskom na lice mjesta, Komisija Administrativne službe opštine Ugljevik utvrdila je da je imenovana realizovane kredite namjenski uložila u poljoprivredu, te je riješeno kao u dispozitivu ovog rješenja.

Ovo rješenje ne podliježe plaćanju administrativne takse, a protiv istog se može uložiti prigovor načelniku Opštine Ugljevik u roku od 8 dana od dana prijema ovog rješenja.

Rješenje stupa na snagu danom donošenja a objaviće se u „Službenom biltenu Opštine Ugljevik“ .

Dostavljeno:

1. Imenovanj
2. Računovodstvu
3. Arhivi
4. Službeni bilten

NAČELNIK OPŠTINE

Vasilije Perić, dipl. ecc s.r.

REPUBLIKA SRPSKA
OPŠTINA UGLJEVIK
NAČELNIK OPŠTINE

Broj: 02-423-291/08

Datum: 10.08. 2010 .godine

Na osnovu člana 43. i 72. Zakona o lokalnoj samoupravi („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj: 101/04), člana 51. i 60. Statuta Opštine Ugljevik („Službeni bilten Opštine Ugljevik“ broj 6/05), člana 3. Programa ulaganja u podsticaje privrednim ulaganjima na području opštine Ugljevik u 2010. godini („Službeni bilten Opštine Ugljevik“ broj: 9/09), i člana 2. stav 10. Pravilnika o uslovima i načinu ostvarivanja novčanih podsticaja za razvoj poljoprivrede i drugih privrednih djelatnosti („Službeni bilten Opštine Ugljevik“ broj: 7/09), načelnik Opštine d o n o s i:

R J E Š E N J E

MARKOVIĆ JOKI iz Ravnog Polja isplatiti na ime regresiranja kamate za namjenske dugoročne kredite, iznos od 190,85KM (jednustotinuidevedeset i 85/100 KM).

Odjeljenje za finansije izvršiće ovo Rješenje na teret budžetske pozicije Kapitalna pomoć Opštine Ugljevik za 2010. godinu a na osnovu Programa ulaganja u podsticaje privrednim ulaganjima na području opštine Ugljevik u 2010. godini.

O b r a z l o ž e n j e

MARKOVIĆ JOKA iz Ravnog Polja je podnijela zahtjev broj: 02-423-291/08 kojim traži regresiranje kamata u 2009. godini za dugoročne namjenske kredite. Imenovana je uz zahtjev priložila potrebnu dokumentaciju u skladu sa Pravilnikom o uslovima i načinu ostvarivanja novčanih podsticaja za razvoj poljoprivrede i drugih privrednih djelatnosti. Izlaskom na lice mjesta, Komisija Administrativne službe opštine Ugljevik utvrdila je da je imenovana realizovane kredite namjenski uložila u poljoprivredu, te je riješeno kao u dispozitivu ovog rješenja.

Ovo rješenje ne podliježe plaćanju administrativne takse, a protiv istog se može uložiti prigovor načelniku Opštine Ugljevik u roku od 8 dana od dana prijema ovog rješenja.

Rješenje stupa na snagu danom donošenja a objaviće se u „Službenom biltenu Opštine Ugljevik“ .

Dostavljeno:

1. Imenovanj
2. Računovodstvu
3. Arhivi
4. Službeni bilten

NAČELNIK OPŠTINE

Vasilije Perić, dipl. ecc s.r.

REPUBLIKA SRPSKA
OPŠTINA UGLJEVIK
NAČELNIK OPŠTINE

Broj: 02-423-258/08

Datum: 10.08. 2010 .godine

Na osnovu člana 43. i 72. Zakona o lokalnoj samoupravi („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj: 101/04), člana 51. i 60. Statuta Opštine Ugljevik („Službeni bilten Opštine Ugljevik“ broj 6/05), člana 3. Programa ulaganja u podsticaje privrednim ulaganjima na području opštine Ugljevik u 2010. godini („Službeni bilten Opštine Ugljevik“ broj: 9/09), i člana 2. stav 10. Pravilnika o uslovima i načinu ostvarivanja novčanih podsticaja za razvoj poljoprivrede i drugih privrednih djelatnosti („Službeni bilten Opštine Ugljevik“ broj: 7/09), načelnik Opštine d o n o s i:

R J E Š E N J E

MAKSIMOVIĆ MILU sinu LJubomira iz Ravnog Polja isplatiti na ime regresiranja kamate za namjenske dugoročne kredite, iznos od 524,11 KM (petstotinadvadesetčetiri i 11/100 KM).

Odjeljenje za finansije izvršice ovo Rješenje na teret budžetske pozicije Kapitalna pomoć Opštine Ugljevik za 2010. godinu a na osnovu Programa ulaganja u podsticaje privrednim ulaganjima na području opštine Ugljevik u 2010. godini.

O b r a z l o ž e n j e

MAKSIMOVIĆ MILE sin LJubomira iz Ravnog Polja je podnio zahtjev broj: 02-423-258/08 kojim traži regresiranje kamata u 2009. godini za dugoročne namjenske kredite. Imenovani je uz zahtjev priložio potrebnu dokumentaciju u skladu sa Pravilnikom o uslovima i načinu ostvarivanja novčanih podsticaja za razvoj poljoprivrede i drugih privrednih djelatnosti. Izlaskom na lice mjesta, Komisija Administrativne službe opštine Ugljevik utvrdila je da je imenovani realizovane kredite namjenski uložio u poljoprivredu, te je riješeno kao u dispozitivu ovog rješenja.

Ovo rješenje ne podliježe plaćanju administrativne takse, a protiv istog se može uložiti prigovor načelniku Opštine Ugljevik u roku od 8 dana od dana prijema ovog rješenja.

Rješenje stupa na snagu danom donošenja a objaviće se u „Službenom biltenu Opštine Ugljevik“ .

Dostavljeno:

1. Imenovanom
2. Računovodstvu
3. Arhivi
4. Službeni bilten

NAČELNIK OPŠTINE

Vasilije Perić, dipl. ecc s.r.

REPUBLIKA SRPSKA
OPŠTINA UGLJEVIK
NAČELNIK OPŠTINE

Broj: 02-423-247/08

Datum: 10.08. 2010 .godine

Na osnovu člana 43. i 72. Zakona o lokalnoj samoupravi („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj: 101/04), člana 51. i 60. Statuta Opštine Ugljevik („Službeni bilten Opštine Ugljevik“ broj 6/05), člana 3. Programa ulaganja u podsticaje privrednim ulaganjima na području opštine Ugljevik u 2010. godini („Službeni bilten Opštine Ugljevik“ broj: 9/09), i člana 2. stav 10. Pravilnika o uslovima i načinu ostvarivanja novčanih podsticaja za razvoj poljoprivrede i drugih privrednih djelatnosti („Službeni bilten Opštine Ugljevik“ broj: 7/09), načelnik Opštine d o n o s i:

R J E Š E N J E

MAKSIMOVIĆ STOJANKI kćerki Pere iz Ravnog Polja isplatiti na ime regresiranja kamate za namjenske dugoročne kredite, iznos od 64,57 KM (šezdesetčetiri i 57/100 KM).

Odjeljenje za finansije izvršice ovo Rješenje na teret budžetske pozicije Kapitalna pomoć Opštine Ugljevik za 2010. godinu a na osnovu Programa ulaganja u podsticaje privrednim ulaganjima na području opštine Ugljevik u 2010. godini.

O b r a z l o ž e n j e

MAKSIMOVIĆ STOJANKA kćerka Pere iz Ravnog Polja je podnijela zahtjev broj: 02-423-247/08 kojim traži regresiranje kamata u 2009. godini za dugoročne namjenske kredite. Imenovana je uz zahtjev priložila potrebnu dokumentaciju u skladu sa Pravilnikom o uslovima i načinu ostvarivanja novčanih podsticaja za razvoj poljoprivrede i drugih privrednih djelatnosti. Izlaskom na lice mjesta, Komisija Administrativne službe opštine Ugljevik utvrdila je da je imenovana realizovane kredite namjenski uložila u poljoprivredu, te je riješeno kao u dispozitivu ovog rješenja.

Ovo rješenje ne podliježe plaćanju administrativne takse, a protiv istog se može uložiti prigovor načelniku Opštine Ugljevik u roku od 8 dana od dana prijema ovog rješenja.

Rješenje stupa na snagu danom donošenja a objaviće se u „Službenom biltenu Opštine Ugljevik“ .

Dostavljeno:

1. Imenovanoj
2. Računovodstvu
3. Arhivi
4. Službeni bilten

NAČELNIK OPŠTINE

Vasilije Perić, dipl. ecc s.r.

REPUBLIKA SRPSKA
OPŠTINA UGLJEVIK
NAČELNIK OPŠTINE

Broj: 02-423-333/08

Datum: 10.08. 2010 .godine

Na osnovu člana 43. i 72. Zakona o lokalnoj samoupravi („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj: 101/04), člana 51. i 60. Statuta Opštine Ugljevik („Službeni bilten Opštine Ugljevik“ broj 6/05), člana 3. Programa ulaganja u podsticaje privrednim ulaganjima na području opštine Ugljevik u 2010. godini („Službeni bilten Opštine Ugljevik“ broj: 9/09), i člana 2. stav 10. Pravilnika o uslovima i načinu ostvarivanja novčanih podsticaja za razvoj poljoprivrede i drugih privrednih djelatnosti („Službeni bilten Opštine Ugljevik“ broj: 7/09), načelnik Opštine d o n o s i:

R J E Š E N J E

MARKOVIĆ MIHAJLU sinu Milivoja iz Ravnog Polja isplatiti na ime regresiranja kamate za namjenske dugoročne kredite, iznos od 115,60 KM (stotinupetnaest i 60/100 KM).

Odjeljenje za finansije izvršice ovo Rješenje na teret budžetske pozicije Kapitalna pomoć Opštine Ugljevik za 2010. godinu a na osnovu Programa ulaganja u podsticaje privrednim ulaganjima na području opštine Ugljevik u 2010. godini.

O b r a z l o ž e n j e

MARKOVIĆ MIHAJLO sin Milivoja iz Ravnog Polja je podnio zahtjev broj: 02-423-333/08 kojim traži regresiranje kamata u 2009. godini za dugoročne namjenske kredite. Imenovani je uz zahtjev priložio potrebnu dokumentaciju u skladu sa Pravilnikom o uslovima i načinu ostvarivanja novčanih podsticaja za razvoj poljoprivrede i drugih privrednih djelatnosti. Izlaskom na lice mjesta, Komisija Administrativne službe opštine Ugljevik utvrdila je da je imenovani realizovane kredite namjenski uložio u poljoprivredu, te je riješeno kao u dispozitivu ovog rješenja.

Ovo rješenje ne podliježe plaćanju administrativne takse, a protiv istog se može uložiti prigovor načelniku Opštine Ugljevik u roku od 8 dana od dana prijema ovog rješenja.

Rješenje stupa na snagu danom donošenja a objaviće se u „Službenom biltenu Opštine Ugljevik“ .

Dostavljeno:

1. Imenovanom
2. Računovodstvu
3. Arhivi
4. Službeni bilten

NAČELNIK OPŠTINE

Vasilije Perić, dipl. ecc s.r.

REPUBLIKA SRPSKA
OPŠTINA UGLJEVIK
NAČELNIK OPŠTINE

Broj: 02-423-151/08

Datum: 10.08. 2010 .godine

Na osnovu člana 43. i 72. Zakona o lokalnoj samoupravi („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj:101/04), člana 51. i 60. Statuta Opštine Ugljevik („Službeni bilten Opštine Ugljevik“ broj 6/05), člana 3. Programa ulaganja u podsticaje privrednim ulaganjima na području opštine Ugljevik u 2010.godini („Službeni bilten Opštine Ugljevik“ broj: 9/09), i člana 2. stav 10. Pravilnika o uslovima i načinu ostvarivanja novčanih podsticaja za razvoj poljoprivrede i drugih privrednih djelatnosti („Službeni bilten Opštine Ugljevik“ broj: 7/09), načelnik Opštine d o n o s i:

R J E Š E N J E

JOVANOVIĆ MIRKU sinu Svetozara iz Bogutova Sela isplatiti na ime regresiranja kamate za namjenske dugoročne kredite, iznos od 645,40KM (šestočeterdesetpet i 40/100 KM).

Odjeljenje za finansije izvršiće ovo Rješenje na teret budžetske pozicije Kapitalna pomoć Opštine Ugljevik za 2010. godinu a na osnovu Programa ulaganja u podsticaje privrednim ulaganjima na području opštine Ugljevik u 2010.godini.

O b r a z l o ž e n j e

JOVANOVIĆ MIRKO sin Svetozara iz Bogutova Sela je podnio zahtjev broj: 02-423-151/08 kojim traži regresiranje kamata u 2009.godini za dugoročne namjenske kredite. Imenovani je uz zahtjev priložio potrebnu dokumentaciju u skladu sa Pravilnikom o uslovima i načinu ostvarivanja novčanih podsticaja za razvoj poljoprivrede i drugih privrednih djelatnosti. Izlaskom na lice mjesta, Komisija Administrativne službe opštine Ugljevik utvrdila je da je imenovani realizovane kredite namjenski uložio u poljoprivredu, te je riješeno kao u dispozitivu ovog rješenja.

Ovo rješenje ne podliježe plaćanju administrativne takse, a protiv istog se može uložiti prigovor načelniku Opštine Ugljevik u roku od 8 dana od dana prijema ovog rješenja.

Rješenje stupa na snagu danom donošenja a objaviće se u „Službenom biltenu Opštine Ugljevik“ .

Dostavljeno:

1. Imenovanom
2. Računovodstvu
3. Arhivi
4. Službeni bilten

NAČELNIK OPŠTINE

Vasilije Perić,dipl.ecc s.r.

REPUBLIKA SRPSKA
OPŠTINA UGLJEVIK
NAČELNIK OPŠTINE

Broj: 02-423-336/08

Datum: 10.08. 2010 .godine

Na osnovu člana 43. i 72. Zakona o lokalnoj samoupravi („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj:101/04), člana 51. i 60. Statuta Opštine Ugljevik („Službeni bilten Opštine Ugljevik“ broj 6/05), člana 3. Programa ulaganja u podsticaje privrednim ulaganjima na području opštine Ugljevik u 2010.godini („Službeni bilten Opštine Ugljevik“ broj: 9/09), i člana 2. stav 10. Pravilnika o uslovima i načinu ostvarivanja novčanih podsticaja za razvoj poljoprivrede i drugih privrednih djelatnosti („Službeni bilten Opštine Ugljevik“ broj: 7/09), načelnik Opštine d o n o s i:

R J E Š E N J E

LAZIĆ MILOVANU sinu Branka iz Bogutova Sela isplatiti na ime regresiranja kamate za namjenske dugoročne kredite, iznos od 538,40KM (petstotridedesetosam i 40/100 KM).

Odjeljenje za finansije izvršice ovo Rješenje na teret budžetske pozicije Kapitalna pomoć Opštine Ugljevik za 2010. godinu a na osnovu Programa ulaganja u podsticaje privrednim ulaganjima na području opštine Ugljevik u 2010.godini.

O b r a z l o ž e n j e

LAZIĆ MILOVAN sin Branka iz Bogutova Sela je podnio zahtjev broj: 02-423-336/08 kojim traži regresiranje kamata u 2009.godini za dugoročne namjenske kredite. Imenovani je uz zahtjev priložio potrebnu dokumentaciju u skladu sa Pravilnikom o uslovima i načinu ostvarivanja novčanih podsticaja za razvoj poljoprivrede i drugih privrednih djelatnosti. Izlaskom na lice mjesta, Komisija Administrativne službe opštine Ugljevik utvrdila je da je imenovani realizovane kredite namjenski uložio u poljoprivredu, te je riješeno kao u dispozitivu ovog rješenja.

Ovo rješenje ne podliježe plaćanju administrativne takse, a protiv istog se može uložiti prigovor načelniku Opštine Ugljevik u roku od 8 dana od dana prijema ovog rješenja.

Rješenje stupa na snagu danom donošenja a objaviće se u „Službenom biltenu Opštine Ugljevik“ .

Dostavljeno:

1. Imenovanom
2. Računovodstvu
3. Arhivi
4. Službeni bilten

NAČELNIK OPŠTINE

Vasilije Perić,dipl.ecc s.r.

REPUBLIKA SRPSKA
OPŠTINA UGLJEVIK
NAČELNIK OPŠTINE

Broj: 02-423-337/08

Datum: 10.08. 2010 .godine

Na osnovu člana 43. i 72. Zakona o lokalnoj samoupravi („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj:101/04), člana 51. i 60. Statuta Opštine Ugljevik („Službeni bilten Opštine Ugljevik“ broj 6/05), člana 3. Programa ulaganja u podsticaje privrednim ulaganjima na području opštine Ugljevik u 2010.godini („Službeni bilten Opštine Ugljevik“ broj: 9/09), i člana 2. stav 10. Pravilnika o uslovima i načinu ostvarivanja novčanih podsticaja za razvoj poljoprivrede i drugih privrednih djelatnosti („Službeni bilten Opštine Ugljevik“ broj: 7/09), načelnik Opštine d o n o s i:

R J E Š E N J E

LAZIĆ SAVI sinu Milovana iz Bogutova Sela isplatiti na ime regresiranja kamate za namjenske dugoročne kredite, iznos od 1611,90KM (hiljadušeštojedanest i 90/100 KM).

Odjeljenje za finansije izvršiće ovo Rješenje na teret budžetske pozicije Kapitalna pomoć Opštine Ugljevik za 2010. godinu a na osnovu Programa ulaganja u podsticaje privrednim ulaganjima na području opštine Ugljevik u 2010.godini.

O b r a z l o ž e n j e

LAZIĆ SAVO sin Milovana iz Bogutova Sela je podnio zahtjev broj: 02-423-337/08 kojim traži regresiranje kamata u 2009.godini za dugoročne namjenske kredite. Imenovani je uz zahtjev priložio potrebnu dokumentaciju u skladu sa Pravilnikom o uslovima i načinu ostvarivanja novčanih podsticaja za razvoj poljoprivrede i drugih privrednih djelatnosti. Izlaskom na lice mjesta, Komisija Administrativne službe opštine Ugljevik utvrdila je da je imenovani realizovane kredite namjenski uložio u poljoprivredu, te je riješeno kao u dispozitivu ovog rješenja.

Ovo rješenje ne podliježe plaćanju administrativne takse, a protiv istog se može uložiti prigovor načelniku Opštine Ugljevik u roku od 8 dana od dana prijema ovog rješenja.

Rješenje stupa na snagu danom donošenja a objaviće se u „Službenom biltenu Opštine Ugljevik“ .

Dostavljeno:

1. Imenovanom
2. Računovodstvu
3. Arhivi
4. Službeni bilten

NAČELNIK OPŠTINE

Vasilije Perić,dipl.ecc s.r.

REPUBLIKA SRPSKA
OPŠTINA UGLJEVIK
NAČELNIK OPŠTINE

Broj: 02-423-223/08

Datum: 10.08. 2010 .godine

Na osnovu člana 43. i 72. Zakona o lokalnoj samoupravi („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj:101/04), člana 51. i 60. Statuta Opštine Ugljevik („Službeni bilten Opštine Ugljevik“ broj 6/05), člana 3. Programa ulaganja u podsticaje privrednim ulaganjima na području opštine Ugljevik u 2010.godini („Službeni bilten Opštine Ugljevik“ broj: 9/09), i člana 2. stav 10. Pravilnika o uslovima i načinu ostvarivanja novčanih podsticaja za razvoj poljoprivrede i drugih privrednih djelatnosti („Službeni bilten Opštine Ugljevik“ broj: 7/09), načelnik Opštine d o n o s i:

R J E Š E N J E

LAZIĆ RADOSLAVU iz Bogutova Sela isplatiti na ime regresiranja kamate za namjenske dugoročne kredite, iznos od 243,29 KM (dvijestotinečetredesetri i 29/100 KM).

Odjeljenje za finansije izvršiće ovo Rješenje na teret budžetske pozicije Kapitalna pomoć Opštine Ugljevik za 2010. godinu a na osnovu Programa ulaganja u podsticaje privrednim ulaganjima na području opštine Ugljevik u 2010.godini.

O b r a z l o ž e n j e

LAZIĆ RADOSLAV iz Bogutova Sela je podnio zahtjev broj: 02-423-223/08 kojim traži regresiranje kamata u 2009.godini za dugoročne namjenske kredite. Imenovani je uz zahtjev priložio potrebnu dokumentaciju u skladu sa Pravilnikom o uslovima i načinu ostvarivanja novčanih podsticaja za razvoj poljoprivrede i drugih privrednih djelatnosti. Izlaskom na lice mjesta, Komisija Administrativne službe opštine Ugljevik utvrdila je da je imenovani realizovane kredite namjenski uložio u poljoprivredu, te je riješeno kao u dispozitivu ovog rješenja.

Ovo rješenje ne podliježe plaćanju administrativne takse, a protiv istog se može uložiti prigovor načelniku Opštine Ugljevik u roku od 8 dana od dana prijema ovog rješenja.

Rješenje stupa na snagu danom donošenja a objaviće se u „Službenom biltenu Opštine Ugljevik“ .

Dostavljeno:

1. Imenovanom
2. Računovodstvu
3. Arhivi
4. Službeni bilten

NAČELNIK OPŠTINE

Vasilije Perić,dipl.ecc s.r.

REPUBLIKA SRPSKA
OPŠTINA UGLJEVIK
NAČELNIK OPŠTINE

Broj: 02-423-206/08

Datum: 10.08. 2010 .godine

Na osnovu člana 43. i 72. Zakona o lokalnoj samoupravi („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj:101/04), člana 51. i 60. Statuta Opštine Ugljevik („Službeni bilten Opštine Ugljevik“ broj 6/05), člana 3. Programa ulaganja u podsticaje privrednim ulaganjima na području opštine Ugljevik u 2010.godini („Službeni bilten Opštine Ugljevik“ broj: 9/09), i člana 2. stav 10. Pravilnika o uslovima i načinu ostvarivanja novčanih podsticaja za razvoj poljoprivrede i drugih privrednih djelatnosti („Službeni bilten Opštine Ugljevik“ broj: 7/09), načelnik Opštine d o n o s i:

R J E Š E N J E

KRSTIĆ MILOVANU iz Bogutova Sela isplatiti na ime regresiranja kamate za namjenske dugoročne kredite, iznos od 242,89 KM (dvijestotinečetredesetdvije i 89/100 KM).

Odjeljenje za finansije izvršice ovo Rješenje na teret budžetske pozicije Kapitalna pomoć Opštine Ugljevik za 2010. godinu a na osnovu Programa ulaganja u podsticaje privrednim ulaganjima na području opštine Ugljevik u 2010.godini.

O b r a z l o ž e n j e

KRSTIĆ MILOVAN iz Bogutova Sela je podnio zahtjev broj: 02-423-206/08 kojim traži regresiranje kamata u 2009.godini za dugoročne namjenske kredite. Imenovani je uz zahtjev priložio potrebnu dokumentaciju u skladu sa Pravilnikom o uslovima i načinu ostvarivanja novčanih podsticaja za razvoj poljoprivrede i drugih privrednih djelatnosti. Izlaskom na lice mjesta, Komisija Administrativne službe opštine Ugljevik utvrdila je da je imenovani realizovane kredite namjenski uložio u poljoprivredu, te je riješeno kao u dispozitivu ovog rješenja.

Ovo rješenje ne podliježe plaćanju administrativne takse, a protiv istog se može uložiti prigovor načelniku Opštine Ugljevik u roku od 8 dana od dana prijema ovog rješenja.

Rješenje stupa na snagu danom donošenja a objaviće se u „Službenom biltenu Opštine Ugljevik“ .

Dostavljeno:

1. Imenovanom
2. Računovodstvu
3. Arhivi
4. Službeni bilten

NAČELNIK OPŠTINE

Vasilije Perić,dipl.ecc s.r.

REPUBLIKA SRPSKA
OPŠTINA UGLJEVIK
NAČELNIK OPŠTINE

Broj: 02-423-322/08

Datum: 10.08. 2010 .godine

Na osnovu člana 43. i 72. Zakona o lokalnoj samoupravi („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj:101/04), člana 51. i 60. Statuta Opštine Ugljevik („Službeni bilten Opštine Ugljevik“ broj 6/05), člana 3. Programa ulaganja u podsticaje privrednim ulaganjima na području opštine Ugljevik u 2010.godini („Službeni bilten Opštine Ugljevik“ broj: 9/09), i člana 2. stav 10. Pravilnika o uslovima i načinu ostvarivanja novčanih podsticaja za razvoj poljoprivrede i drugih privrednih djelatnosti („Službeni bilten Opštine Ugljevik“ broj: 7/09), načelnik Opštine d o n o s i:

R J E Š E N J E

NIKOLIĆ MIROSLAVU iz Bogutova Sela isplatiti na ime regresiranja kamate za namjenske dugoročne kredite, iznos od 156,45KM (stotinupedesetšest i 45/100 KM).

Odjeljenje za finansije izvršiće ovo Rješenje na teret budžetske pozicije Kapitalna pomoć Opštine Ugljevik za 2010. godinu a na osnovu Programa ulaganja u podsticaje privrednim ulaganjima na području opštine Ugljevik u 2010.godini.

O b r a z l o ž e n j e

NIKOLOIĆ MIROSLAV iz Bogutova Sela je podnio zahtjev broj: 02-423-322/08 kojim traži regresiranje kamata u 2009.godini za dugoročne namjenske kredite. Imenovani je uz zahtjev priložio potrebnu dokumentaciju u skladu sa Pravilnikom o uslovima i načinu ostvarivanja novčanih podsticaja za razvoj poljoprivrede i drugih privrednih djelatnosti. Izlaskom na lice mjesta, Komisija Administrativne službe opštine Ugljevik utvrdila je da je imenovani realizovane kredite namjenski uložio u poljoprivredu, te je riješeno kao u dispozitivu ovog rješenja.

Ovo rješenje ne podliježe plaćanju administrativne takse, a protiv istog se može uložiti prigovor načelniku Opštine Ugljevik u roku od 8 dana od dana prijema ovog rješenja.

Rješenje stupa na snagu danom donošenja a objaviće se u „Službenom biltenu Opštine Ugljevik“ .

Dostavljeno:

1. Imenovanom
2. Računovodstvu
3. Arhivi
4. Službeni bilten

NAČELNIK OPŠTINE

Vasilije Perić,dipl.ecc s.r.

REPUBLIKA SRPSKA
OPŠTINA UGLJEVIK
NAČELNIK OPŠTINE

Broj: 02-423-323/08

Datum: 10.08. 2010 .godine

Na osnovu člana 43. i 72. Zakona o lokalnoj samoupravi („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj:101/04), člana 51. i 60. Statuta Opštine Ugljevik („Službeni bilten Opštine Ugljevik“ broj 6/05), člana 3. Programa ulaganja u podsticaje privrednim ulaganjima na području opštine Ugljevik u 2010.godini („Službeni bilten Opštine Ugljevik“ broj: 9/09), i člana 2. stav 10. Pravilnika o uslovima i načinu ostvarivanja novčanih podsticaja za razvoj poljoprivrede i drugih privrednih djelatnosti („Službeni bilten Opštine Ugljevik“ broj: 7/09), načelnik Opštine d o n o s i:

R J E Š E N J E

NIKOLIĆ RADOMIRU iz Bogutova Sela isplatiti na ime regresiranja kamate za namjenske dugoročne kredite, iznos od 73,10KM (sedamdesetri i 10/100 KM).

Odjeljenje za finansije izvršiće ovo Rješenje na teret budžetske pozicije Kapitalna pomoć Opštine Ugljevik za 2010. godinu a na osnovu Programa ulaganja u podsticaje privrednim ulaganjima na području opštine Ugljevik u 2010.godini.

O b r a z l o ž e n j e

NIKOLIĆ RADOMIR iz Bogutova Sela je podnio zahtjev broj: 02-423-323/08 kojim traži regresiranje kamata u 2009.godini za dugoročne namjenske kredite. Imenovani je uz zahtjev priložio potrebnu dokumentaciju u skladu sa Pravilnikom o uslovima i načinu ostvarivanja novčanih podsticaja za razvoj poljoprivrede i drugih privrednih djelatnosti. Izlaskom na lice mjesta, Komisija Administrativne službe opštine Ugljevik utvrdila je da je imenovani realizovane kredite namjenski uložio u poljoprivredu, te je riješeno kao u dispozitivu ovog rješenja.

Ovo rješenje ne podliježe plaćanju administrativne takse, a protiv istog se može uložiti prigovor načelniku Opštine Ugljevik u roku od 8 dana od dana prijema ovog rješenja.

Rješenje stupa na snagu danom donošenja a objaviće se u „Službenom biltenu Opštine Ugljevik“ .

Dostavljeno:

1. Imenovanom
2. Računovodstvu
3. Arhivi
4. Službeni bilten

NAČELNIK OPŠTINE

Vasilije Perić,dipl.ecc s.r.

REPUBLIKA SRPSKA
OPŠTINA UGLJEVIK
NAČELNIK OPŠTINE

Broj: 02/5-423-51/09

Datum: 10.08. 2010 .godine

Na osnovu člana 43. i 72. Zakona o lokalnoj samoupravi („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj:101/04), člana 51. i 60. Statuta Opštine Ugljevik („Službeni bilten Opštine Ugljevik“ broj 6/05), člana 3. Programa ulaganja u podsticaje privrednim ulaganjima na području opštine Ugljevik u 2010.godini („Službeni bilten Opštine Ugljevik“ broj: 9/09), i člana 2. stav 10. Pravilnika o uslovima i načinu ostvarivanja novčanih podsticaja za razvoj poljoprivrede i drugih privrednih djelatnosti („Službeni bilten Opštine Ugljevik“ broj: 7/09), načelnik Opštine d o n o s i:

R J E Š E N J E

TODOROVIĆ PERI iz Bogutova Sela isplatiti na ime regresiranja kamate za namjenske dugoročne kredite, iznos od 285,65 KM (dvijestotineosamdesetpet i 65/100 KM).

Odjeljenje za finansije izvršice ovo Rješenje na teret budžetske pozicije Kapitalna pomoć Opštine Ugljevik za 2010. godinu a na osnovu Programa ulaganja u podsticaje privrednim ulaganjima na području opštine Ugljevik u 2010.godini.

O b r a z l o ž e n j e

TODOROVIĆ PERO iz Bogutova Sela je podnio zahtjev broj: 02/5-423-51/09 kojim traži regresiranje kamata u 2009.godini za dugoročne namjenske kredite. Imenovani je uz zahtjev priložio potrebnu dokumentaciju u skladu sa Pravilnikom o uslovima i načinu ostvarivanja novčanih podsticaja za razvoj poljoprivrede i drugih privrednih djelatnosti. Izlaskom na lice mjesta, Komisija Administrativne službe opštine Ugljevik utvrdila je da je imenovani realizovane kredite namjenski uložio u poljoprivredu, te je riješeno kao u dispozitivu ovog rješenja.

Ovo rješenje ne podliježe plaćanju administrativne takse, a protiv istog se može uložiti prigovor načelniku Opštine Ugljevik u roku od 8 dana od dana prijema ovog rješenja.

Rješenje stupa na snagu danom donošenja a objaviće se u „Službenom biltenu Opštine Ugljevik“ .

Dostavljeno:

1. Imenovanom
2. Računovodstvu
3. Arhivi
4. Službeni bilten

NAČELNIK OPŠTINE

Vasilije Perić,dipl.ecc s.r.

REPUBLIKA SRPSKA
OPŠTINA UGLJEVIK
NAČELNIK OPŠTINE

Broj: 02-423-186/08

Datum: 10.08. 2010 .godine

Na osnovu člana 43. i 72. Zakona o lokalnoj samoupravi („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj:101/04), člana 51. i 60. Statuta Opštine Ugljevik („Službeni bilten Opštine Ugljevik“ broj 6/05), člana 3. Programa ulaganja u podsticaje privrednim ulaganjima na području opštine Ugljevik u 2010.godini („Službeni bilten Opštine Ugljevik“ broj: 9/09), i člana 2. stav 10. Pravilnika o uslovima i načinu ostvarivanja novčanih podsticaja za razvoj poljoprivrede i drugih privrednih djelatnosti („Službeni bilten Opštine Ugljevik“ broj: 7/09), načelnik Opštine d o n o s i:

R J E Š E N J E

DRAGIĆ SAVI iz Bogutova Sela isplatiti na ime regresiranja kamate za namjenske dugoročne kredite, iznos od 184,97 KM (stotinuosamdesetčetiri i 97/100 KM).

Odjeljenje za finansije izvršiće ovo Rješenje na teret budžetske pozicije Kapitalna pomoć Opštine Ugljevik za 2010. godinu a na osnovu Programa ulaganja u podsticaje privrednim ulaganjima na području opštine Ugljevik u 2010.godini.

O b r a z l o ž e n j e

DRAGIĆ SAVO iz Bogutova Sela je podnio zahtjev broj: 02-423-186/08 kojim traži regresiranje kamata u 2009.godini za dugoročne namjenske kredite. Imenovani je uz zahtjev priložio potrebnu dokumentaciju u skladu sa Pravilnikom o uslovima i načinu ostvarivanja novčanih podsticaja za razvoj poljoprivrede i drugih privrednih djelatnosti. Izlaskom na lice mjesta, Komisija Administrativne službe opštine Ugljevik utvrdila je da je imenovani realizovane kredite namjenski uložio u poljoprivredu, te je riješeno kao u dispozitivu ovog rješenja.

Ovo rješenje ne podliježe plaćanju administrativne takse, a protiv istog se može uložiti prigovor načelniku Opštine Ugljevik u roku od 8 dana od dana prijema ovog rješenja.

Rješenje stupa na snagu danom donošenja a objaviće se u „Službenom biltenu Opštine Ugljevik“ .

Dostavljeno:

1. Imenovanom
2. Računovodstvu
3. Arhivi
4. Službeni bilten

NAČELNIK OPŠTINE

Vasilije Perić,dipl.ecc s.r.

REPUBLIKA SRPSKA
OPŠTINA UGLJEVIK
NAČELNIK OPŠTINE

Broj: 02-423-320/08

Datum: 10.08. 2010 .godine

Na osnovu člana 43. i 72. Zakona o lokalnoj samoupravi („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj:101/04), člana 51. i 60. Statuta Opštine Ugljevik („Službeni bilten Opštine Ugljevik“ broj 6/05), člana 3. Programa ulaganja u podsticaje privrednim ulaganjima na području opštine Ugljevik u 2010.godini („Službeni bilten Opštine Ugljevik“ broj: 9/09), i člana 2. stav 10. Pravilnika o uslovima i načinu ostvarivanja novčanih podsticaja za razvoj poljoprivrede i drugih privrednih djelatnosti („Službeni bilten Opštine Ugljevik“ broj: 7/09), načelnik Opštine d o n o s i:

R J E Š E N J E

PAJIĆ VASILIJU iz Bogutova Sela isplatiti na ime regresiranja kamate za namjenske dugoročne kredite, iznos od 329,00KM (tristotinedvadesetdevet i 00/100 KM).

Odjeljenje za finansije izvršiće ovo Rješenje na teret budžetske pozicije Kapitalna pomoć Opštine Ugljevik za 2010. godinu a na osnovu Programa ulaganja u podsticaje privrednim ulaganjima na području opštine Ugljevik u 2010.godini.

O b r a z l o ž e n j e

PAJIĆ VASILIJA iz Bogutova Sela je podnio zahtjev broj: 02-423-320/08 kojim traži regresiranje kamata u 2009.godini za dugoročne namjenske kredite. Imenovani je uz zahtjev priložio potrebnu dokumentaciju u skladu sa Pravilnikom o uslovima i načinu ostvarivanja novčanih podsticaja za razvoj poljoprivrede i drugih privrednih djelatnosti. Izlaskom na lice mjesta, Komisija Administrativne službe opštine Ugljevik utvrdila je da je imenovani realizovane kredite namjenski uložio u poljoprivredu, te je riješeno kao u dispozitivu ovog rješenja.

Ovo rješenje ne podliježe plaćanju administrativne takse, a protiv istog se može uložiti prigovor načelniku Opštine Ugljevik u roku od 8 dana od dana prijema ovog rješenja.

Rješenje stupa na snagu danom donošenja a objaviće se u „Službenom biltenu Opštine Ugljevik“ .

Dostavljeno:

1. Imenovanom
2. Računovodstvu
3. Arhivi
4. Službeni bilten

NAČELNIK OPŠTINE

Vasilije Perić,dipl.ecc s.r.

REPUBLIKA SRPSKA
OPŠTINA UGLJEVIK
NAČELNIK OPŠTINE

Broj: 02-423-335/08

Datum: 10.08. 2010 .godine

Na osnovu člana 43. i 72. Zakona o lokalnoj samoupravi („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj:101/04), člana 51. i 60. Statuta Opštine Ugljevik („Službeni bilten Opštine Ugljevik“ broj 6/05), člana 3. Programa ulaganja u podsticaje privrednim ulaganjima na području opštine Ugljevik u 2010.godini („Službeni bilten Opštine Ugljevik“ broj: 9/09), i člana 2. stav 10. Pravilnika o uslovima i načinu ostvarivanja novčanih podsticaja za razvoj poljoprivrede i drugih privrednih djelatnosti („Službeni bilten Opštine Ugljevik“ broj: 7/09), načelnik Opštine d o n o s i:

R J E Š E N J E

LAZIĆ RUŽI kćerki Milana iz Bogutova Sela isplatiti na ime regresiranja kamate za namjenske dugoročne kredite, iznos od 640,46KM (šeststotinačeterdeset i 46/100 KM).

Odjeljenje za finansije izvršice ovo Rješenje na teret budžetske pozicije Kapitalna pomoć Opštine Ugljevik za 2010. godinu a na osnovu Programa ulaganja u podsticaje privrednim ulaganjima na području opštine Ugljevik u 2010.godini.

O b r a z l o ž e n j e

LAZIĆ RUŽA kćerka Milana iz Bogutova Sela je podnijela zahtjev broj: 02-423-335/08 kojim traži regresiranje kamata u 2009.godini za dugoročne namjenske kredite. Imenovana je uz zahtjev priložila potrebnu dokumentaciju u skladu sa Pravilnikom o uslovima i načinu ostvarivanja novčanih podsticaja za razvoj poljoprivrede i drugih privrednih djelatnosti. Izlaskom na lice mjesta, Komisija Administrativne službe opštine Ugljevik utvrdila je da je imenovana realizovane kredite namjenski uložila u poljoprivredu, te je riješeno kao u dispozitivu ovog rješenja.

Ovo rješenje ne podliježe plaćanju administrativne takse, a protiv istog se može uložiti prigovor načelniku Opštine Ugljevik u roku od 8 dana od dana prijema ovog rješenja.

Rješenje stupa na snagu danom donošenja a objaviće se u „Službenom biltenu Opštine Ugljevik“ .

Dostavljeno:

1. Imenovanj
2. Računovodstvu
3. Arhivi
4. Službeni bilten

NAČELNIK OPŠTINE

Vasilije Perić,dipl.ecc s.r.

REPUBLIKA SRPSKA
OPŠTINA UGLJEVIK
NAČELNIK OPŠTINE

Broj: 02-423-334/08

Datum: 10.08. 2010 .godine

Na osnovu člana 43. i 72. Zakona o lokalnoj samoupravi („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj:101/04), člana 51. i 60. Statuta Opštine Ugljevik („Službeni bilten Opštine Ugljevik“ broj 6/05), člana 3. Programa ulaganja u podsticaje privrednim ulaganjima na području opštine Ugljevik u 2010.godini („Službeni bilten Opštine Ugljevik“ broj: 9/09), i člana 2. stav 10. Pravilnika o uslovima i načinu ostvarivanja novčanih podsticaja za razvoj poljoprivrede i drugih privrednih djelatnosti („Službeni bilten Opštine Ugljevik“ broj: 7/09), načelnik Opštine d o n o s i:

R J E Š E N J E

LAZIĆ LJEPOSAVI kćerki Cvijana iz Bogutova Sela isplatiti na ime regresiranja kamate za namjenske dugoročne kredite, iznos od 512,22 KM (petstotinadvanest i 22/100 KM).

Odjeljenje za finansije izvršice ovo Rješenje na teret budžetske pozicije Kapitalna pomoć Opštine Ugljevik za 2010. godinu a na osnovu Programa ulaganja u podsticaje privrednim ulaganjima na području opštine Ugljevik u 2010.godini.

O b r a z l o ž e n j e

LAZIĆ LJEPOSAVA kćerka Cvijana iz Bogutova Sela je podnijela zahtjev broj: 02-423-334/08 kojim traži regresiranje kamata u 2009.godini za dugoročne namjenske kredite. Imenovana je uz zahtjev priložila potrebnu dokumentaciju u skladu sa Pravilnikom o uslovima i načinu ostvarivanja novčanih podsticaja za razvoj poljoprivrede i drugih privrednih djelatnosti. Izlaskom na lice mjesta, Komisija Administrativne službe opštine Ugljevik utvrdila je da je imenovana realizovane kredite namjenski uložila u poljoprivredu, te je riješeno kao u dispozitivu ovog rješenja.

Ovo rješenje ne podliježe plaćanju administrativne takse, a protiv istog se može uložiti prigovor načelniku Opštine Ugljevik u roku od 8 dana od dana prijema ovog rješenja.

Rješenje stupa na snagu danom donošenja a objaviće se u „Službenom biltenu Opštine Ugljevik“ .

Dostavljeno:

1. Imenovanj
2. Računovodstvu
3. Arhivi
4. Službeni bilten

NAČELNIK OPŠTINE

Vasilije Perić,dipl.ecc s.r.

REPUBLIKA SRPSKA
OPŠTINA UGLJEVIK
NAČELNIK OPŠTINE

Broj: 02-423-321/08

Datum: 10.08. 2010 .godine

Na osnovu člana 43. i 72. Zakona o lokalnoj samoupravi („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj:101/04), člana 51. i 60. Statuta Opštine Ugljevik („Službeni bilten Opštine Ugljevik“ broj 6/05), člana 3. Programa ulaganja u podsticaje privrednim ulaganjima na području opštine Ugljevik u 2010.godini („Službeni bilten Opštine Ugljevik“ broj: 9/09), i člana 2. stav 10. Pravilnika o uslovima i načinu ostvarivanja novčanih podsticaja za razvoj poljoprivrede i drugih privrednih djelatnosti („Službeni bilten Opštine Ugljevik“ broj: 7/09), načelnik Opštine d o n o s i:

R J E Š E N J E

NIKOLIĆ LJUBICI iz Bogutova Sela isplatiti na ime regresiranja kamate za namjenske dugoročne kredite, iznos od 540,74 KM (petstotinačeterdeset i 74/100 KM).

Odjeljenje za finansije izvršiće ovo Rješenje na teret budžetske pozicije Kapitalna pomoć Opštine Ugljevik za 2010. godinu a na osnovu Programa ulaganja u podsticaje privrednim ulaganjima na području opštine Ugljevik u 2010.godini.

O b r a z l o ž e n j e

NIKOLIĆ LJUBICA iz Bogutova Sela je podnijela zahtjev broj: 02-423-321/08 kojim traži regresiranje kamata u 2009.godini za dugoročne namjenske kredite. Imenovana je uz zahtjev priložila potrebnu dokumentaciju u skladu sa Pravilnikom o uslovima i načinu ostvarivanja novčanih podsticaja za razvoj poljoprivrede i drugih privrednih djelatnosti. Izlaskom na lice mjesta, Komisija Administrativne službe opštine Ugljevik utvrdila je da je imenovana realizovane kredite namjenski uložila u poljoprivredu, te je riješeno kao u dispozitivu ovog rješenja.

Ovo rješenje ne podliježe plaćanju administrativne takse, a protiv istog se može uložiti prigovor načelniku Opštine Ugljevik u roku od 8 dana od dana prijema ovog rješenja.

Rješenje stupa na snagu danom donošenja a objaviće se u „Službenom biltenu Opštine Ugljevik“ .

Dostavljeno:

1. Imenovanoj
2. Računovodstvu
3. Arhivi
4. Službeni bilten

NAČELNIK OPŠTINE

Vasilije Perić,dipl.ecc s.r.

REPUBLIKA SRPSKA
OPŠTINA UGLJEVIK
NAČELNIK OPŠTINE

Broj: 02-423-231/08

Datum: 10.08. 2010 .godine

Na osnovu člana 43. i 72. Zakona o lokalnoj samoupravi („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj:101/04), člana 51. i 60. Statuta Opštine Ugljevik („Službeni bilten Opštine Ugljevik“ broj 6/05), člana 3. Programa ulaganja u podsticaje privrednim ulaganjima na području opštine Ugljevik u 2010.godini („Službeni bilten Opštine Ugljevik“ broj: 9/09), i člana 2. stav 10. Pravilnika o uslovima i načinu ostvarivanja novčanih podsticaja za razvoj poljoprivrede i drugih privrednih djelatnosti („Službeni bilten Opštine Ugljevik“ broj: 7/09), načelnik Opštine d o n o s i:

R J E Š E N J E

DRAGIĆ ĐOKI iz Bogutova Sela isplatiti na ime regresiranja kamate za namjenske dugoročne kredite, iznos od 724,55 KM (sedamstotinadvadesetčetiri i 55/100 KM).

Odjeljenje za finansije izvršiće ovo Rješenje na teret budžetske pozicije Kapitalna pomoć Opštine Ugljevik za 2010. godinu a na osnovu Programa ulaganja u podsticaje privrednim ulaganjima na području opštine Ugljevik u 2010.godini.

O b r a z l o ž e n j e

DRAGIĆ ĐOKO iz Bogutova Sela je podnio zahtjev broj: 02-423-231/08 kojim traži regresiranje kamata u 2009.godini za dugoročne namjenske kredite. Imenovani je uz zahtjev priložio potrebnu dokumentaciju u skladu sa Pravilnikom o uslovima i načinu ostvarivanja novčanih podsticaja za razvoj poljoprivrede i drugih privrednih djelatnosti. Izlaskom na lice mjesta, Komisija Administrativne službe opštine Ugljevik utvrdila je da je imenovani realizovane kredite namjenski uložio u poljoprivredu, te je riješeno kao u dispozitivu ovog rješenja.

Ovo rješenje ne podliježe plaćanju administrativne takse, a protiv istog se može uložiti prigovor načelniku Opštine Ugljevik u roku od 8 dana od dana prijema ovog rješenja.

Rješenje stupa na snagu danom donošenja a objaviće se u „Službenom biltenu Opštine Ugljevik“ .

Dostavljeno:

1. Imenovanom
2. Računovodstvu
3. Arhivi
4. Službeni bilten

NAČELNIK OPŠTINE

Vasilije Perić,dipl.ecc s.r.

REPUBLIKA SRPSKA
OPŠTINA UGLJEVIK
NAČELNIK OPŠTINE

Broj: 02-423-296/08

Datum: 10.08. 2010 .godine

Na osnovu člana 43. i 72. Zakona o lokalnoj samoupravi („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj: 101/04), člana 51. i 60. Statuta Opštine Ugljevik („Službeni bilten Opštine Ugljevik“ broj 6/05), člana 3. Programa ulaganja u podsticaje privrednim ulaganjima na području opštine Ugljevik u 2010. godini („Službeni bilten Opštine Ugljevik“ broj: 9/09), i člana 2. stav 10. Pravilnika o uslovima i načinu ostvarivanja novčanih podsticaja za razvoj poljoprivrede i drugih privrednih djelatnosti („Službeni bilten Opštine Ugljevik“ broj: 7/09), načelnik Opštine d o n o s i:

R J E Š E N J E

REDŽIĆ SAMIRU iz Atmačića isplatiti na ime regresiranja kamate za namjenske dugoročne kredite, iznos od 166,16KM (stošezdesetšest i 16/100 KM).

Odjeljenje za finansije izvršice ovo Rješenje na teret budžetske pozicije Kapitalna pomoć Opštine Ugljevik za 2010. godinu a na osnovu Programa ulaganja u podsticaje privrednim ulaganjima na području opštine Ugljevik u 2010. godini.

O b r a z l o ž e n j e

REDŽIĆ SAMIR iz Atmačića je podnio zahtjev broj: 02-423-296/08 kojim traži regresiranje kamata u 2009. godini za dugoročne namjenske kredite. Imenovani je uz zahtjev priložio potrebnu dokumentaciju u skladu sa Pravilnikom o uslovima i načinu ostvarivanja novčanih podsticaja za razvoj poljoprivrede i drugih privrednih djelatnosti. Izlaskom na lice mjesta, Komisija Administrativne službe opštine Ugljevik utvrdila je da je imenovani realizovane kredite namjenski uložio u poljoprivredu, te je riješeno kao u dispozitivu ovog rješenja.

Ovo rješenje ne podliježe plaćanju administrativne takse, a protiv istog se može uložiti prigovor načelniku Opštine Ugljevik u roku od 8 dana od dana prijema ovog rješenja.

Rješenje stupa na snagu danom donošenja a objaviće se u „Službenom biltenu Opštine Ugljevik“ .

Dostavljeno:

1. Imenovanom
2. Računovodstvu
3. Arhivi
4. Službeni bilten

NAČELNIK OPŠTINE

Vasilije Perić, dipl. ecc s.r.

REPUBLIKA SRPSKA
OPŠTINA UGLJEVIK
NAČELNIK OPŠTINE

Broj: 02-423-309/08

Datum: 10.08. 2010 .godine

Na osnovu člana 43. i 72. Zakona o lokalnoj samoupravi („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj: 101/04), člana 51. i 60. Statuta Opštine Ugljevik („Službeni bilten Opštine Ugljevik“ broj 6/05), člana 3. Programa ulaganja u podsticaje privrednim ulaganjima na području opštine Ugljevik u 2010. godini („Službeni bilten Opštine Ugljevik“ broj: 9/09), i člana 2. stav 10. Pravilnika o uslovima i načinu ostvarivanja novčanih podsticaja za razvoj poljoprivrede i drugih privrednih djelatnosti („Službeni bilten Opštine Ugljevik“ broj: 7/09), načelnik Opštine d o n o s i:

R J E Š E N J E

OKANOVIĆ SAMIRU sinu Čamila iz Atmačića isplatiti na ime regresiranja kamate za namjenske dugoročne kredite, iznos od 654,18KM (šestopedesetčetiri i 18/100 KM).

Odjeljenje za finansije izvršiće ovo Rješenje na teret budžetske pozicije Kapitalna pomoć Opštine Ugljevik za 2010. godinu a na osnovu Programa ulaganja u podsticaje privrednim ulaganjima na području opštine Ugljevik u 2010. godini.

O b r a z l o ž e n j e

OKANOVIĆ SAMIR sin Čamila iz Atmačića je podnio zahtjev broj: 02-423-309/08 kojim traži regresiranje kamata u 2009. godini za dugoročne namjenske kredite. Imenovani je uz zahtjev priložio potrebnu dokumentaciju u skladu sa Pravilnikom o uslovima i načinu ostvarivanja novčanih podsticaja za razvoj poljoprivrede i drugih privrednih djelatnosti. Izlaskom na lice mjesta, Komisija Administrativne službe opštine Ugljevik utvrdila je da je imenovani realizovane kredite namjenski uložio u poljoprivredu, te je riješeno kao u dispozitivu ovog rješenja.

Ovo rješenje ne podliježe plaćanju administrativne takse, a protiv istog se može uložiti prigovor načelniku Opštine Ugljevik u roku od 8 dana od dana prijema ovog rješenja.

Rješenje stupa na snagu danom donošenja a objaviće se u „Službenom biltenu Opštine Ugljevik“ .

Dostavljeno:

1. Imenovanom
2. Računovodstvu
3. Arhivi
4. Službeni bilten

NAČELNIK OPŠTINE

Vasilije Perić, dipl. ecc s.r.

REPUBLIKA SRPSKA
OPŠTINA UGLJEVIK
NAČELNIK OPŠTINE

Broj: 02-423-308/08

Datum: 10.08. 2010 .godine

Na osnovu člana 43. i 72. Zakona o lokalnoj samoupravi („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj: 101/04), člana 51. i 60. Statuta Opštine Ugljevik („Službeni bilten Opštine Ugljevik“ broj 6/05), člana 3. Programa ulaganja u podsticaje privrednim ulaganjima na području opštine Ugljevik u 2010. godini („Službeni bilten Opštine Ugljevik“ broj: 9/09), i člana 2. stav 10. Pravilnika o uslovima i načinu ostvarivanja novčanih podsticaja za razvoj poljoprivrede i drugih privrednih djelatnosti („Službeni bilten Opštine Ugljevik“ broj: 7/09), načelnik Opštine d o n o s i:

R J E Š E N J E

BUBIĆ SAMIRU iz Atmačića isplatiti na ime regresiranja kamate za namjenske dugoročne kredite, iznos od 867,12KM (osamstošezdesetsedam i 12/100 KM).

Odjeljenje za finansije izvršiće ovo Rješenje na teret budžetske pozicije Kapitalna pomoć Opštine Ugljevik za 2010. godinu a na osnovu Programa ulaganja u podsticaje privrednim ulaganjima na području opštine Ugljevik u 2010. godini.

O b r a z l o ž e n j e

BUBIĆ SAMIR iz Atmačića je podnio zahtjev broj: 02-423-308/08 kojim traži regresiranje kamata u 2009. godini za dugoročne namjenske kredite. Imenovani je uz zahtjev priložio potrebnu dokumentaciju u skladu sa Pravilnikom o uslovima i načinu ostvarivanja novčanih podsticaja za razvoj poljoprivrede i drugih privrednih djelatnosti. Izlaskom na lice mjesta, Komisija Administrativne službe opštine Ugljevik utvrdila je da je imenovani realizovane kredite namjenski uložio u poljoprivredu, te je riješeno kao u dispozitivu ovog rješenja.

Ovo rješenje ne podliježe plaćanju administrativne takse, a protiv istog se može uložiti prigovor načelniku Opštine Ugljevik u roku od 8 dana od dana prijema ovog rješenja.

Rješenje stupa na snagu danom donošenja a objaviće se u „Službenom biltenu Opštine Ugljevik“ .

Dostavljeno:

1. Imenovanom
2. Računovodstvu
3. Arhivi
4. Službeni bilten

NAČELNIK OPŠTINE

Vasilije Perić, dipl. ecc s.r.

REPUBLIKA SRPSKA
OPŠTINA UGLJEVIK
NAČELNIK OPŠTINE

Broj: 02-423-280/08

Datum: 10.08. 2010 .godine

Na osnovu člana 43. i 72. Zakona o lokalnoj samoupravi („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj: 101/04), člana 51. i 60. Statuta Opštine Ugljevik („Službeni bilten Opštine Ugljevik“ broj 6/05), člana 3. Programa ulaganja u podsticaje privrednim ulaganjima na području opštine Ugljevik u 2010. godini („Službeni bilten Opštine Ugljevik“ broj: 9/09), i člana 2. stav 10. Pravilnika o uslovima i načinu ostvarivanja novčanih podsticaja za razvoj poljoprivrede i drugih privrednih djelatnosti („Službeni bilten Opštine Ugljevik“ broj: 7/09), načelnik Opštine d o n o s i:

R J E Š E N J E

GOLIĆ PAŠEHZADI iz Atmačića isplatiti na ime regresiranja kamate za namjenske dugoročne kredite, iznos od 67,85KM (šezdesetsedam i 85/100 KM).

Odjeljenje za finansije izvršice ovo Rješenje na teret budžetske pozicije Kapitalna pomoć Opštine Ugljevik za 2010. godinu a na osnovu Programa ulaganja u podsticaje privrednim ulaganjima na području opštine Ugljevik u 2010. godini.

O b r a z l o ž e n j e

GOLIĆ PAŠEHZADA iz Atmačića je podnijela zahtjev broj: 02-423-280/08 kojim traži regresiranje kamata u 2009. godini za dugoročne namjenske kredite. Imenovani je uz zahtjev priložio potrebnu dokumentaciju u skladu sa Pravilnikom o uslovima i načinu ostvarivanja novčanih podsticaja za razvoj poljoprivrede i drugih privrednih djelatnosti. Izlaskom na lice mjesta, Komisija Administrativne službe opštine Ugljevik utvrdila je da je imenovana realizovane kredite namjenski uložila u poljoprivredu, te je riješeno kao u dispozitivu ovog rješenja.

Ovo rješenje ne podliježe plaćanju administrativne takse, a protiv istog se može uložiti prigovor načelniku Opštine Ugljevik u roku od 8 dana od dana prijema ovog rješenja.

Rješenje stupa na snagu danom donošenja a objaviće se u „Službenom biltenu Opštine Ugljevik“ .

Dostavljeno:

1. Imenovanj
2. Računovodstvu
3. Arhivi
4. Službeni bilten

NAČELNIK OPŠTINE

Vasilije Perić, dipl. ecc s.r.

REPUBLIKA SRPSKA
OPŠTINA UGLJEVIK
NAČELNIK OPŠTINE

Broj: 02-423-297/08

Datum: 10.08. 2010 .godine

Na osnovu člana 43. i 72. Zakona o lokalnoj samoupravi („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj: 101/04), člana 51. i 60. Statuta Opštine Ugljevik („Službeni bilten Opštine Ugljevik“ broj 6/05), člana 3. Programa ulaganja u podsticaje privrednim ulaganjima na području opštine Ugljevik u 2010. godini („Službeni bilten Opštine Ugljevik“ broj: 9/09), i člana 2. stav 10. Pravilnika o uslovima i načinu ostvarivanja novčanih podsticaja za razvoj poljoprivrede i drugih privrednih djelatnosti („Službeni bilten Opštine Ugljevik“ broj: 7/09), načelnik Opštine d o n o s i:

R J E Š E N J E

ALJIĆ ADMIRU iz Atmačića isplatiti na ime regresiranja kamate za namjenske dugoročne kredite, iznos od 216,45KM (dvjestošesnest i 45/100 KM).

Odjeljenje za finansije izvršice ovo Rješenje na teret budžetske pozicije Kapitalna pomoć Opštine Ugljevik za 2010. godinu a na osnovu Programa ulaganja u podsticaje privrednim ulaganjima na području opštine Ugljevik u 2010. godini.

O b r a z l o ž e n j e

ALJIĆ ADMIR iz Atmačića je podnio zahtjev broj: 02-423-297/08 kojim traži regresiranje kamata u 2009. godini za dugoročne namjenske kredite. Imenovani je uz zahtjev priložio potrebnu dokumentaciju u skladu sa Pravilnikom o uslovima i načinu ostvarivanja novčanih podsticaja za razvoj poljoprivrede i drugih privrednih djelatnosti. Izlaskom na lice mjesta, Komisija Administrativne službe opštine Ugljevik utvrdila je da je imenovani realizovane kredite namjenski uložio u poljoprivredu, te je riješeno kao u dispozitivu ovog rješenja.

Ovo rješenje ne podliježe plaćanju administrativne takse, a protiv istog se može uložiti prigovor načelniku Opštine Ugljevik u roku od 8 dana od dana prijema ovog rješenja.

Rješenje stupa na snagu danom donošenja a objaviće se u „Službenom biltenu Opštine Ugljevik“ .

Dostavljeno:

1. Imenovanom
2. Računovodstvu
3. Arhivi
4. Službeni bilten

NAČELNIK OPŠTINE

Vasilije Perić, dipl. ecc . s.r.

REPUBLIKA SRPSKA
OPŠTINA UGLJEVIK
NAČELNIK OPŠTINE

Broj: 02-423-300/08

Datum: 10.08. 2010 .godine

Na osnovu člana 43. i 72. Zakona o lokalnoj samoupravi („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj: 101/04), člana 51. i 60. Statuta Opštine Ugljevik („Službeni bilten Opštine Ugljevik“ broj 6/05), člana 3. Programa ulaganja u podsticaje privrednim ulaganjima na području opštine Ugljevik u 2010.godini („Službeni bilten Opštine Ugljevik“ broj: 9/09), i člana 2. stav 10. Pravilnika o uslovima i načinu ostvarivanja novčanih podsticaja za razvoj poljoprivrede i drugih privrednih djelatnosti („Službeni bilten Opštine Ugljevik“ broj: 7/09), načelnik Opštine d o n o s i:

R J E Š E N J E

BUBIĆ ADILU sinu Mustafe iz Atmačića isplatiti na ime regresiranja kamate za namjenske dugoročne kredite, iznos od 343,77 KM (tristočeterdesetri i 77/100 KM).

Odjeljenje za finansije izvršiće ovo Rješenje na teret budžetske pozicije Kapitalna pomoć Opštine Ugljevik za 2010. godinu a na osnovu Programa ulaganja u podsticaje privrednim ulaganjima na području opštine Ugljevik u 2010.godini.

O b r a z l o ž e n j e

BUBIĆ ADIL sin Musrafe iz Atmačića je podnio zahtjev broj: 02-423-300/08 kojim traži regresiranje kamata u 2009.godini za dugoročne namjenske kredite. Imenovani je uz zahtjev priložio potrebnu dokumentaciju u skladu sa Pravilnikom o uslovima i načinu ostvarivanja novčanih podsticaja za razvoj poljoprivrede i drugih privrednih djelatnosti. Izlaskom na lice mjesta, Komisija Administrativne službe opštine Ugljevik utvrdila je da je imenovani realizovane kredite namjenski uložio u poljoprivredu, te je riješeno kao u dispozitivu ovog rješenja.

Ovo rješenje ne podliježe plaćanju administrativne takse, a protiv istog se može uložiti prigovor načelniku Opštine Ugljevik u roku od 8 dana od dana prijema ovog rješenja.

Rješenje stupa na snagu danom donošenja a objaviće se u „Službenom biltenu Opštine Ugljevik“ .

Dostavljeno:

1. Imenovanom
2. Računovodstvu
3. Arhivi
4. Službeni bilten

NAČELNIK OPŠTINE

Vasilije Perić, dipl. ecc s.r.

REPUBLIKA SRPSKA
OPŠTINA UGLJEVIK
NAČELNIK OPŠTINE

Broj: 02-423-306/08

Datum: 10.08. 2010 .godine

Na osnovu člana 43. i 72. Zakona o lokalnoj samoupravi („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj: 101/04), člana 51. i 60. Statuta Opštine Ugljevik („Službeni bilten Opštine Ugljevik“ broj 6/05), člana 3. Programa ulaganja u podsticaje privrednim ulaganjima na području opštine Ugljevik u 2010.godini („Službeni bilten Opštine Ugljevik“ broj: 9/09), i člana 2. stav 10. Pravilnika o uslovima i načinu ostvarivanja novčanih podsticaja za razvoj poljoprivrede i drugih privrednih djelatnosti („Službeni bilten Opštine Ugljevik“ broj: 7/09), načelnik Opštine d o n o s i:

R J E Š E N J E

BUBIĆ DŽEMALU sinu Mustafe iz Atmačića isplatiti na ime regresiranja kamate za namjenske dugoročne kredite, iznos od 49,18KM (četrdesetdevet i 18/100 KM).

Odjeljenje za finansije izvršiće ovo Rješenje na teret budžetske pozicije Kapitalna pomoć Opštine Ugljevik za 2010. godinu a na osnovu Programa ulaganja u podsticaje privrednim ulaganjima na području opštine Ugljevik u 2010.godini.

O b r a z l o ž e n j e

BUBIĆ DŽEMAL sin Mustafe iz Atmačića je podnio zahtjev broj: 02-423-306/08 kojim traži regresiranje kamata u 2009.godini za dugoročne namjenske kredite. Imenovani je uz zahtjev priložio potrebnu dokumentaciju u skladu sa Pravilnikom o uslovima i načinu ostvarivanja novčanih podsticaja za razvoj poljoprivrede i drugih privrednih djelatnosti. Izlaskom na lice mjesta, Komisija Administrativne službe opštine Ugljevik utvrdila je da je imenovani realizovane kredite namjenski uložio u poljoprivredu, te je riješeno kao u dispozitivu ovog rješenja.

Ovo rješenje ne podliježe plaćanju administrativne takse, a protiv istog se može uložiti prigovor načelniku Opštine Ugljevik u roku od 8 dana od dana prijema ovog rješenja.

Rješenje stupa na snagu danom donošenja a objaviće se u „Službenom biltenu Opštine Ugljevik“ .

Dostavljeno:

1. Imenovanom
2. Računovodstvu
3. Arhivi
4. Službeni bilten

NAČELNIK OPŠTINE

Vasilije Perić, dipl. ecc s.r.

REPUBLIKA SRPSKA
OPŠTINA UGLJEVIK
NAČELNIK OPŠTINE

Broj: 02-423-305/08

Datum: 10.08. 2010 .godine

Na osnovu člana 43. i 72. Zakona o lokalnoj samoupravi („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj: 101/04), člana 51. i 60. Statuta Opštine Ugljevik („Službeni bilten Opštine Ugljevik“ broj 6/05), člana 3. Programa ulaganja u podsticaje privrednim ulaganjima na području opštine Ugljevik u 2010. godini („Službeni bilten Opštine Ugljevik“ broj: 9/09), i člana 2. stav 10. Pravilnika o uslovima i načinu ostvarivanja novčanih podsticaja za razvoj poljoprivrede i drugih privrednih djelatnosti („Službeni bilten Opštine Ugljevik“ broj: 7/09), načelnik Opštine d o n o s i:

R J E Š E N J E

NEDŽIBOVIĆ ŠEMSUDINU sinu Ismaila iz Atmačića isplatiti na ime regresiranja kamate za namjenske dugoročne kredite, iznos od 350,45KM (tristopedeset i 45/100 KM).

Odjeljenje za finansije izvršice ovo Rješenje na teret budžetske pozicije Kapitalna pomoć Opštine Ugljevik za 2010. godinu a na osnovu Programa ulaganja u podsticaje privrednim ulaganjima na području opštine Ugljevik u 2010. godini.

O b r a z l o ž e n j e

NEDŽIBOVIĆ ŠEMSUDIN sin Ismaila iz Atmačića je podnio zahtjev broj: 02-423-305/08 kojim traži regresiranje kamata u 2009. godini za dugoročne namjenske kredite. Imenovani je uz zahtjev priložio potrebnu dokumentaciju u skladu sa Pravilnikom o uslovima i načinu ostvarivanja novčanih podsticaja za razvoj poljoprivrede i drugih privrednih djelatnosti. Izlaskom na lice mjesta, Komisija Administrativne službe opštine Ugljevik utvrdila je da je imenovani realizovane kredite namjenski uložio u poljoprivredu, te je riješeno kao u dispozitivu ovog rješenja.

Ovo rješenje ne podliježe plaćanju administrativne takse, a protiv istog se može uložiti prigovor načelniku Opštine Ugljevik u roku od 8 dana od dana prijema ovog rješenja.

Rješenje stupa na snagu danom donošenja a objaviće se u „Službenom biltenu Opštine Ugljevik“ .

Dostavljeno:

1. Imenovanom
2. Računovodstvu
3. Arhivi
4. Službeni bilten

NAČELNIK OPŠTINE

Vasilije Perić, dipl. ecc s.r.

REPUBLIKA SRPSKA
OPŠTINA UGLJEVIK
NAČELNIK OPŠTINE

Broj: 02-423-298/08

Datum: 10.08. 2010 .godine

Na osnovu člana 43. i 72. Zakona o lokalnoj samoupravi („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj: 101/04), člana 51. i 60. Statuta Opštine Ugljevik („Službeni bilten Opštine Ugljevik“ broj 6/05), člana 3. Programa ulaganja u podsticaje privrednim ulaganjima na području opštine Ugljevik u 2010. godini („Službeni bilten Opštine Ugljevik“ broj: 9/09), i člana 2. stav 10. Pravilnika o uslovima i načinu ostvarivanja novčanih podsticaja za razvoj poljoprivrede i drugih privrednih djelatnosti („Službeni bilten Opštine Ugljevik“ broj: 7/09), načelnik Opštine d o n o s i:

R J E Š E N J E

NEDŽIBOVIĆ AHMETU sinu Mahmuta iz Atmačića isplatiti na ime regresiranja kamate za namjenske dugoročne kredite, iznos od 679,91KM (šestosedamdeseddevet i 91/100 KM).

Odjeljenje za finansije izvršice ovo Rješenje na teret budžetske pozicije Kapitalna pomoć Opštine Ugljevik za 2010. godinu a na osnovu Programa ulaganja u podsticaje privrednim ulaganjima na području opštine Ugljevik u 2010. godini.

O b r a z l o ž e n j e

NEDŽIBOVIĆ AHMET sin Mahmuta iz Atmačića je podnio zahtjev broj: 02-423-298/08 kojim traži regresiranje kamata u 2009. godini za dugoročne namjenske kredite. Imenovani je uz zahtjev priložio potrebnu dokumentaciju u skladu sa Pravilnikom o uslovima i načinu ostvarivanja novčanih podsticaja za razvoj poljoprivrede i drugih privrednih djelatnosti. Izlaskom na lice mjesta, Komisija Administrativne službe opštine Ugljevik utvrdila je da je imenovani realizovane kredite namjenski uložio u poljoprivredu, te je riješeno kao u dispozitivu ovog rješenja.

Ovo rješenje ne podliježe plaćanju administrativne takse, a protiv istog se može uložiti prigovor načelniku Opštine Ugljevik u roku od 8 dana od dana prijema ovog rješenja.

Rješenje stupa na snagu danom donošenja a objaviće se u „Službenom biltenu Opštine Ugljevik“ .

Dostavljeno:

1. Imenovanom
2. Računovodstvu
3. Arhivi
4. Službeni bilten

NAČELNIK OPŠTINE

Vasilije Perić, dipl. ecc s.r.

REPUBLIKA SRPSKA
OPŠTINA UGLJEVIK
NAČELNIK OPŠTINE

Broj: 02-423-299/08

Datum: 10.08. 2010 .godine

Na osnovu člana 43. i 72. Zakona o lokalnoj samoupravi („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj: 101/04), člana 51. i 60. Statuta Opštine Ugljevik („Službeni bilten Opštine Ugljevik“ broj 6/05), člana 3. Programa ulaganja u podsticaje privrednim ulaganjima na području opštine Ugljevik u 2010. godini („Službeni bilten Opštine Ugljevik“ broj: 9/09), i člana 2. stav 10. Pravilnika o uslovima i načinu ostvarivanja novčanih podsticaja za razvoj poljoprivrede i drugih privrednih djelatnosti („Službeni bilten Opštine Ugljevik“ broj: 7/09), načelnik Opštine d o n o s i:

R J E Š E N J E

GOLIĆ RIFETU sinu Ismeta iz Atmačića isplatiti na ime regresiranja kamate za namjenske dugoročne kredite, iznos od 323,00KM (tristotinedvadesetri i 00/100 KM).

Odjeljenje za finansije izvršice ovo Rješenje na teret budžetske pozicije Kapitalna pomoć Opštine Ugljevik za 2010. godinu a na osnovu Programa ulaganja u podsticaje privrednim ulaganjima na području opštine Ugljevik u 2010. godini.

O b r a z l o ž e n j e

GOLIĆ RIFET sin Ismeta iz Atmačića je podnio zahtjev broj: 02-423-299/08 kojim traži regresiranje kamata u 2009. godini za dugoročne namjenske kredite. Imenovani je uz zahtjev priložio potrebnu dokumentaciju u skladu sa Pravilnikom o uslovima i načinu ostvarivanja novčanih podsticaja za razvoj poljoprivrede i drugih privrednih djelatnosti. Izlaskom na lice mjesta, Komisija Administrativne službe opštine Ugljevik utvrdila je da je imenovani realizovane kredite namjenski uložio u poljoprivredu, te je riješeno kao u dispozitivu ovog rješenja.

Ovo rješenje ne podliježe plaćanju administrativne takse, a protiv istog se može uložiti prigovor načelniku Opštine Ugljevik u roku od 8 dana od dana prijema ovog rješenja.

Rješenje stupa na snagu danom donošenja a objaviće se u „Službenom biltenu Opštine Ugljevik“ .

Dostavljeno:

1. Imenovanom
2. Računovodstvu
3. Arhivi
4. Službeni bilten

NAČELNIK OPŠTINE

Vasilije Perić, dipl. ecc s.r.

REPUBLIKA SRPSKA
OPŠTINA UGLJEVIK
NAČELNIK OPŠTINE

Broj: 02-423-307/08

Datum: 10.08. 2010 .godine

Na osnovu člana 43. i 72. Zakona o lokalnoj samoupravi („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj: 101/04), člana 51. i 60. Statuta Opštine Ugljevik („Službeni bilten Opštine Ugljevik“ broj 6/05), člana 3. Programa ulaganja u podsticaje privrednim ulaganjima na području opštine Ugljevik u 2010. godini („Službeni bilten Opštine Ugljevik“ broj: 9/09), i člana 2. stav 10. Pravilnika o uslovima i načinu ostvarivanja novčanih podsticaja za razvoj poljoprivrede i drugih privrednih djelatnosti („Službeni bilten Opštine Ugljevik“ broj: 7/09), načelnik Opštine d o n o s i:

R J E Š E N J E

ALAGIĆ NADILU sinu Alije iz Atmačića isplatiti na ime regresiranja kamate za namjenske dugoročne kredite, iznos od 329,81KM (tristodvadesetdevet i 81/100 KM).

Odjeljenje za finansije izvršiće ovo Rješenje na teret budžetske pozicije Kapitalna pomoć Opštine Ugljevik za 2010. godinu a na osnovu Programa ulaganja u podsticaje privrednim ulaganjima na području opštine Ugljevik u 2010. godini.

O b r a z l o ž e n j e

ALAGIĆ NADIL sin Alije iz Atmačića je podnio zahtjev broj: 02-423-307/08 kojim traži regresiranje kamata u 2009. godini za dugoročne namjenske kredite. Imenovani je uz zahtjev priložio potrebnu dokumentaciju u skladu sa Pravilnikom o uslovima i načinu ostvarivanja novčanih podsticaja za razvoj poljoprivrede i drugih privrednih djelatnosti. Izlaskom na lice mjesta, Komisija Administrativne službe opštine Ugljevik utvrdila je da je imenovani realizovane kredite namjenski uložio u poljoprivredu, te je riješeno kao u dispozitivu ovog rješenja.

Ovo rješenje ne podliježe plaćanju administrativne takse, a protiv istog se može uložiti prigovor načelniku Opštine Ugljevik u roku od 8 dana od dana prijema ovog rješenja.

Rješenje stupa na snagu danom donošenja a objaviće se u „Službenom biltenu Opštine Ugljevik“ .

Dostavljeno:

1. Imenovanom
2. Računovodstvu
3. Arhivi
4. Službeni bilten

NAČELNIK OPŠTINE

Vasilije Perić, dipl. ecc s.r.

REPUBLIKA SRPSKA
OPŠTINA UGLJEVIK
NAČELNIK OPŠTINE

Broj: 02-423-166/08

Datum: 10.08. 2010 .godine

Na osnovu člana 43. i 72. Zakona o lokalnoj samoupravi („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj: 101/04), člana 51. i 60. Statuta Opštine Ugljevik („Službeni bilten Opštine Ugljevik“ broj 6/05), člana 3. Programa ulaganja u podsticaje privrednim ulaganjima na području opštine Ugljevik u 2010.godini („Službeni bilten Opštine Ugljevik“ broj: 9/09), i člana 2. stav 10. Pravilnika o uslovima i načinu ostvarivanja novčanih podsticaja za razvoj poljoprivrede i drugih privrednih djelatnosti („Službeni bilten Opštine Ugljevik“ broj: 7/09), načelnik Opštine d o n o s i:

R J E Š E N J E

ALJIĆ NIHADU sinu DŽevada iz Atmačića isplatiti na ime regresiranja kamate za namjenske dugoročne kredite, iznos od 937,76KM (devestotridesetšest i 76/100 KM).

Odjeljenje za finansije izvršice ovo Rješenje na teret budžetske pozicije Kapitalna pomoć Opštine Ugljevik za 2010. godinu a na osnovu Programa ulaganja u podsticaje privrednim ulaganjima na području opštine Ugljevik u 2010.godini.

O b r a z l o ž e n j e

ALJIĆ NIHAD sin DŽevada iz Atmačića je podnio zahtjev broj: 02-423-166/08 kojim traži regresiranje kamata u 2009.godini za dugoročne namjenske kredite. Imenovani je uz zahtjev priložio potrebnu dokumentaciju u skladu sa Pravilnikom o uslovima i načinu ostvarivanja novčanih podsticaja za razvoj poljoprivrede i drugih privrednih djelatnosti. Izlaskom na lice mjesta, Komisija Administrativne službe opštine Ugljevik utvrdila je da je imenovani realizovane kredite namjenski uložio u poljoprivredu, te je riješeno kao u dispozitivu ovog rješenja.

Ovo rješenje ne podliježe plaćanju administrativne takse, a protiv istog se može uložiti prigovor načelniku Opštine Ugljevik u roku od 8 dana od dana prijema ovog rješenja.

Rješenje stupa na snagu danom donošenja a objaviće se u „Službenom biltenu Opštine Ugljevik“ .

Dostavljeno:

1. Imenovanom
2. Računovodstvu
3. Arhivi
4. Službeni bilten

NAČELNIK OPŠTINE

Vasilije Perić, dipl.ecc s.r.

REPUBLIKA SRPSKA
OPŠTINA UGLJEVIK
NAČELNIK OPŠTINE

Broj: 02-423-198/08

Datum: 10.08. 2010 .godine

Na osnovu člana 43. i 72. Zakona o lokalnoj samoupravi („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj: 101/04), člana 51. i 60. Statuta Opštine Ugljevik („Službeni bilten Opštine Ugljevik“ broj 6/05), člana 3. Programa ulaganja u podsticaje privrednim ulaganjima na području opštine Ugljevik u 2010.godini („Službeni bilten Opštine Ugljevik“ broj: 9/09), i člana 2. stav 10. Pravilnika o uslovima i načinu ostvarivanja novčanih podsticaja za razvoj poljoprivrede i drugih privrednih djelatnosti („Službeni bilten Opštine Ugljevik“ broj: 7/09), Načelnik opštine d o n o s i:

R J E Š E N J E

BUBIĆ OMERU iz Atmačića isplatiti na ime regresiranja kamate za namjenske dugoročne kredite, iznos od 49,91 KM (četrdesetdevet i 91/100 KM).

Odjeljenje za finansije izvršice ovo Rješenje na teret budžetske pozicije Kapitalna pomoć Opštine Ugljevik za 2010. godinu a na osnovu Programa ulaganja u podsticaje privrednim ulaganjima na području opštine Ugljevik u 2010.godini.

O b r a z l o ž e n j e

BUBIĆ OMER iz Atmačića je podnio zahtjev broj: 02-423-198/08 kojim traži regresiranje kamata u 2009.godini za dugoročne namjenske kredite. Imenovani je uz zahtjev priložio potrebnu dokumentaciju u skladu sa Pravilnikom o uslovima i načinu ostvarivanja novčanih podsticaja za razvoj poljoprivrede i drugih privrednih djelatnosti. Izlaskom na lice mjesta, Komisija Administrativne službe opštine Ugljevik utvrdila je da je imenovani realizovane kredite namjenski uložio u poljoprivredu, te je riješeno kao u dispozitivu ovog rješenja.

Ovo rješenje ne podliježe plaćanju administrativne takse, a protiv istog se može uložiti prigovor načelniku Opštine Ugljevik u roku od 8 dana od dana prijema ovog rješenja.

Rješenje stupa na snagu danom donošenja a objaviće se u „Službenom biltenu Opštine Ugljevik“ .

Dostavljeno:

1. Imenovanom
2. Računovodstvu
3. Arhivi
4. Službeni bilten

NAČELNIK OPŠTINE

Vasilije Perić, dipl. ecc s.r.

REPUBLIKA SRPSKA
OPŠTINA UGLJEVIK
NAČELNIK OPŠTINE

Broj: 02-423-199/08

Datum: 10.08. 2010 .godine

Na osnovu člana 43. i 72. Zakona o lokalnoj samoupravi („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj: 101/04), člana 51. i 60. Statuta Opštine Ugljevik („Službeni bilten Opštine Ugljevik“ broj 6/05), člana 3. Programa ulaganja u podsticaje privrednim ulaganjima na području opštine Ugljevik u 2010. godini („Službeni bilten Opštine Ugljevik“ broj: 9/09), i člana 2. stav 10. Pravilnika o uslovima i načinu ostvarivanja novčanih podsticaja za razvoj poljoprivrede i drugih privrednih djelatnosti („Službeni bilten Opštine Ugljevik“ broj: 7/09), Načelnik opštine d o n o s i:

R J E Š E N J E

JAŠAREVIĆ DŽEMILI iz Atmačića isplatiti na ime regresiranja kamate za namjenske dugoročne kredite, iznos od 33,93 KM (tridesettri i 93/100 KM).

Odjeljenje za finansije izvršice ovo Rješenje na teret budžetske pozicije Kapitalna pomoć Opštine Ugljevik za 2010. godinu a na osnovu Programa ulaganja u podsticaje privrednim ulaganjima na području opštine Ugljevik u 2010. godini.

O b r a z l o ž e n j e

JAŠAREVIĆ DŽEMILA iz Atmačića je podnijela zahtjev broj: 02-423-199/08 kojim traži regresiranje kamata u 2009. godini za dugoročne namjenske kredite. Imenovani je uz zahtjev priložio potrebnu dokumentaciju u skladu sa Pravilnikom o uslovima i načinu ostvarivanja novčanih podsticaja za razvoj poljoprivrede i drugih privrednih djelatnosti. Izlaskom na lice mjesta, Komisija Administrativne službe opštine Ugljevik utvrdila je da je imenovana realizovane kredite namjenski uložila u poljoprivredu, te je riješeno kao u dispozitivu ovog rješenja.

Ovo rješenje ne podliježe plaćanju administrativne takse, a protiv istog se može uložiti prigovor načelniku Opštine Ugljevik u roku od 8 dana od dana prijema ovog rješenja.

Rješenje stupa na snagu danom donošenja a objaviće se u „Službenom biltenu Opštine Ugljevik“ .

Dostavljeno:

1. Imenovanoj
2. Računovodstvu
3. Arhivi
4. Službeni bilten

NAČELNIK OPŠTINE

Vasilije Perić, dipl. ecc s.r.

REPUBLIKA SRPSKA
OPŠTINA UGLJEVIK
NAČELNIK OPŠTINE

Broj: 02-423-225/08

Datum: 10.08. 2010 .godine

Na osnovu člana 43. i 72. Zakona o lokalnoj samoupravi („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj: 101/04), člana 51. i 60. Statuta Opštine Ugljevik („Službeni bilten Opštine Ugljevik“ broj 6/05), člana 3. Programa ulaganja u podsticaje privrednim ulaganjima na području opštine Ugljevik u 2010. godini („Službeni bilten Opštine Ugljevik“ broj: 9/09), i člana 2. stav 10. Pravilnika o uslovima i načinu ostvarivanja novčanih podsticaja za razvoj poljoprivrede i drugih privrednih djelatnosti („Službeni bilten Opštine Ugljevik“ broj: 7/09), načelnik Opštine d o n o s i:

R J E Š E N J E

STANIĆ SAVI sinu Nedeljka iz Čađavice isplatiti na ime regresiranja kamate za namjenske dugoročne kredite, iznos od 2028,24 KM (dvijehiljadedvadesetosam i 24/100 KM).

Odjeljenje za finansije izvršice ovo Rješenje na teret budžetske pozicije Kapitalna pomoć Opštine Ugljevik za 2010. godinu a na osnovu Programa ulaganja u podsticaje privrednim ulaganjima na području opštine Ugljevik u 2010. godini.

O b r a z l o ž e n j e

STANIĆ SAVO sin Nedeljka iz Čađavice je podnio zahtjev broj: 02-423-225/08 kojim traži regresiranje kamata u 2009. godini za dugoročne namjenske kredite. Imenovani je uz zahtjev priložio potrebnu dokumentaciju u skladu sa Pravilnikom o uslovima i načinu ostvarivanja novčanih podsticaja za razvoj poljoprivrede i drugih privrednih djelatnosti. Izlaskom na lice mjesta, Komisija Administrativne službe opštine Ugljevik utvrdila je da je imenovani realizovane kredite namjenski uložio u privredu za izgradnju poslovnog objekta dimenzija 38,60m x 10,50m te je riješeno kao u dispozitivu ovog rješenja.

Ovo rješenje ne podliježe plaćanju administrativne takse, a protiv istog se može uložiti prigovor načelniku Opštine Ugljevik u roku od 8 dana od dana prijema ovog rješenja.

Rješenje stupa na snagu danom donošenja a objaviće se u „Službenom biltenu Opštine Ugljevik“ .

Dostavljeno:

1. Imenovanom
2. Računovodstvu
3. Arhivi
4. Službeni bilten

NAČELNIK OPŠTINE

Vasilije Perić, dipl. ecc s.r.

REPUBLIKA SRPSKA
OPŠTINA UGLJEVIK
NAČELNIK OPŠTINE

Broj: 02-423-29/09

Datum: 10.08. 2010 .godine

Na osnovu člana 43. i 72. Zakona o lokalnoj samoupravi („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj: 101/04), člana 51. i 60. Statuta Opštine Ugljevik („Službeni bilten Opštine Ugljevik“ broj 6/05), člana 3. Programa ulaganja u podsticaje privrednim ulaganjima na području opštine Ugljevik u 2010. godini („Službeni bilten Opštine Ugljevik“ broj: 9/09), i člana 2. stav 10. Pravilnika o uslovima i načinu ostvarivanja novčanih podsticaja za razvoj poljoprivrede i drugih privrednih djelatnosti („Službeni bilten Opštine Ugljevik“ broj: 7/09), načelnik Opštine d o n o s i:

R J E Š E N J E

MARINKOVIĆ MIROSLAVU iz Ugljevika isplatiti na ime regresiranja kamate za namjenske dugoročne kredite, iznos od 311,69 KM (tristotinejedanaest i 69/100 KM).

Odjeljenje za finansije izvršiće ovo Rješenje na teret budžetske pozicije Kapitalna ulaganja u privredu Opštine Ugljevik za 2010. godinu a na osnovu Programa ulaganja u podsticaje privrednim ulaganjima na području opštine Ugljevik u 2010. godini.

O b r a z l o ž e n j e

MARINKOVIĆ MIROSLAV iz Ugljevika je podnio zahtjev broj: 02-423-29/09 kojim traži regresiranje kamata u 2009. godini za dugoročne namjenske kredite. Imenovani je uz zahtjev priložio potrebnu dokumentaciju u skladu sa Pravilnikom o uslovima i načinu ostvarivanja novčanih podsticaja za razvoj poljoprivrede i drugih privrednih djelatnosti. Izlaskom na lice mjesta, Komisija Administrativne službe opštine Ugljevik utvrdila je da je imenovani realizovane kredite namjenski uložio u privredu za nabavku opreme za radionicu i to tester aparat, dva računara sve to sa pratećom opremom, te je riješeno kao u dispozitivu ovog rješenja.

Ovo rješenje ne podliježe plaćanju administrativne takse, a protiv istog se može uložiti prigovor načelniku Opštine Ugljevik u roku od 8 dana od dana prijema ovog rješenja.

Rješenje stupa na snagu danom donošenja a objaviće se u „Službenom biltenu Opštine Ugljevik“ .

Dostavljeno:

1. Imenovanom
2. Računovodstvu
3. Arhivi
4. Službeni bilten

NAČELNIK OPŠTINE

Vasilije Perić, dipl. ecc s.r.

REPUBLIKA SRPSKA
OPŠTINA UGLJEVIK
NAČELNIK OPŠTINE

Broj: 02-423-241/08

Datum: 10.08. 2010 .godine

Na osnovu člana 43. i 72. Zakona o lokalnoj samoupravi („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj: 101/04), člana 51. i 60. Statuta Opštine Ugljevik („Službeni bilten Opštine Ugljevik“ broj 6/05), člana 3. Programa ulaganja u podsticaje privrednim ulaganjima na području opštine Ugljevik u 2010.godini („Službeni bilten Opštine Ugljevik“ broj: 9/09), i člana 2. stav 10. Pravilnika o uslovima i načinu ostvarivanja novčanih podsticaja za razvoj poljoprivrede i drugih privrednih djelatnosti („Službeni bilten Opštine Ugljevik“ broj: 7/09), načelnik Opštine d o n o s i:

R J E Š E N J E

MAKSIMOVIĆ GORANU iz Ugljevika isplatiti na ime regresiranja kamate za namjenske dugoročne kredite, iznos od 558,56 KM (petstotinapedesetosam i 56/100 KM).

Odjeljenje za finansije izvršice ovo Rješenje na teret budžetske pozicije Kapitalna pomoć Opštine Ugljevik za 2010. godinu a na osnovu Programa ulaganja u podsticaje privrednim ulaganjima na području opštine Ugljevik u 2010.godini.

O b r a z l o ž e n j e

MAKSIMOVIĆ GORAN iz Ugljevika je podnio zahtjev broj: 02-423-241/08 kojim traži regresiranje kamata u 2009.godini za dugoročne namjenske kredite. Imenovani je uz zahtjev priložio potrebnu dokumentaciju u skladu sa Pravilnikom o uslovima i načinu ostvarivanja novčanih podsticaja za razvoj poljoprivrede i drugih privrednih djelatnosti. Izlaskom na lice mjesta, Komisija Administrativne službe opštine Ugljevik utvrdila je da je imenovani realizovane kredite namjenski uložio u privredu za renoviranje objekta SUR „UPITNIK“ (terasa) te je riješeno kao u dispozitivu ovog rješenja.

Ovo rješenje ne podliježe plaćanju administrativne takse, a protiv istog se može uložiti prigovor načelniku Opštine Ugljevik u roku od 8 dana od dana prijema ovog rješenja.

Rješenje stupa na snagu danom donošenja a objaviće se u „Službenom biltenu Opštine Ugljevik“ .

Dostavljeno:

1. Imenovanom
2. Računovodstvu
3. Arhivi
4. Službeni bilten

NAČELNIK OPŠTINE

Vasilije Perić, dipl.ecc s.r.

REPUBLIKA SRPSKA
OPŠTINA UGLJEVIK
NAČELNIK OPŠTINE

Broj: 02-423-192/08

Datum: 10.08. 2010 .godine

Na osnovu člana 43. i 72. Zakona o lokalnoj samoupravi („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj: 101/04), člana 51. i 60. Statuta Opštine Ugljevik („Službeni bilten Opštine Ugljevik“ broj 6/05), člana 3. Programa ulaganja u podsticaje privrednim ulaganjima na području opštine Ugljevik u 2010. godini („Službeni bilten Opštine Ugljevik“ broj: 9/09), i člana 2. stav 10. Pravilnika o uslovima i načinu ostvarivanja novčanih podsticaja za razvoj poljoprivrede i drugih privrednih djelatnosti („Službeni bilten Opštine Ugljevik“ broj: 7/09), Načelnik Opštine d o n o s i:

R J E Š E N J E

DAKIĆ ŽIVANU sinu Nikole iz Ugljevika isplatiti na ime regresiranja kamate za namjenske dugoročne kredite, iznos od 1543,01 KM (hiljadpetstotinačeterdesetri i 01/100 KM).

Odjeljenje za finansije izvršice ovo Rješenje na teret budžetske pozicije Kapitalna pomoć Opštine Ugljevik za 2010. godinu a na osnovu Programa ulaganja u podsticaje privrednim ulaganjima na području opštine Ugljevik u 2010. godini.

O b r a z l o ž e n j e

DAKIĆ ŽIVAN sin Nikole iz Ugljevika je podnio zahtjev broj: 02-423-192/08 kojim traži regresiranje kamata u 2009. godini za dugoročne namjenske kredite. Imenovani je uz zahtjev priložio potrebnu dokumentaciju u skladu sa Pravilnikom o uslovima i načinu ostvarivanja novčanih podsticaja za razvoj poljoprivrede i drugih privrednih djelatnosti. Izlaskom na lice mjesta, Komisija Administrativne službe opštine Ugljevik utvrdila je da je imenovani realizovane kredite namjenski uložio u privredu za kupovinu građevinskog zemljišta u Ugljeviku sa izgrađenim poslovno-stambenim objektom površine 122m², te je riješeno kao u dispozitivu ovog rješenja.

Ovo rješenje ne podliježe plaćanju administrativne takse, a protiv istog se može uložiti prigovor načelniku Opštine Ugljevik u roku od 8 dana od dana prijema ovog rješenja.

Rješenje stupa na snagu danom donošenja a objaviće se u „Službenom biltenu Opštine Ugljevik“ .

Dostavljeno:

1. Imenovanom
2. Računovodstvu
3. Arhivi
4. Službeni bilten

NAČELNIK OPŠTINE

Vasilije Perić, dipl. ecc s.r.

REPUBLIKA SRPSKA
OPŠTINA UGLJEVIK
NAČELNIK OPŠTINE

Broj: 02-423-22/09

Datum: 10.08. 2010 .godine

Na osnovu člana 43. i 72. Zakona o lokalnoj samoupravi („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj: 101/04), člana 51. i 60. Statuta Opštine Ugljevik („Službeni bilten Opštine Ugljevik“ broj 6/05), člana 3. Programa ulaganja u podsticaje privrednim ulaganjima na području opštine Ugljevik u 2010. godini („Službeni bilten Opštine Ugljevik“ broj: 9/09), i člana 2. stav 10. Pravilnika o uslovima i načinu ostvarivanja novčanih podsticaja za razvoj poljoprivrede i drugih privrednih djelatnosti („Službeni bilten Opštine Ugljevik“ broj: 7/09), načelnik Opštine d o n o s i:

R J E Š E N J E

MIRKOVIĆ GORDANI kćerki Vukašina iz Maleševaca isplatiti na ime regresiranja kamate za namjenske dugoročne kredite, iznos od 1668,24 KM (hiljadušeststotinašezdesetosam i 24/100 konvertibilnihmaraka).

Odjeljenje za finansije izvršice ovo Rješenje na teret budžetske pozicije Kapitalna ulaganja u privredu Opštine Ugljevik za 2010. godinu a na osnovu Programa ulaganja u podsticaje privrednim ulaganjima na području opštine Ugljevik u 2010. godini.

O b r a z l o ž e n j e

MIRKOVIĆ GORDANA kći Vukašina iz Maleševaca, je podnijela zahtjev broj: 02-423-22/09 kojim traži regresiranje kamata u 2009. godini za dugoročne namjenske kredite. Imenovana je uz zahtjev priložila potrebnu dokumentaciju u skladu sa Pravilnikom o uslovima i načinu ostvarivanja novčanih podsticaja za razvoj poljoprivrede i drugih privrednih djelatnosti. Izlaskom na lice mjesta, Komisija Administrativne službe opštine Ugljevik utvrdila je da je imenovana realizovane kredite namjenski uložila u kupovinu poslovnog prostora „ESTETIK“ površine 33,45m², te je riješeno kao u dispozitivu ovog rješenja.

Ovo rješenje ne podliježe plaćanju administrativne takse, a protiv istog se može uložiti prigovor načelniku Opštine Ugljevik u roku od 8 dana od dana prijema ovog rješenja.

Rješenje stupa na snagu danom donošenja a objaviće se u „Službenom biltenu Opštine Ugljevik“ .

Dostavljeno:

1. Imenovanj
2. Računovodstvu
3. Arhivi
4. Službeni bilten

NAČELNIK OPŠTINE

Vasilije Perić, dipl.ecc s.r.

REPUBLIKA SRPSKA
OPŠTINA UGLJEVIK
NAČELNIK OPŠTINE

Broj: 02-423-222/08

Datum: 10.08.2010 .godine

Na osnovu člana 43. i 72. Zakona o lokalnoj samoupravi („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj:101/04), člana 51. i 60. Statuta Opštine Ugljevik („Službeni bilten Opštine Ugljevik“ broj 6/05), člana 3. Programa ulaganja u podsticaje privrednim ulaganjima na području opštine Ugljevik u 2010.godini („Službeni bilten Opštine Ugljevik“ broj: 9/09), i člana 2. stav 10. Pravilnika o uslovima i načinu ostvarivanja novčanih podsticaja za razvoj poljoprivrede i drugih privrednih djelatnosti („Službeni bilten Opštine Ugljevik“ broj: 7/09), načelnik Opštine d o n o s i:

R J E Š E N J E

MIĆIĆ SRETENU sinu Rade iz Donje Trnove isplatiti na ime regresiranja kamate za namjenske dugoročne kredite, iznos od 500,44 KM (petstotina i 44/100 KM).

Odjeljenje za finansije izvršiće ovo Rješenje na teret budžetske pozicije Kapitalna pomoć Opštine Ugljevik za 2010. godinu a na osnovu Programa ulaganja u podsticaje privrednim ulaganjima na području opštine Ugljevik u 2010.godini.

O b r a z l o ž e n j e

MIĆIĆ SRETEN sin Rade iz Donje Trnove je podnio zahtjev broj: 02-423-222/08 kojim traži regresiranje kamata u 2009.godini za dugoročne namjenske kredite. Imenovani je uz zahtjev priložio potrebnu dokumentaciju u skladu sa Pravilnikom o uslovima i načinu ostvarivanja novčanih podsticaja za razvoj poljoprivrede i drugih privrednih djelatnosti. Izlaskom na lice mjesta, Komisija Administrativne službe opštine Ugljevik utvrdila je da je imenovani realizovane kredite namjenski uložio u poljoprivredu, te je riješeno kao u dispozitivu ovog rješenja.

Ovo rješenje ne podliježe plaćanju administrativne takse, a protiv istog se može uložiti prigovor načelniku Opštine Ugljevik u roku od 8 dana od dana prijema ovog rješenja.

Rješenje stupa na snagu danom donošenja a objaviće se u „Službenom biltenu Opštine Ugljevik“ .

Dostavljeno:

1. Imenovanom
2. Računovodstvu
3. Arhivi
4. Službeni bilten

NAČELNIK OPŠTINE

Vasilije Perić, dipl.ecc s.r.

REPUBLIKA SRPSKA
OPŠTINA UGLJEVIK
NAČELNIK OPŠTINE

Broj: 02-423-263/08

Datum: 10.08.2010 .godine

Na osnovu člana 43. i 72. Zakona o lokalnoj samoupravi („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj:101/04), člana 51. i 60. Statuta Opštine Ugljevik („Službeni bilten Opštine Ugljevik“ broj 6/05), člana 3. Programa ulaganja u podsticaje privrednim ulaganjima na području opštine Ugljevik u 2010.godini („Službeni bilten Opštine Ugljevik“ broj: 9/09), i člana 2. stav 10. Pravilnika o uslovima i načinu ostvarivanja novčanih podsticaja za razvoj poljoprivrede i drugih privrednih djelatnosti („Službeni bilten Opštine Ugljevik“ broj: 7/09), načelnik Opštine d o n o s i:

R J E Š E N J E

SIMIKIĆ MILADINU sinu Pere iz Donje Trnove isplatiti na ime regresiranja kamate za namjenske dugoročne kredite, iznos od 1340,60 KM (hiljadtristotinečetdeset i 60/100 KM).

Odjeljenje za finansije izvršiće ovo Rješenje na teret budžetske pozicije Kapitalna pomoć Opštine Ugljevik za 2010. godinu a na osnovu Programa ulaganja u podsticaje privrednim ulaganjima na području opštine Ugljevik u 2010.godini.

O b r a z l o ž e n j e

SIMIKIĆ MILADIN sin Pere iz Donje Trnove je podnio zahtjev broj: 02-423-263/08 kojim traži regresiranje kamata u 2009.godini za dugoročne namjenske kredite. Imenovani je uz zahtjev priložio potrebnu dokumentaciju u skladu sa Pravilnikom o uslovima i načinu ostvarivanja novčanih podsticaja za razvoj poljoprivrede i drugih privrednih djelatnosti. Izlaskom na lice mjesta, Komisija Administrativne službe opštine Ugljevik utvrdila je da je imenovani realizovane kredite namjenski uložio u poljoprivredu, te je riješeno kao u dispozitivu ovog rješenja.

Ovo rješenje ne podliježe plaćanju administrativne takse, a protiv istog se može uložiti prigovor načelniku Opštine Ugljevik u roku od 8 dana od dana prijema ovog rješenja.

Rješenje stupa na snagu danom donošenja a objaviće se u „Službenom biltenu Opštine Ugljevik“ .

Dostavljeno:

1. Imenovanom
2. Računovodstvu
3. Arhivi
4. Službeni bilten

NAČELNIK OPŠTINE

Vasilije Perić, dipl.ecc s.r.

REPUBLIKA SRPSKA
OPŠTINA UGLJEVIK
NAČELNIK OPŠTINE

Broj: 02-423-277/08

Datum: 10.08.2010 .godine

Na osnovu člana 43. i 72. Zakona o lokalnoj samoupravi („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj:101/04), člana 51. i 60. Statuta Opštine Ugljevik („Službeni bilten Opštine Ugljevik“ broj 6/05), člana 3. Programa ulaganja u podsticaje privrednim ulaganjima na području opštine Ugljevik u 2010.godini („Službeni bilten Opštine Ugljevik“ broj: 9/09), i člana 2. stav 10. Pravilnika o uslovima i načinu ostvarivanja novčanih podsticaja za razvoj poljoprivrede i drugih privrednih djelatnosti („Službeni bilten Opštine Ugljevik“ broj: 7/09), načelnik Opštine d o n o s i:

R J E Š E N J E

JOVANOVIĆ JOCI sinu Živana iz Donje Trnove isplatiti na ime regresiranja kamate za namjenske dugoročne kredite, iznos od 477,58 KM (četirsto sedamdesetsedam i 58/100 KM).

Odjeljenje za finansije izvršice ovo Rješenje na teret budžetske pozicije Kapitalna pomoć Opštine Ugljevik za 2010. godinu a na osnovu Programa ulaganja u podsticaje privrednim ulaganjima na području opštine Ugljevik u 2010.godini.

O b r a z l o ž e n j e

JOVANOVIĆ JOCO sin Živana iz Donje Trnove je podnio zahtjev broj: 02-423-277/08 kojim traži regresiranje kamata u 2009.godini za dugoročne namjenske kredite. Imenovani je uz zahtjev priložio potrebnu dokumentaciju u skladu sa Pravilnikom o uslovima i načinu ostvarivanja novčanih podsticaja za razvoj poljoprivrede i drugih privrednih djelatnosti. Izlaskom na lice mjesta, Komisija Administrativne službe opštine Ugljevik utvrdila je da je imenovani realizovane kredite namjenski uložio u poljoprivredu, te je riješeno kao u dispozitivu ovog rješenja.

Ovo rješenje ne podliježe plaćanju administrativne takse, a protiv istog se može uložiti prigovor načelniku Opštine Ugljevik u roku od 8 dana od dana prijema ovog rješenja.

Rješenje stupa na snagu danom donošenja a objaviće se u „Službenom biltenu Opštine Ugljevik“ .

Dostavljeno:

1. Imenovanom
2. Računovodstvu
3. Arhivi
4. Službeni bilten

NAČELNIK OPŠTINE

Vasilije Perić, dipl.ecc s.r.

REPUBLIKA SRPSKA
OPŠTINA UGLJEVIK
NAČELNIK OPŠTINE

Broj: 02-423-229/08

Datum: 10.08.2010 .godine

Na osnovu člana 43. i 72. Zakona o lokalnoj samoupravi („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj:101/04), člana 51. i 60. Statuta Opštine Ugljevik („Službeni bilten Opštine Ugljevik“ broj 6/05), člana 3. Programa ulaganja u podsticaje privrednim ulaganjima na području opštine Ugljevik u 2010.godini („Službeni bilten Opštine Ugljevik“ broj: 9/09), i člana 2. stav 10. Pravilnika o uslovima i načinu ostvarivanja novčanih podsticaja za razvoj poljoprivrede i drugih privrednih djelatnosti („Službeni bilten Opštine Ugljevik“ broj: 7/09), načelnik Opštine d o n o s i:

R J E Š E N J E

MIĆIĆ RISTI sinu Vaje iz Donje Trnove isplatiti na ime regresiranja kamate za namjenske dugoročne kredite, iznos od 1453,93 KM (hiljadučetiristotinedesettri i 93/100 KM).

Odjeljenje za finansije izvršiće ovo Rješenje na teret budžetske pozicije Kapitalna pomoć Opštine Ugljevik za 2010. godinu a na osnovu Programa ulaganja u podsticaje privrednim ulaganjima na području opštine Ugljevik u 2010.godini.

O b r a z l o ž e n j e

MIĆIĆ RISTO sin Vaje iz Donje Trnove je podnio zahtjev broj: 02-423-229/08 kojim traži regresiranje kamata u 2009.godini za dugoročne namjenske kredite. Imenovani je uz zahtjev priložio potrebnu dokumentaciju u skladu sa Pravilnikom o uslovima i načinu ostvarivanja novčanih podsticaja za razvoj poljoprivrede i drugih privrednih djelatnosti. Izlaskom na lice mjesta, Komisija Administrativne službe opštine Ugljevik utvrdila je da je imenovani realizovane kredite namjenski uložio u poljoprivredu, te je riješeno kao u dispozitivu ovog rješenja.

Ovo rješenje ne podliježe plaćanju administrativne takse, a protiv istog se može uložiti prigovor načelniku Opštine Ugljevik u roku od 8 dana od dana prijema ovog rješenja.

Rješenje stupa na snagu danom donošenja a objaviće se u „Službenom biltenu Opštine Ugljevik“ .

Dostavljeno:

1. Imenovanom
2. Računovodstvu
3. Arhivi
4. Službeni bilten

NAČELNIK OPŠTINE

Vasilije Perić, dipl.ecc s.r.

REPUBLIKA SRPSKA
OPŠTINA UGLJEVIK
NAČELNIK OPŠTINE

Broj: 02-423-344/08

Datum: 10.08.2010 .godine

Na osnovu člana 43. i 72. Zakona o lokalnoj samoupravi („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj:101/04), člana 51. i 60. Statuta Opštine Ugljevik („Službeni bilten Opštine Ugljevik“ broj 6/05), člana 3. Programa ulaganja u podsticaje privrednim ulaganjima na području opštine Ugljevik u 2010.godini („Službeni bilten Opštine Ugljevik“ broj: 9/09), i člana 2. stav 10. Pravilnika o uslovima i načinu ostvarivanja novčanih podsticaja za razvoj poljoprivrede i drugih privrednih djelatnosti („Službeni bilten Opštine Ugljevik“ broj: 7/09), načelnik Opštine d o n o s i:

R J E Š E N J E

MITROVIĆ MILI sinu Alekse iz Donje Trnove isplatiti na ime regresiranja kamate za namjenske dugoročne kredite, iznos od 2927,89KM (dvijehiljade devestodvadesetsedam i 89/100 KM).

Odjeljenje za finansije izvršice ovo Rješenje na teret budžetske pozicije Kapitalna pomoć Opštine Ugljevik za 2010. godinu a na osnovu Programa ulaganja u podsticaje privrednim ulaganjima na području opštine Ugljevik u 2010.godini.

O b r a z l o ž e n j e

MITROVIĆ MILI sin Alekse iz Donje Trnove je podnio zahtjev broj: 02-423-344/08 kojim traži regresiranje kamata u 2009.godini za dugoročne namjenske kredite. Imenovani je uz zahtjev priložio potrebnu dokumentaciju u skladu sa Pravilnikom o uslovima i načinu ostvarivanja novčanih podsticaja za razvoj poljoprivrede i drugih privrednih djelatnosti. Izlaskom na lice mjesta, Komisija Administrativne službe opštine Ugljevik utvrdila je da je imenovani realizovane kredite namjenski uložio u poljoprivredu, te je riješeno kao u dispozitivu ovog rješenja.

Ovo rješenje ne podliježe plaćanju administrativne takse, a protiv istog se može uložiti prigovor načelniku Opštine Ugljevik u roku od 8 dana od dana prijema ovog rješenja.

Rješenje stupa na snagu danom donošenja a objaviće se u „Službenom biltenu Opštine Ugljevik“ .

Dostavljeno:

1. Imenovanom
2. Računovodstvu
3. Arhivi
4. Službeni bilten

NAČELNIK OPŠTINE

Vasilije Perić, dipl.ecc s.r.

REPUBLIKA SRPSKA
OPŠTINA UGLJEVIK
NAČELNIK OPŠTINE

Broj: 02-423-254/08

Datum: 10.08.2010 .godine

Na osnovu člana 43. i 72. Zakona o lokalnoj samoupravi („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj:101/04), člana 51. i 60. Statuta Opštine Ugljevik („Službeni bilten Opštine Ugljevik“ broj 6/05), člana 3. Programa ulaganja u podsticaje privrednim ulaganjima na području opštine Ugljevik u 2010.godini („Službeni bilten Opštine Ugljevik“ broj: 9/09), i člana 2. stav 10. Pravilnika o uslovima i načinu ostvarivanja novčanih podsticaja za razvoj poljoprivrede i drugih privrednih djelatnosti („Službeni bilten Opštine Ugljevik“ broj: 7/09), načelnik Opštine d o n o s i:

R J E Š E N J E

RIKIĆ DRAGI sinu Dušana iz Donje Trnove isplatiti na ime regresiranja kamate za namjenske dugoročne kredite, iznos od 1431,01KM (hiljadučetiristo tridesetjednu i 01/100 KM).

Odjeljenje za finansije izvršiće ovo Rješenje na teret budžetske pozicije Kapitalna pomoć Opštine Ugljevik za 2010. godinu a na osnovu Programa ulaganja u podsticaje privrednim ulaganjima na području opštine Ugljevik u 2010.godini.

O b r a z l o ž e n j e

RIKIĆ DRAGO sin Dušana iz Donje Trnove je podnio zahtjev broj: 02-423-254/08 kojim traži regresiranje kamata u 2009.godini za dugoročne namjenske kredite. Imenovani je uz zahtjev priložio potrebnu dokumentaciju u skladu sa Pravilnikom o uslovima i načinu ostvarivanja novčanih podsticaja za razvoj poljoprivrede i drugih privrednih djelatnosti. Izlaskom na lice mjesta, Komisija Administrativne službe opštine Ugljevik utvrdila je da je imenovani realizovane kredite namjenski uložio u poljoprivredu, te je riješeno kao u dispozitivu ovog rješenja.

Ovo rješenje ne podliježe plaćanju administrativne takse, a protiv istog se može uložiti prigovor načelniku Opštine Ugljevik u roku od 8 dana od dana prijema ovog rješenja.

Rješenje stupa na snagu danom donošenja a objaviće se u „Službenom biltenu Opštine Ugljevik“ .

Dostavljeno:

1. Imenovanom
2. Računovodstvu
3. Arhivi
4. Službeni bilten

NAČELNIK OPŠTINE

Vasilije Perić, dipl.ecc s.r.

REPUBLIKA SRPSKA
OPŠTINA UGLJEVIK
NAČELNIK OPŠTINE

Broj: 02/5-423-67/09

Datum: 10.08.2010 .godine

Na osnovu člana 43. i 72. Zakona o lokalnoj samoupravi („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj:101/04), člana 51. i 60. Statuta Opštine Ugljevik („Službeni bilten Opštine Ugljevik“ broj 6/05), člana 3. Programa ulaganja u podsticaje privrednim ulaganjima na području opštine Ugljevik u 2010.godini („Službeni bilten Opštine Ugljevik“ broj: 9/09), i člana 2. stav 10. Pravilnika o uslovima i načinu ostvarivanja novčanih podsticaja za razvoj poljoprivrede i drugih privrednih djelatnosti („Službeni bilten Opštine Ugljevik“ broj: 7/09), načelnik Opštine d o n o s i:

R J E Š E N J E

TOMIĆ MIĆI sinu Stevana iz Donje Trnove isplatiti na ime regresiranja kamate za namjenske dugoročne kredite, iznos od 246,29 KM (dvjestočeterdesetšest i 29/100 KM).

Odjeljenje za finansije izvršice ovo Rješenje na teret budžetske pozicije Kapitalna pomoć Opštine Ugljevik za 2010. godinu a na osnovu Programa ulaganja u podsticaje privrednim ulaganjima na području opštine Ugljevik u 2010.godini.

O b r a z l o ž e n j e

TOMIĆ MIĆO sin Stevana iz Donje Trnove je podnio zahtjev broj: 02/5-423-67/09 kojim traži regresiranje kamata u 2009.godini za dugoročne namjenske kredite. Imenovani je uz zahtjev priložio potrebnu dokumentaciju u skladu sa Pravilnikom o uslovima i načinu ostvarivanja novčanih podsticaja za razvoj poljoprivrede i drugih privrednih djelatnosti. Izlaskom na lice mjesta, Komisija Administrativne službe opštine Ugljevik utvrdila je da je imenovani realizovane kredite namjenski uložio u poljoprivredu, te je riješeno kao u dispozitivu ovog rješenja.

Ovo rješenje ne podliježe plaćanju administrativne takse, a protiv istog se može uložiti prigovor načelniku Opštine Ugljevik u roku od 8 dana od dana prijema ovog rješenja.

Rješenje stupa na snagu danom donošenja a objaviće se u „Službenom biltenu Opštine Ugljevik“ .

Dostavljeno:

1. Imenovanom
2. Računovodstvu
3. Arhivi
4. Službeni bilten

NAČELNIK OPŠTINE

Vasilije Perić, dipl.ecc s.r.

REPUBLIKA SRPSKA
OPŠTINA UGLJEVIK
NAČELNIK OPŠTINE

Broj: 02-423-351/08

Datum: 10.08.2010 .godine

Na osnovu člana 43. i 72. Zakona o lokalnoj samoupravi („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj:101/04), člana 51. i 60. Statuta Opštine Ugljevik („Službeni bilten Opštine Ugljevik“ broj 6/05), člana 3. Programa ulaganja u podsticaje privrednim ulaganjima na području opštine Ugljevik u 2010.godini („Službeni bilten Opštine Ugljevik“ broj: 9/09), i člana 2. stav 10. Pravilnika o uslovima i načinu ostvarivanja novčanih podsticaja za razvoj poljoprivrede i drugih privrednih djelatnosti („Službeni bilten Opštine Ugljevik“ broj: 7/09), načelnik Opštine d o n o s i:

R J E Š E N J E

ĐOKIĆ MILANU sinu Mihajla iz Donje Trnove isplatiti na ime regresiranja kamate za namjenske dugoročne kredite, iznos od 2444,72 KM (dvijehiljade četrstočeterdesetčetiri i 72/100 KM).

Odjeljenje za finansije izvršiće ovo Rješenje na teret budžetske pozicije Kapitalna pomoć Opštine Ugljevik za 2010. godinu a na osnovu Programa ulaganja u podsticaje privrednim ulaganjima na području opštine Ugljevik u 2010.godini.

O b r a z l o ž e n j e

ĐOKIĆ MILAN sin Mihajla iz Donje Trnove je podnio zahtjev broj: 02-423-351/08 kojim traži regresiranje kamata u 2009.godini za dugoročne namjenske kredite. Imenovani je uz zahtjev priložio potrebnu dokumentaciju u skladu sa Pravilnikom o uslovima i načinu ostvarivanja novčanih podsticaja za razvoj poljoprivrede i drugih privrednih djelatnosti. Izlaskom na lice mjesta, Komisija Administrativne službe opštine Ugljevik utvrdila je da je imenovani realizovane kredite namjenski uložio u poljoprivredu, te je riješeno kao u dispozitivu ovog rješenja.

Ovo rješenje ne podliježe plaćanju administrativne takse, a protiv istog se može uložiti prigovor načelniku Opštine Ugljevik u roku od 8 dana od dana prijema ovog rješenja.

Rješenje stupa na snagu danom donošenja a objaviće se u „Službenom biltenu Opštine Ugljevik“ .

Dostavljeno:

1. Imenovanom
2. Računovodstvu
3. Arhivi
4. Službeni bilten

NAČELNIK OPŠTINE

Vasilije Perić, dipl.ecc s.r.

REPUBLIKA SRPSKA
OPŠTINA UGLJEVIK
NAČELNIK OPŠTINE

Broj: 02-423-140/08

Datum: 10.08.2010 .godine

Na osnovu člana 43. i 72. Zakona o lokalnoj samoupravi („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj:101/04), člana 51. i 60. Statuta Opštine Ugljevik („Službeni bilten Opštine Ugljevik“ broj 6/05), člana 3. Programa ulaganja u podsticaje privrednim ulaganjima na području opštine Ugljevik u 2010.godini („Službeni bilten Opštine Ugljevik“ broj: 9/09), i člana 2. stav 10. Pravilnika o uslovima i načinu ostvarivanja novčanih podsticaja za razvoj poljoprivrede i drugih privrednih djelatnosti („Službeni bilten Opštine Ugljevik“ broj: 7/09), načelnik Opštine d o n o s i:

R J E Š E N J E

SIMIĆ RISTI sinu Milivoja iz Donje Trnove isplatiti na ime regresiranja kamate za namjenske dugoročne kredite, iznos od 359,19KM (tristo pedesetdevet i 19/100 KM).

Odjeljenje za finansije izvršice ovo Rješenje na teret budžetske pozicije Kapitalna pomoć Opštine Ugljevik za 2010. godinu a na osnovu Programa ulaganja u podsticaje privrednim ulaganjima na području opštine Ugljevik u 2010.godini.

O b r a z l o ž e n j e

SIMIĆ RISTO sin Milivoja iz Donje Trnove je podnio zahtjev broj: 02-423-140/08 kojim traži regresiranje kamata u 2009.godini za dugoročne namjenske kredite. Imenovani je uz zahtjev priložio potrebnu dokumentaciju u skladu sa Pravilnikom o uslovima i načinu ostvarivanja novčanih podsticaja za razvoj poljoprivrede i drugih privrednih djelatnosti. Izlaskom na lice mjesta, Komisija Administrativne službe opštine Ugljevik utvrdila je da je imenovani realizovane kredite namjenski uložio u poljoprivredu, te je riješeno kao u dispozitivu ovog rješenja.

Ovo rješenje ne podliježe plaćanju administrativne takse, a protiv istog se može uložiti prigovor načelniku Opštine Ugljevik u roku od 8 dana od dana prijema ovog rješenja.

Rješenje stupa na snagu danom donošenja a objaviće se u „Službenom biltenu Opštine Ugljevik“ .

Dostavljeno:

1. Imenovanom
2. Računovodstvu
3. Arhivi
4. Službeni bilten

NAČELNIK OPŠTINE

Vasilije Perić, dipl.ecc s.r.

REPUBLIKA SRPSKA
OPŠTINA UGLJEVIK
NAČELNIK OPŠTINE

Broj: 02-423-310/08

Datum: 10.08.2010 .godine

Na osnovu člana 43. i 72. Zakona o lokalnoj samoupravi („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj:101/04), člana 51. i 60. Statuta Opštine Ugljevik („Službeni bilten Opštine Ugljevik“ broj 6/05), člana 3. Programa ulaganja u podsticaje privrednim ulaganjima na području opštine Ugljevik u 2010.godini („Službeni bilten Opštine Ugljevik“ broj: 9/09), i člana 2. stav 10. Pravilnika o uslovima i načinu ostvarivanja novčanih podsticaja za razvoj poljoprivrede i drugih privrednih djelatnosti („Službeni bilten Opštine Ugljevik“ broj: 7/09), načelnik Opštine d o n o s i:

R J E Š E N J E

MIĆIĆ MILORADU sinu Mladena iz Donje Trnove isplatiti na ime regresiranja kamate za namjenske dugoročne kredite, iznos od 1017,47KM (hiljadusedamnest i 47/100 KM).

Odjeljenje za finansije izvršice ovo Rješenje na teret budžetske pozicije Kapitalna pomoć Opštine Ugljevik za 2010. godinu a na osnovu Programa ulaganja u podsticaje privrednim ulaganjima na području opštine Ugljevik u 2010.godini.

O b r a z l o ž e n j e

MIĆIĆ MILORAD sin Mladena iz Donje Trnove je podnio zahtjev broj: 02-423-310/08 kojim traži regresiranje kamata u 2009.godini za dugoročne namjenske kredite. Imenovani je uz zahtjev priložio potrebnu dokumentaciju u skladu sa Pravilnikom o uslovima i načinu ostvarivanja novčanih podsticaja za razvoj poljoprivrede i drugih privrednih djelatnosti. Izlaskom na lice mjesta, Komisija Administrativne službe opštine Ugljevik utvrdila je da je imenovani realizovane kredite namjenski uložio u poljoprivredu, te je riješeno kao u dispozitivu ovog rješenja.

Ovo rješenje ne podliježe plaćanju administrativne takse, a protiv istog se može uložiti prigovor načelniku Opštine Ugljevik u roku od 8 dana od dana prijema ovog rješenja.

Rješenje stupa na snagu danom donošenja a objaviće se u „Službenom biltenu Opštine Ugljevik“ .

Dostavljeno:

1. Imenovanom
2. Računovodstvu
3. Arhivi
4. Službeni bilten

NAČELNIK OPŠTINE

Vasilije Perić, dipl.ecc s.r.

REPUBLIKA SRPSKA
OPŠTINA UGLJEVIK
NAČELNIK OPŠTINE

Broj: 02-423-139/08

Datum: 10.08.2010 .godine

Na osnovu člana 43. i 72. Zakona o lokalnoj samoupravi („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj:101/04), člana 51. i 60. Statuta Opštine Ugljevik („Službeni bilten Opštine Ugljevik“ broj 6/05), člana 3. Programa ulaganja u podsticaje privrednim ulaganjima na području opštine Ugljevik u 2010.godini („Službeni bilten Opštine Ugljevik“ broj: 9/09), i člana 2. stav 10. Pravilnika o uslovima i načinu ostvarivanja novčanih podsticaja za razvoj poljoprivrede i drugih privrednih djelatnosti („Službeni bilten Opštine Ugljevik“ broj: 7/09), načelnik Opštine d o n o s i:

R J E Š E N J E

STEVIĆ LAZARU iz Donje Trnove isplatiti na ime regresiranja kamate za namjenske dugoročne kredite, iznos od 1107,84 KM (hiljadustosedam i 84/100 KM).

Odjeljenje za finansije izvršiće ovo Rješenje na teret budžetske pozicije Kapitalna pomoć Opštine Ugljevik za 2010. godinu a na osnovu Programa ulaganja u podsticaje privrednim ulaganjima na području opštine Ugljevik u 2010.godini.

O b r a z l o ž e n j e

STEVIĆ LAZAR iz Donje Trnove je podnio zahtjev broj: 02-423-139/08 kojim traži regresiranje kamata u 2009.godini za dugoročne namjenske kredite. Imenovani je uz zahtjev priložio potrebnu dokumentaciju u skladu sa Pravilnikom o uslovima i načinu ostvarivanja novčanih podsticaja za razvoj poljoprivrede i drugih privrednih djelatnosti. Izlaskom na lice mjesta, Komisija Administrativne službe opštine Ugljevik utvrdila je da je imenovani realizovane kredite namjenski uložio u poljoprivredu, te je riješeno kao u dispozitivu ovog rješenja.

Ovo rješenje ne podliježe plaćanju administrativne takse, a protiv istog se može uložiti prigovor načelniku Opštine Ugljevik u roku od 8 dana od dana prijema ovog rješenja.

Rješenje stupa na snagu danom donošenja a objaviće se u „Službenom biltenu Opštine Ugljevik“ .

Dostavljeno:

1. Imenovanom
2. Računovodstvu
3. Arhivi
4. Službeni bilten

NAČELNIK OPŠTINE

Vasilije Perić, dipl.ecc s.r.

REPUBLIKA SRPSKA
OPŠTINA UGLJEVIK
NAČELNIK OPŠTINE

Broj: 02-423-273/08

Datum: 10.08.2010 .godine

Na osnovu člana 43. i 72. Zakona o lokalnoj samoupravi („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj:101/04), člana 51. i 60. Statuta Opštine Ugljevik („Službeni bilten Opštine Ugljevik“ broj 6/05), člana 3. Programa ulaganja u podsticaje privrednim ulaganjima na području opštine Ugljevik u 2010.godini („Službeni bilten Opštine Ugljevik“ broj: 9/09), i člana 2. stav 10. Pravilnika o uslovima i načinu ostvarivanja novčanih podsticaja za razvoj poljoprivrede i drugih privrednih djelatnosti („Službeni bilten Opštine Ugljevik“ broj: 7/09), načelnik Opštine d o n o s i:

R J E Š E N J E

SIMIĆ DRAGI sinu Zdravka iz Donje Trnove isplatiti na ime regresiranja kamate za namjenske dugoročne kredite, iznos od 325,48 KM (tristdvadesetpet i 48/100 KM).

Odjeljenje za finansije izvršiće ovo Rješenje na teret budžetske pozicije Kapitalna pomoć Opštine Ugljevik za 2010. godinu a na osnovu Programa ulaganja u podsticaje privrednim ulaganjima na području opštine Ugljevik u 2010.godini.

O b r a z l o ž e n j e

SIMIĆ DRAGO sin Zdravka iz Donje Trnove je podnio zahtjev broj: 02-423-273/08 kojim traži regresiranje kamata u 2009.godini za dugoročne namjenske kredite. Imenovani je uz zahtjev priložio potrebnu dokumentaciju u skladu sa Pravilnikom o uslovima i načinu ostvarivanja novčanih podsticaja za razvoj poljoprivrede i drugih privrednih djelatnosti. Izlaskom na lice mjesta, Komisija Administrativne službe opštine Ugljevik utvrdila je da je imenovani realizovane kredite namjenski uložio u poljoprivredu, te je riješeno kao u dispozitivu ovog rješenja.

Ovo rješenje ne podliježe plaćanju administrativne takse, a protiv istog se može uložiti prigovor načelniku Opštine Ugljevik u roku od 8 dana od dana prijema ovog rješenja.

Rješenje stupa na snagu danom donošenja a objaviće se u „Službenom biltenu Opštine Ugljevik“ .

Dostavljeno:

1. Imenovanom
2. Računovodstvu
3. Arhivi
4. Službeni bilten

NAČELNIK OPŠTINE

Vasilije Perić, dipl.ecc s.r.

REPUBLIKA SRPSKA
OPŠTINA UGLJEVIK
NAČELNIK OPŠTINE

Broj:02-423-367/08

Datum: 10.08.2010 .godine

Na osnovu člana 43. i 72. Zakona o lokalnoj samoupravi („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj:101/04), člana 51. i 60. Statuta Opštine Ugljevik („Službeni bilten Opštine Ugljevik“ broj 6/05), člana 3. Programa ulaganja u podsticaje privrednim ulaganjima na području opštine Ugljevik u 2010.godini („Službeni bilten Opštine Ugljevik“ broj: 9/09), i člana 2. stav 10. Pravilnika o uslovima i načinu ostvarivanja novčanih podsticaja za razvoj poljoprivrede i drugih privrednih djelatnosti („Službeni bilten Opštine Ugljevik“ broj: 7/09), načelnik Opštine d o n o s i:

R J E Š E N J E

SIMIĆ KRSTI sinu Ilije iz Donje Trnove isplatiti na ime regresiranja kamate za namjenske dugoročne kredite, iznos od 249,79 KM (dvejstočeterdesetdevet i 79/100 KM).

Odjeljenje za finansije izvršiće ovo Rješenje na teret budžetske pozicije Kapitalna pomoć Opštine Ugljevik za 2010. godinu a na osnovu Programa ulaganja u podsticaje privrednim ulaganjima na području opštine Ugljevik u 2010.godini.

O b r a z l o ž e n j e

SIMIĆ KRSTO sin Ilije iz Donje Trnove je podnio zahtjev broj: 02-423-367/08 kojim traži regresiranje kamata u 2009.godini za dugoročne namjenske kredite. Imenovani je uz zahtjev priložio potrebnu dokumentaciju u skladu sa Pravilnikom o uslovima i načinu ostvarivanja novčanih podsticaja za razvoj poljoprivrede i drugih privrednih djelatnosti. Izlaskom na lice mjesta, Komisija Administrativne službe opštine Ugljevik utvrdila je da je imenovani realizovane kredite namjenski uložio u poljoprivredu, te je riješeno kao u dispozitivu ovog rješenja.

Ovo rješenje ne podliježe plaćanju administrativne takse, a protiv istog se može uložiti prigovor načelniku Opštine Ugljevik u roku od 8 dana od dana prijema ovog rješenja.

Rješenje stupa na snagu danom donošenja a objaviće se u „Službenom biltenu Opštine Ugljevik“ .

Dostavljeno:

1. Imenovanom
2. Računovodstvu
3. Arhivi
4. Službeni bilten

NAČELNIK OPŠTINE

Vasilije Perić, dipl.ecc s.r.

REPUBLIKA SRPSKA
OPŠTINA UGLJEVIK
NAČELNIK OPŠTINE

Broj: 02/5-423-32/09

Datum: 10.08.2010 .godine

Na osnovu člana 43. i 72. Zakona o lokalnoj samoupravi („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj:101/04), člana 51. i 60. Statuta Opštine Ugljevik („Službeni bilten Opštine Ugljevik“ broj 6/05), člana 3. Programa ulaganja u podsticaje privrednim ulaganjima na području opštine Ugljevik u 2010.godini („Službeni bilten Opštine Ugljevik“ broj: 9/09), i člana 2. stav 10. Pravilnika o uslovima i načinu ostvarivanja novčanih podsticaja za razvoj poljoprivrede i drugih privrednih djelatnosti („Službeni bilten Opštine Ugljevik“ broj: 7/09), načelnik Opštine d o n o s i:

R J E Š E N J E

ĐURĐEVIĆ MARKU iz Donje Trnove isplatiti na ime regresiranja kamate za namjenske dugoročne kredite, iznos od 94,06KM (devedesetčetiri i 06/100 KM).

Odjeljenje za finansije izvršiće ovo Rješenje na teret budžetske pozicije Kapitalna pomoć Opštine Ugljevik za 2010. godinu a na osnovu Programa ulaganja u podsticaje privrednim ulaganjima na području opštine Ugljevik u 2010.godini.

O b r a z l o ž e n j e

ĐURĐEVIĆ MARKO iz Donje Trnove je podnio zahtjev broj: 02/5-423-32/09 kojim traži regresiranje kamata u 2009.godini za dugoročne namjenske kredite. Imenovani je uz zahtjev priložio potrebnu dokumentaciju u skladu sa Pravilnikom o uslovima i načinu ostvarivanja novčanih podsticaja za razvoj poljoprivrede i drugih privrednih djelatnosti. Izlaskom na lice mjesta, Komisija Administrativne službe opštine Ugljevik utvrdila je da je imenovani realizovane kredite namjenski uložio u poljoprivredu, te je riješeno kao u dispozitivu ovog rješenja.

Ovo rješenje ne podliježe plaćanju administrativne takse, a protiv istog se može uložiti prigovor načelniku Opštine Ugljevik u roku od 8 dana od dana prijema ovog rješenja.

Rješenje stupa na snagu danom donošenja a objaviće se u „Službenom biltenu Opštine Ugljevik“ .

Dostavljeno:

1. Imenovanom
2. Računovodstvu
3. Arhivi
4. Službeni bilten

NAČELNIK OPŠTINE

Vasilije Perić, dipl.ecc s.r.

REPUBLIKA SRPSKA
OPŠTINA UGLJEVIK
NAČELNIK OPŠTINE

Broj: 02-442-9/09

Datum: 10.08.2010 .godine

Na osnovu člana 43. i 72. Zakona o lokalnoj samoupravi („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj:101/04), člana 51. i 60. Statuta Opštine Ugljevik („Službeni bilten Opštine Ugljevik“ broj 6/05), člana 3. Programa ulaganja u podsticaje privrednim ulaganjima na području opštine Ugljevik u 2010.godini („Službeni bilten Opštine Ugljevik“ broj: 9/09), i člana 2. stav 10. Pravilnika o uslovima i načinu ostvarivanja novčanih podsticaja za razvoj poljoprivrede i drugih privrednih djelatnosti („Službeni bilten Opštine Ugljevik“ broj: 7/09), načelnik Opštine d o n o s i:

R J E Š E N J E

LAKIĆ VASILIJU sinu Petra iz Donje Trnove isplatiti na ime regresiranja kamate za namjenske dugoročne kredite, iznos od 375,43KM (tristosedamdesetpet i 43/100 KM).

Odjeljenje za finansije izvršiće ovo Rješenje na teret budžetske pozicije Kapitalna pomoć Opštine Ugljevik za 2010. godinu a na osnovu Programa ulaganja u podsticaje privrednim ulaganjima na području opštine Ugljevik u 2010.godini.

O b r a z l o ž e n j e

LAKIĆ VASILIJE sin Petra iz Donje Trnove je podnio zahtjev broj: 02-422-9/09 kojim traži regresiranje kamata u 2009.godini za dugoročne namjenske kredite. Imenovani je uz zahtjev priložio potrebnu dokumentaciju u skladu sa Pravilnikom o uslovima i načinu ostvarivanja novčanih podsticaja za razvoj poljoprivrede i drugih privrednih djelatnosti. Izlaskom na lice mjesta, Komisija Administrativne službe opštine Ugljevik utvrdila je da je imenovani realizovane kredite namjenski uložio u poljoprivredu, te je riješeno kao u dispozitivu ovog rješenja.

Ovo rješenje ne podliježe plaćanju administrativne takse, a protiv istog se može uložiti prigovor načelniku Opštine Ugljevik u roku od 8 dana od dana prijema ovog rješenja.

Rješenje stupa na snagu danom donošenja a objaviće se u „Službenom biltenu Opštine Ugljevik“ .

Dostavljeno:

1. Imenovanom
2. Računovodstvu
3. Arhivi
4. Službeni bilten

NAČELNIK OPŠTINE

Vasilije Perić, dipl.ecc s.r.

REPUBLIKA SRPSKA
OPŠTINA UGLJEVIK
NAČELNIK OPŠTINE

Broj: 02-423-226/08

Datum: 10.08.2010. godine

Na osnovu člana 43. i 72. Zakona o lokalnoj samoupravi („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj:101/04), člana 51. i 60. Statuta Opštine Ugljevik („Službeni bilten Opštine Ugljevik“ broj 6/05), člana 3. Programa ulaganja u podsticaje privrednim ulaganjima na području opštine Ugljevik u 2010.godini („Službeni bilten Opštine Ugljevik“ broj: 9/09), i člana 2. stav 10. Pravilnika o uslovima i načinu ostvarivanja novčanih podsticaja za razvoj poljoprivrede i drugih privrednih djelatnosti („Službeni bilten Opštine Ugljevik“ broj: 7/09), načelnik Opštine d o n o s i:

R J E Š E N J E

MIKOSAVLJEVIĆ MILISAVU sinu Alekse iz Ugljevik Sela isplatiti na ime regresiranja kamate za namjenske dugoročne kredite, iznos od 821,41 KM (osamstotinadvestjedna i 41/100 KM).

Odjeljenje za finansije izvršiće ovo Rješenje na teret budžetske pozicije Kapitalna pomoć Opštine Ugljevik za 2010. godinu a na osnovu Programa ulaganja u podsticaje privrednim ulaganjima na području opštine Ugljevik u 2010.godini.

O b r a z l o ž e n j e

MIKOSAVLJEVIĆ MILISAV sin Alekse iz Ugljevik Sela je podnio zahtjev broj: 02-423-226/08 kojim traži regresiranje kamata u 2009.godini za dugoročne namjenske kredite. Imenovani je uz zahtjev priložio potrebnu dokumentaciju u skladu sa Pravilnikom o uslovima i načinu ostvarivanja novčanih podsticaja za razvoj poljoprivrede i drugih privrednih djelatnosti. Izlaskom na lice mjesta, Komisija Administrativne službe opštine Ugljevik utvrdila je da je imenovani realizovane kredite namjenski uložio u privredu za kupovinu kamiona (TAM) te je riješeno kao u dispozitivu ovog rješenja.

Ovo rješenje ne podliježe plaćanju administrativne takse, a protiv istog se može uložiti prigovor načelniku Opštine Ugljevik u roku od 8 dana od dana prijema ovog rješenja.

Rješenje stupa na snagu danom donošenja a objaviće se u „Službenom biltenu Opštine Ugljevik“ .

Dostavljeno:

1. Imenovanom
2. Računovodstvu
3. Arhivi
4. Službeni bilten

NAČELNIK OPŠTINE

Vasilije Perić,dipl.ecc s.r.

REPUBLIKA SRPSKA
OPŠTINA UGLJEVIK
NAČELNIK OPŠTINE

Broj: 02-423-171/08

Datum: 10.08.2010 .godine

Na osnovu člana 43. i 72. Zakona o lokalnoj samoupravi („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj:101/04), člana 51. i 60. Statuta Opštine Ugljevik („Službeni bilten Opštine Ugljevik“ broj 6/05), člana 3. Programa ulaganja u podsticaje privrednim ulaganjima na području opštine Ugljevik u 2010.godini („Službeni bilten Opštine Ugljevik“ broj: 9/09), i člana 2. stav 10. Pravilnika o uslovima i načinu ostvarivanja novčanih podsticaja za razvoj poljoprivrede i drugih privrednih djelatnosti („Službeni bilten Opštine Ugljevik“ broj: 7/09), načelnik Opštine d o n o s i:

R J E Š E N J E

MARKOVIĆ DRAGANU sinu Pere iz Donje Trnove isplatiti na ime regresiranja kamate za namjenske dugoročne kredite, iznos od 727,53 KM (sedamstodvadesetsedam i 53/100 KM).

Odjeljenje za finansije izvršiće ovo Rješenje na teret budžetske pozicije Kapitalna pomoć Opštine Ugljevik za 2010. godinu a na osnovu Programa ulaganja u podsticaje privrednim ulaganjima na području opštine Ugljevik u 2010.godini.

O b r a z l o ž e n j e

MARKOVIĆ DRAGAN sin Pere iz Donje Trnove je podnio zahtjev broj: 02-423-171/08 kojim traži regresiranje kamata u 2009.godini za dugoročne namjenske kredite. Imenovani je uz zahtjev priložio potrebnu dokumentaciju u skladu sa Pravilnikom o uslovima i načinu ostvarivanja novčanih podsticaja za razvoj poljoprivrede i drugih privrednih djelatnosti. Izlaskom na lice mjesta, Komisija Administrativne službe opštine Ugljevik utvrdila je da je imenovani realizovane kredite namjenski uložio u poljoprivredu, te je riješeno kao u dispozitivu ovog rješenja.

Ovo rješenje ne podliježe plaćanju administrativne takse, a protiv istog se može uložiti prigovor načelniku Opštine Ugljevik u roku od 8 dana od dana prijema ovog rješenja.

Rješenje stupa na snagu danom donošenja a objaviće se u „Službenom biltenu Opštine Ugljevik“ .

Dostavljeno:

1. Imenovanom
2. Računovodstvu
3. Arhivi
4. Službeni bilten

NAČELNIK OPŠTINE

Vasilije Perić, dipl.ecc s.r.

REPUBLIKA SRPSKA
OPŠTINA UGLJEVIK
NAČELNIK OPŠTINE

Broj: 02-423-227/08

Datum: 10.08. 2010. godine

Na osnovu člana 43. i 72. Zakona o lokalnoj samoupravi („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj:101/04,42/05,i 118/05), člana 51. i 60. Statuta Opštine Ugljevik („Službeni bilten Opštine Ugljevik“ broj 6/05,4/07 i 5/09), i člana 2. Pravilnika o uslovima i načinu ostvarivanja novčanih podsticaja za razvoj poljoprivrede i drugih privrednih djelatnosti („Službeni bilten Opštine Ugljevik“ broj: 7/09 i 8/09), Načelnik opštine Ugljevik d o n o s i:

R J E Š E N J E

ODBIJA SE zahtjev Mikosavljević Milice iz Ugljevik Sela, kojim traži regresiranje kamata po kreditu za adaptaciju objekta i za uzgoj i tov krupnih grla svinja jer Komisija za utvrđivanje činjeničnog stanja na licu mjesta nije našla opravdanost podignutog kredita.

O b r a z l o ž e n j e

Mikosavljević Milica iz Ugljevik Sela, je podnijela zahtjev broj: 02-423-227/08 za regresiranje kamata po kreditu MKO „Partner“ za adaptaciju objekta, za uzgoj i tov krupnih grla svinja.

Komisija za utvrđivanje činjeničnog stanja na terenu je 04.06.2010.godine zapisnički konstatovala da nije našla opravdanost podignutog kredita za regresiranje kamata, pa je stoga valjalo riješiti kao u dispozitivu ovog Rješenja.

Protiv ovog Rješenja može se izjaviti prigovor Načelniku opštine Ugljevik u roku od 8 dana po prijemu istog.

Rješenje stupa na snagu danom donošenja a isto će se objaviti u „Službenom biltenu Opštine Ugljevik“.

Dostavljeno:

1. Imenovanj
2. Službeni bilten
3. Arhivi
4. Kopija

NAČELNIK OPŠTINE

Vasilije Perić,dipl.ecc s.r.

REPUBLIKA SRPSKA
OPŠTINA UGLJEVIK
NAČELNIK OPŠTINE

Broj: 02-423-21/09

Datum: 10.08.2010. godine

Na osnovu člana 43. i 72. Zakona o lokalnoj samoupravi („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj: 101/04, 42/05, i 118/05), člana 51. i 60. Statuta Opštine Ugljevik („Službeni bilten Opštine Ugljevik“ broj 6/05, 4/07 i 5/09), i člana 2. Pravilnika o uslovima i načinu ostvarivanja novčanih podsticaja za razvoj poljoprivrede i drugih privrednih djelatnosti („Službeni bilten Opštine Ugljevik“ broj: 7/09 i 8/09), Načelnik opštine Ugljevik d o n o s i:

R J E Š E N J E

ODBIJA SE zahtjev Dr. Srećka Mitrovića iz Ugljevika, za dodjelu kapitalne pomoći za opremanje specijalističke ambulante u Ugljeviku u vidu regresiranja kamata na kredit uložen u privredni razvoj opštine Ugljevik.

O b r a z l o ž e n j e

Dr. Srećko Mitrović iz Ugljevika, je podnio zahtjev broj: 02-423-21/09 za regresiranje kamata po kreditu za opremanje specijalističke ambulante u Ugljeviku. Uz zahtjev je priložio ugovor o kreditu za kupovinu kuće u Bijeljini.

Pravilnikom je utvrđena podrška kapitalnim ulaganjima za razvoj Ugljevika, odnosno na području opštine Ugljevik, pa je stoga riješeno kao u dispozitivu ovog Rješenja.

Protiv ovog Rješenja može se izjaviti prigovor Načelniku opštine Ugljevik u roku od 8 dana po prijemu istog.

Rješenje stupa na snagu danom donošenja a isto će se objaviti u „Službenom biltenu Opštine Ugljevik“.

Dostavljeno:

1. Imenovanom
2. Službeni bilten
3. Arhivi
4. Kopija

NAČELNIK OPŠTINE

Vasilije Perić, dipl. ecc s.r.

REPUBLIKA SRPSKA
OPŠTINA UGLJEVIK
NAČELNIK OPŠTINE
Broj: 02-423-326/08
Datum: 20.07.2010. godine

Na osnovu člana 43. i 72. Zakona o lokalnoj samoupravi („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj:101/04,42/05,i 118/05), člana 51. i 60. Statuta Opštine Ugljevik („Službeni bilten Opštine Ugljevik“ broj 6/05,4/07 i 5/09), i člana 2. Pravilnika o uslovima i načinu ostvarivanja novčanih podsticaja za razvoj poljoprivrede i drugih privrednih djelatnosti („Službeni bilten Opštine Ugljevik“ broj: 7/09 i 8/09), načelnik Opštine Ugljevik d o n o s i:

R J E Š E N J E

ODBIJA SE zahtjev Lazić (Rajo) Radoslava iz Ugljevika, Majevičkog korpusa bb. za regresiranje kamata na kredit koji namjerava uložiti u nabavku sadnica i zasađivanje voćnjaka.

O b r a z l o ž e n j e

Lazić (Rajo) Radoslav iz Ugljevika, Majevičkog korpusa bb je podnio zahtjev broj: 02-423-326/08 kojim traži regresiranje kamata na kredit od 10.000 KM koja sredstva namjerava uložiti za kupovinu sadnica voća koje namjerava zasaditi na svome zemljištu.

Pravilnikom o uslovima i načinu ostvarivanja novčanih podsticaja za razvoj poljoprivrede i drugih privrednih djelatnosti utvrđeno je da se podsticaji mogu ostvariti kao kapitalna pomoć opštine Ugljevik na izvršena kapitalna ulaganja na području Opštine, a ne na namjeravana kapitalna privredna ulaganja, pa je stoga valjalo riješiti kao u dispozitivu.

Protiv ovog Rješenja može se izjaviti prigovor Načelniku opštine Ugljevik u roku od 8 dana po prijemu istog.

Rješenje stupa na snagu danom donošenja a isto će se objaviti u „Službenom biltenu Opštine Ugljevik“.

Dostavljeno:

1. Imenovanom
2. Službeni bilten
3. Arhivi
4. Kopija

NAČELNIK OPŠTINE

Vasilije Perić, dipl. ecc s.r.

REPUBLIKA SRPSKA
OPŠTINA UGLJEVIK
NAČELNIK OPŠTINE

Broj: 02-423-138/08

Datum: 20.07.2010. godine

Na osnovu člana 43. i 72. Zakona o lokalnoj samoupravi („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj:101/04,42/05,i 118/05), člana 51. i 60. Statuta Opštine Ugljevik („Službeni bilten Opštine Ugljevik“ broj 6/05,4/07 i 5/09), i člana 2. Pravilnika o uslovima i načinu ostvarivanja novčanih podsticaja za razvoj poljoprivrede i drugih privrednih djelatnosti („Službeni bilten Opštine Ugljevik“ broj: 7/09 i 8/09), načelnik Opštine Ugljevik d o n o s i:

R J E Š E N J E

ODBIJA SE zahtjev Tešić (Vlajko) Rade iz Ugljevika, Ćirila i Metodija bb. za regresiranje kamata na kredit koji namjerava uložiti u izgradnju poslovnog objekta u Ugljeviku.

O b r a z l o ž e n j e

Tešić (Vlajko) Rado iz Ugljevika, Ćirila i Metodija bb je podnio zahtjev broj: 02-423-138/08 kojim traži regresiranje kamata na kredit od 30.000 KM koja sredstva namjerava uložiti za izgradnju poslovnog prostora u Ugljeviku.

Pravilnikom o uslovima i načinu ostvarivanja novčanih podsticaja za razvoj poljoprivrede i drugih privrednih djelatnosti utvrđeno je da se podsticaji mogu ostvariti kao kapitalna pomoć opštine Ugljevik na izvršena kapitalna ulaganja na području Opštine, a ne na namjeravana kapitalna privredna ulaganja, pa je stoga valjalo riješiti kao u dispozitivu.

Protiv ovog Rješenja može se izjaviti prigovor Načelniku opštine Ugljevik u roku od 8 dana po prijemu istog.

Rješenje stupa na snagu danom donošenja a isto će se objaviti u „Službenom biltenu Opštine Ugljevik“.

Dostavljeno:

1. Imenovanom
2. Službeni bilten
3. Arhivi
4. Kopija

NAČELNIK OPŠTINE

Vasilije Perić,dipl.ecc s.r.

REPUBLIKA SRPSKA
OPŠTINA UGLJEVIK
NAČELNIK OPŠTINE

Broj: 02-423-188/08

Datum: 20.07.2010. godine

Na osnovu člana 43. i 72. Zakona o lokalnoj samoupravi („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj:101/04,42/05,i 118/05), člana 51. i 60. Statuta Opštine Ugljevik („Službeni bilten Opštine Ugljevik“ broj 6/05,4/07 i 5/09), i člana 2. Pravilnika o uslovima i načinu ostvarivanja novčanih podsticaja za razvoj poljoprivrede i drugih privrednih djelatnosti („Službeni bilten Opštine Ugljevik“ broj: 7/09 i 8/09), načelnik Opštine Ugljevik d o n o s i:

R J E Š E N J E

ODBIJA SE zahtjev Zelenović Jove iz Ugljevika, Mezgraja bb za regresiranje kamata na kredit koji namjerava utrošiti za zasad novih i proširenje postojećeg voćnjaka kao i za adaptaciju zgrade za uzgoj svinja i krava muzara.

O b r a z l o ž e n j e

Zelenović Jovo iz Ugljevika, Mezgraja je podnio zahtjev broj: 02-423-188/08 kojim traži regresiranje kamata na kredit koja sredstva namjerava uložiti za zasad novih i proširenje postojećeg voćnjaka kao i za adaptaciju zgrade za uzgoj svinja i krava muzara.

Pravilnikom o uslovima i načinu ostvarivanja novčanih podsticaja za razvoj poljoprivrede i drugih privrednih djelatnosti utvrđeno je da se podsticaji mogu ostvariti kao kapitalna pomoć opštine Ugljevik na izvršena kapitalna ulaganja na području Opštine, a ne na namjeravana kapitalna privredna ulaganja, pa je stoga valjalo riješiti kao u dispozitivu.

Protiv ovog Rješenja može se izjaviti prigovor Načelniku opštine Ugljevik u roku od 8 dana po prijemu istog.

Rješenje stupa na snagu danom donošenja a isto će se objaviti u „Službenom biltenu Opštine Ugljevik“.

Dostavljeno:

1. Imenovanom
2. Službeni bilten
3. Arhivi
4. Kopija

NAČELNIK OPŠTINE

Vasilije Perić,dipl.ecc s.r.

REPUBLIKA SRPSKA
OPŠTINA UGLJEVIK
NAČELNIK OPŠTINE

Broj: 02-423-161/08

Datum: 20.07.2010. godine

Na osnovu člana 43. i 72. Zakona o lokalnoj samoupravi („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj:101/04,42/05,i 118/05), člana 51. i 60. Statuta Opštine Ugljevik („Službeni bilten Opštine Ugljevik“ broj 6/05,4/07 i 5/09), i člana 2. Pravilnika o uslovima i načinu ostvarivanja novčanih podsticaja za razvoj poljoprivrede i drugih privrednih djelatnosti („Službeni bilten Opštine Ugljevik“ broj: 7/09 i 8/09), načelnik Opštine Ugljevik d o n o s i:

R J E Š E N J E

ODBIJA SE zahtjev Mirić Đoke iz Ugljevika, za dodjelu kredita za razvoj malih i srednjih preduzeća.

O b r a z l o ž e n j e

Mirić Đoko iz Ugljevika, je podnio zahtjev broj: 02-423-161/08 za dodjelu kredita za razvoj malih i srednjih preduzeća. Programom podrške kapitalnim ulaganjima Opština je utvrdila sredstva za podršku privrednim ulaganjima u vidu regresiranja kamata do iznosa od 9% .

Pravilnikom o uslovima i načinu ostvarivanja novčanih podsticaja za privredna ulaganja na području Opštine utvrđene su procedure za ostvarivanje regresa kamata i drugih podsticaja. Sredstva Investiciono razvojne banke Republike Srpske namjenjena za kreditiranje razvoja malih i srednjih preduzeća realizuju se preko poslovnih banaka i Opština nema uticaja na njihovu dodjelu.

Imajući u vidu navedeno valjalo je riješiti kao u dispozitivu.

Protiv ovog Rješenja može se izjaviti prigovor Načelniku opštine Ugljevik u roku od 8 dana po prijemu istog.

Rješenje stupa na snagu danom donošenja a isto će se objaviti u „Službenom biltenu Opštine Ugljevik“ .

Dostavljeno:

1. Imenovanom
2. Službeni bilten
3. Arhivi
4. Kopija

NAČELNIK OPŠTINE

Vasilije Perić,dipl.ecc

REPUBLIKA SRPSKA
OPŠTINA UGLJEVIK
NAČELNIK OPŠTINE

Broj: 02-423-130/08

Datum: 20.07.2010. godine

Na osnovu člana 43. i 72. Zakona o lokalnoj samoupravi („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj:101/04,42/05,i 118/05), člana 51. i 60. Statuta Opštine Ugljevik („Službeni bilten Opštine Ugljevik“ broj 6/05,4/07 i 5/09), i člana 2. Pravilnika o uslovima i načinu ostvarivanja novčanih podsticaja za razvoj poljoprivrede i drugih privrednih djelatnosti („Službeni bilten Opštine Ugljevik“ broj: 7/09 i 8/09), načelnik Opštine Ugljevik d o n o s i:

R J E Š E N J E

ODBIJA SE zahtjev Petrović (Petar) Lazara iz Ugljevika,Majevička bb za regresiranje kamata na kapitalno ulaganje u razvoj poljoprivrede .

O b r a z l o ž e n j e

Petrović Lazar iz Ugljevika,Majevička bb je podnio zahtjev broj: 02-423-130/08 za regresiranje kamata po kreditu koji je uložio u nabavku traktorske prikolice. Programom podrške kapitalnim ulaganjima u privredni razvoj na području opštine Ugljevik u 2010. godini utvrđena su sredstva za ove namjene, a Pravilnikom o uslovima i načinu ostvarivanja ovih podsticaja procedure za njihovo ostvarivanje. Raspisanim Konkursom je oglašeno navedeno za dostavu zahtjeva za regresiranje kamata iz prethodne, odnosno 2009. godine, za koju su sredstva Programom obezbjeđena u 2010. godini.

Uvidom u priloženu dokumentaciju uz zahtjev imenovanog utvrđeno je da u 2009. godini nema kamata jer je kredit ranije otplaćen, pa je stoga valjalo riješiti kao u dispozitivu.

Protiv ovog Rješenja može se izjaviti prigovor Načelniku opštine Ugljevik u roku od 8 dana po prijemu istog.

Rješenje stupa na snagu danom donošenja a isto će se objaviti u „Službenom biltenu Opštine Ugljevik“ .

Dostavljeno:

1. Imenovanom
2. Službeni bilten
3. Arhivi
4. Kopija

NAČELNIK OPŠTINE

Vasilije Perić,dipl.ecc s.r.

REPUBLIKA SRPSKA
OPŠTINA UGLJEVIK
NAČELNIK OPŠTINE

Broj: 02-423-236/08

Datum: 20.07.2010. godine

Na osnovu člana 43. i 72. Zakona o lokalnoj samoupravi („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj:101/04,42/05,i 118/05), člana 51. i 60. Statuta Opštine Ugljevik („Službeni bilten Opštine Ugljevik“ broj 6/05,4/07 i 5/09), i člana 2. Pravilnika o uslovima i načinu ostvarivanja novčanih podsticaja za razvoj poljoprivrede i drugih privrednih djelatnosti („Službeni bilten Opštine Ugljevik“ broj: 7/09 i 8/09), načelnik Opštine Ugljevik d o n o s i:

R J E Š E N J E

ODBIJA SE zahtjev Jović (Drago) Mikana iz Donje Trnove, za regresiranje kamata na kapitalna ulaganja izvršena na Agrotičnom centru u Bijeljini.

O b r a z l o ž e n j e

Jović (Drago) Mikan iz Donje Trnove, je podnio zahtjev broj: 02-423-236/08 za regresiranje kamata za ulaganje na Agrotičnom centru Bijeljina. Programom ulaganja u podsticanje privrednih ulaganja na području opštine Ugljevik („Službeni bilten opštine Ugljevik“, broj: 9/09) i Pravilnikom o uslovima i načinu ostvarivanja novčanih podsticaja za razvoj poljoprivrede i drugih privrednih djelatnosti na području opštine Ugljevik („Službeni bilten opštine Ugljevik“, broj: 7/09 i 8/09) utvrđeno je da građani i pravna lica sa sjedištem na području opštine Ugljevik za privredna ulaganja koja realizuju na području opštine Ugljevik mogu dobiti u skladu sa Programom kapitalnih ulaganja uz uslove utvrđene Pravilnikom novčane podsticaje u visini kamata na uložene kredite u visini do 9% godišnje.

Imenovani svoj zahtjev nije dokumentovao da ispunjava uslove, odnosno ne ulaže na području opštine Ugljevik i traži regresiranje kamata mimo Pravilnika, pa je stoga valjalo riješiti kao u dispozitivu.

Protiv ovog Rješenja može se izjaviti prigovor Načelniku opštine Ugljevik u roku od 8 dana po prijemu istog.

Rješenje stupa na snagu danom donošenja a isto će se objaviti u „Službenom biltenu Opštine Ugljevik“.

Dostavljeno:

1. Imenovanom
2. Službeni bilten
3. Arhivi
4. Kopija

NAČELNIK OPŠTINE

Vasilije Perić, dipl. ecc s.r.

REPUBLIKA SRPSKA
OPŠTINA UGLJEVIK
NAČELNIK OPŠTINE

Broj: 02/5-423-63/09

Datum: 20.07.2010. godine

Na osnovu člana 43. i 72. Zakona o lokalnoj samoupravi („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj:101/04,42/05,i 118/05), člana 51. i 60. Statuta Opštine Ugljevik („Službeni bilten Opštine Ugljevik“ broj 6/05,4/07 i 5/09), člana 3. Programa ulaganja u podsticaje privrednim ulaganjima na području opštine Ugljevik u 2010.godini („Službeni bilten opštine Ugljevik“, broj:9/09) i člana 2. Pravilnika o uslovima i načinu ostvarivanja novčanih podsticaja za razvoj poljoprivrede i drugih privrednih djelatnosti („Službeni bilten Opštine Ugljevik“ broj: 7/09 i 8/09), Načelnik opštine Ugljevik d o n o s i:

R J E Š E N J E

ODBIJA SE zahtjev Vuković (Slavko) Milana iz Gornjeg Zabrdā, kojim traži regresiranje kamata na kredit uložen u poljoprivredne svrhe.

O b r a z l o Ź e n j e

Vuković (Slavko) Milan iz Gornjeg Zabrdā, je podnio zahtjev broj: 02/5-423-63/09 za regresiranje kamata na kredit uložen u poljoprivredne svrhe. Uz ostalu dokumentaciju priložio je i ugovor o potrošačkom kreditu sa „Volksbank“-om br.28495 od 14.04.2006.godine. Komisija za utvrđivanje činjeničnog stanja na terenu konsantovala je da je kredit uložen u nabavku tovne junadi i tovnih svinja.

Programom kapitalnih ulaganja i Pravilnikom o uslovima i načinu ostvarivanja novčanih podsticaja utvrđeno je da se podsticaji daju kao kapitalna pomoć za kapitalna ulaganja, odnosno objekte i opremu koji imaju dugoročniji značaj za razvoj poljoprivrede.Imajući u vidu da je kredit potrošački i uložen u tovnu stoku isto nema karakter kapitalnog ulaganja i spada u podsticaje koje Ministarstvo daje za povećanje tekuće poljoprivredne proizvodnje, pa je stoga valjalo riješiti kao u dispozitivu.

Protiv ovog Rješenja može se izjaviti prigovor Načelniku opštine Ugljevik u roku od 8 dana po prijemu istog.

Rješenje stupa na snagu danom donošenja a isto će se objaviti u „Službenom biltenu Opštine Ugljevik“.

Dostavljeno:

1. Imenovanom
2. Službeni bilten
3. Arhivi
4. Kopija

NAČELNIK OPŠTINE

Vasilije Perić,dipl.ecc s.r.

REPUBLIKA SRPSKA
OPŠTINA UGLJEVIK
NAČELNIK OPŠTINE

Broj: 02-330-13/09

Datum: 20.07.2010. godine

Na osnovu člana 43. i 72. Zakona o lokalnoj samoupravi („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj:101/04,42/05,i 118/05), člana 51. i 60. Statuta Opštine Ugljevik („Službeni bilten Opštine Ugljevik“ broj 6/05,4/07 i 5/09), i člana 2. Pravilnika o uslovima i načinu ostvarivanja novčanih podsticaja za razvoj poljoprivrede i drugih privrednih djelatnosti („Službeni bilten Opštine Ugljevik“ broj: 7/09 i 8/09), načelnik Opštine Ugljevik d o n o s i:

R J E Š E N J E

ODBIJA SE zahtjev Račanović (Branko) Jadranke iz Bijeljine, S. Markovića br.3 za dodjelu voćnih sadnica.

O b r a z l o ž e n j e

Račanović (Branko) Jadranka iz Bijeljine, S. Markovića br.3 je podnijela zahtjev broj: 02-330-13/09 za dodjelu sadnica šljive i jabuke. Programom ulaganja u podsticanje privrednih ulaganja na području opštine Ugljevik („Službeni bilten opštine Ugljevik“, broj: 9/09) i Pravilnikom o uslovima i načinu ostvarivanja novčanih podsticaja za razvoj poljoprivrede i drugih privrednih djelatnosti na području opštine Ugljevik („Službeni bilten opštine Ugljevik“, broj: 7/09 i 8/09) utvrđeno je da građani i pravna lica sa sjedištem na području opštine Ugljevik za privredna ulaganja koja realizuju na području opštine Ugljevik mogu dobiti u skladu sa Programom kapitalnih ulaganja uz uslove utvrđene Pravilnikom novčane podsticaje u visini kamata na uložene kredite u visini do 9% godišnje.

Imenovana svoj zahtjev nije dokumentovala da ispunjava uslove, odnosno nije građanin opštine Ugljevik i traži dodjelu voćnih sadnica koje u konkursu nisu ni bile, pa je stoga valjalo riješiti kao u dispozitivu.

Protiv ovog Rješenja može se izjaviti prigovor Načelniku opštine Ugljevik u roku od 8 dana po prijemu istog.

Rješenje stupa na snagu danom donošenja a isto će se objaviti u „Službenom biltenu Opštine Ugljevik“.

Dostavljeno:

1. Imenovanom
2. Službeni bilten
3. Arhivi
4. Kopija

NAČELNIK OPŠTINE

Vasilije Perić, dipl. ecc s.r.

REPUBLIKA SRPSKA
OPŠTINA UGLJEVIK
NAČELNIK OPŠTINE

Broj: 02-423-129/08

Datum: 20.07.2010. godine

Na osnovu člana 43. i 72. Zakona o lokalnoj samoupravi („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj:101/04,42/05,i 118/05), člana 51. i 60. Statuta Opštine Ugljevik („Službeni bilten Opštine Ugljevik“ broj 6/05,4/07 i 5/09), i člana 2. Pravilnika o uslovima i načinu ostvarivanja novčanih podsticaja za razvoj poljoprivrede i drugih privrednih djelatnosti („Službeni bilten Opštine Ugljevik“ broj: 7/09 i 8/09), Načelnik opštine Ugljevik d o n o s i:

R J E Š E N J E

ODBIJA SE zahtjev ZZ „Ugljevik“ iz Ugljevika, za regresiranje kamata po kreditu za nabavku repromaterijala za poljoprivredu.

O b r a z l o ž e n j e

ZZ „Ugljevik“ iz Ugljevika, je podnijela zahtjev za regresiranje kamata po kreditu kod Nove banke za nabavku repromaterijala za poljoprivredu.

Pravilnikom je utvrđeno regresiranje kamata po kreditima uloženim u privredni razvoj kao kapitalna ulaganja. Imajući u vidu da ZZ „Ugljevik“ nije repromaterijal uložila u vlastitu poljoprivrednu proizvodnju nego u prodaju poljoprivrednim proizvođačima, regresiranje kamata ne može ostvariti ZZ „Ugljevik“ nego proizvođači koji su taj materijal od ZZ „Ugljevik“ kupili i na svojim gazdinstvima utrošili.

Imajući u vidu navedeno, valjalo je riješiti kao u dispozitivu ovog Rješenja.

Protiv ovog Rješenja može se izjaviti prigovor Načelniku opštine Ugljevik u roku od 8 dana po prijemu istog.

Rješenje stupa na snagu danom donošenja a isto će se objaviti u „Službenom biltenu Opštine Ugljevik“.

Dostavljeno:

1. Imenovanom
2. Službeni bilten
3. Arhivi
4. Kopija

NAČELNIK OPŠTINE

Vasilije Perić, dipl. ecc s.r.

REPUBLIKA SRPSKA
OPŠTINA UGLJEVIK
NAČELNIK OPŠTINE

Broj: 02-423-227/08

Datum: 20.07.2010. godine

Na osnovu člana 43. i 72. Zakona o lokalnoj samoupravi („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj:101/04,42/05,i 118/05), člana 51. i 60. Statuta Opštine Ugljevik („Službeni bilten Opštine Ugljevik“ broj 6/05,4/07 i 5/09), i člana 2. Pravilnika o uslovima i načinu ostvarivanja novčanih podsticaja za razvoj poljoprivrede i drugih privrednih djelatnosti („Službeni bilten Opštine Ugljevik“ broj: 7/09 i 8/09), Načelnik opštine Ugljevik d o n o s i:

R J E Š E N J E

ODBIJA SE zahtjev Zarić Mitre iz Ravnog Polja, kojim traži regresiranje kamata po kreditu za adaptaciju objekta i nabavku hrane jer Komisija za utvrđivanje činjeničnog stanja na licu mjesta nije našla opravdanost podignutog kredita.

O b r a z l o ž e n j e

Zarić Mitra iz Ravnog Polja, je podnijela zahtjev broj: 02-423-227/08 za regresiranje kamata po kreditu MKO „EKI“ za adaptaciju objekta, nabavku hrane i povećanje stočnog fonda.

Komisija za utvrđivanje činjeničnog stanja na terenu je 28.05.2010.godine zapisnički konstatovala da nije našla opravdanost podignutog kredita za regresiranje kamata, pa je stoga valjalo riješiti kao u dispozitivu ovog Rješenja.

Protiv ovog Rješenja može se izjaviti prigovor Načelniku opštine Ugljevik u roku od 8 dana po prijemu istog.

Rješenje stupa na snagu danom donošenja a isto će se objaviti u „Službenom biltenu Opštine Ugljevik“.

Dostavljeno:

1. Imenovanj
2. Službeni bilten
3. Arhivi
4. Kopija

NAČELNIK OPŠTINE

Vasilije Perić,dipl.ecc s.r.

REPUBLIKA SRPSKA
OPŠTINA UGLJEVIK
NAČELNIK OPŠTINE

Broj: 02-423-255/08

Datum: 20.07.2010. godine

Na osnovu člana 43. i 72. Zakona o lokalnoj samoupravi („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj:101/04,42/05,i 118/05), člana 51. i 60. Statuta Opštine Ugljevik („Službeni bilten Opštine Ugljevik“ broj 6/05,4/07 i 5/09), i člana 2. Pravilnika o uslovima i načinu ostvarivanja novčanih podsticaja za razvoj poljoprivrede i drugih privrednih djelatnosti („Službeni bilten Opštine Ugljevik“ broj: 7/09 i 8/09), Načelnik opštine Ugljevik d o n o s i:

R J E Š E N J E

ODBIJA SE zahtjev Stjepanović Gavre iz Zabrđa, za regresiranje kamata po kreditu koji namjerava uzeti i uložiti u proširenje pčelarske djelatnosti.

O b r a z l o ž e n j e

Stjepanović Gavro iz Zabrđa, je podnio zahtjev broj: 02-423-255/08 za regresiranje kamata po kreditu koji bi uzeo i uložio u proširenje pčelarske djelatnosti.

Pravilnikom je utvrđeno da se regresiranje kamata vrši za već uzete kredite i uložene u privredni razvoj, pa je stoga valjalo riješiti kao u dispozitivu ovog Rješenja.

Protiv ovog Rješenja može se izjaviti prigovor Načelniku opštine Ugljevik u roku od 8 dana po prijemu istog.

Rješenje stupa na snagu danom donošenja a isto će se objaviti u „Službenom biltenu Opštine Ugljevik“.

Dostavljeno:

1. Imenovanom
2. Službeni bilten
3. Arhivi
4. Kopija

NAČELNIK OPŠTINE

Vasilije Perić,dipl.ecc s.r.

REPUBLIKA SRPSKA
OPŠTINA UGLJEVIK
NAČELNIK OPŠTINE

Broj: 02-423-203/08

Datum: 20.07.2010. godine

Na osnovu člana 43. i 72. Zakona o lokalnoj samoupravi („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj:101/04,42/05,i 118/05), člana 51. i 60. Statuta Opštine Ugljevik („Službeni bilten Opštine Ugljevik“ broj 6/05,4/07 i 5/09), i člana 2. Pravilnika o uslovima i načinu ostvarivanja novčanih podsticaja za razvoj poljoprivrede i drugih privrednih djelatnosti („Službeni bilten Opštine Ugljevik“ broj: 7/09 i 8/09), Načelnik opštine Ugljevik d o n o s i:

R J E Š E N J E

ODBIJA SE zahtjev Vujić Milenka iz Ugljevika, za regresiranje kamata na kredit uložen u razvoj poljoprivrede jer je kapitalno ulaganje izvršeno izvan Opštine Ugljevik.

O b r a z l o ž e n j e

Vujić Milenko iz Ugljevika, je podnio zahtjev broj: 02-423-203/08 za kapitalnu pomoć u vidu regresiranja kamata na kredit uložen u poljoprivredu u Čadavici opština Bijeljina. Pravilnikom je utvrđena podrška kapitalnim ulaganjima na području opštine Ugljevik, pa je stoga valjalo postupiti kao u dispozitivu ovog Rješenja.

Protiv ovog Rješenja može se izjaviti prigovor Načelniku opštine Ugljevik u roku od 8 dana po prijemu istog.

Rješenje stupa na snagu danom donošenja a isto će se objaviti u „Službenom biltenu Opštine Ugljevik“.

Dostavljeno:

1. Imenovanom
2. Službeni bilten
3. Arhivi
4. Kopija

NAČELNIK OPŠTINE

Vasilije Perić,dipl.ecc s.r.

REPUBLIKA SRPSKA
OPŠTINA UGLJEVIK
NAČELNIK OPŠTINE

Broj: 02-423-178/08

Datum: 20.07.2010. godine

Na osnovu člana 43. i 72. Zakona o lokalnoj samoupravi („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj:101/04,42/05,i 118/05), člana 51. i 60. Statuta Opštine Ugljevik („Službeni bilten Opštine Ugljevik“ broj 6/05,4/07 i 5/09), i člana 2. Pravilnika o uslovima i načinu ostvarivanja novčanih podsticaja za razvoj poljoprivrede i drugih privrednih djelatnosti („Službeni bilten Opštine Ugljevik“ broj: 7/09 i 8/09), Načelnik opštine Ugljevik d o n o s i:

R J E Š E N J E

ODBIJA SE zahtjev Bogdanović Zagorka iz Ugljevika, za regresiranje kamata na kredit uložen u razvoj poljoprivrede jer je kapitalno ulaganje izvršeno izvan Opštine Ugljevik.

O b r a z l o ž e n j e

Bogdanović Zagorka iz Ugljevika, je podnijela zahtjev broj: 02-423-178/08 za kapitalnu pomoć u vidu regresiranja kamata na kredit uložen u poljoprivredu u Suvom Polju opština Bijeljina. Pravilnikom je utvrđena podrška kapitalnim ulaganjima na području opštine Ugljevik, pa je stoga valjalo postupiti kao u dispozitivu ovog Rješenja.

Protiv ovog Rješenja može se izjaviti prigovor Načelniku opštine Ugljevik u roku od 8 dana po prijemu istog.

Rješenje stupa na snagu danom donošenja a isto će se objaviti u „Službenom biltenu Opštine Ugljevik“.

Dostavljeno:

1. Imenovanj
2. Službeni bilten
3. Arhivi
4. Kopija

NAČELNIK OPŠTINE

Vasilije Perić,dipl.ecc s.r.

REPUBLIKA SRPSKA
OPŠTINA UGLJEVIK
NAČELNIK OPŠTINE
Broj: 02-423-1/2010
Datum, 02.07.2010. god.

Na osnovu člana 43. Zakona o lokalnoj samoupravi („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 101/04, 42/05 i 118/05), člana 60. Statuta opštine Ugljevik („Službeni bilten Opštine Ugljevik“ broj 6/05, 4/07, 4/08 i 5/09) i člana 4. Pravilnika o kriterijima o ostvarivanjima kapitalnih pomoći br. 02-40-635/10 od 08.06.2010. godine Načelnik Opštine Ugljevik donosi

R J E Š E N J E

Odobrava se kapitalna pomoć Babić Jovanki iz Ugljevika u iznosu od 2.093,50 KM za rješavanje stambenog pitanja.

Iznos iz prethodnog stava je utvrđen u visini kamate za 2010. godinu na stambeni kredit IRB po kreditnoj liniji stambeni krediti.

Sredstva iz stava 1. isplatiće se na teret budžetske pozicije Kapitalna pomoć za 2010. godinu.

O B R A Z L O Ž E N J E

Pravilnikom o kriterijima za ostvarivanje kapitalnih pomoći utvrđeni su kriterijumi za kapitalne pomoći pravnim i fizičkim licima na području opštine Ugljevik.

Članom 4. Pravilnika je utvrđeno da se kapitalne pomoći ostvaruju po kreditnim linijama IRB-a na osnovu zahtjeva sa priloženom dokumentacijom o kreditu kod IRB-a, a za ostale pomoći i kredite komercijalnih banaka uz predočavanje izvođačkih poreskih faktura, poreskih računa isporučilaca i provjeru od strane komisije.

Imenovani su podnijeli zahtjev i priložili propisanu dokumentaciju, pa je s toga riješeno kao u dispozitivu ovog rješenja.

Protiv ovog rješenja može se izjaviti prigovor Načelniku u roku od 8 dana po prijemu istog.

Ovo rješenje stupa na snagu danom donošenja, a isto će se objaviti u „Službenom biltenu Opštine Ugljevik“.

NAČELNIK OPŠTINE
Vasilije Perić, dipl.ecc. s.r.

REPUBLIKA SRPSKA
OPŠTINA UGLJEVIK
NAČELNIK OPŠTINE
Broj: 02/423-245/2010
Datum, 02.07.2010. god.

Na osnovu člana 43. Zakona o lokalnoj samoupravi („Službeni glasnik Republike Srpske", broj 101/04, 42/05 i 118/05), člana 60. Statuta opštine Ugljevik („Službeni bilten Opštine Ugljevik" broj 6/05, 4/07, 4/08 i 5/09) i člana 4. Pravilnika o kriterijima o ostvarivanjima kapitalnih pomoći br. 02-40-635/10 od 08.06.2010. godine Načelnik Opštine Ugljevik donosi

RJEŠENJE

Odobrava se kapitalna pomoć Kojić Davor iz Ugljevika u iznosu od 2.100,50 KM za rješavanje stambenog pitanja.

Iznos iz prethodnog stava je utvrđen u visini kamate za 2010. godinu na stambeni kredit IRB po kreditnoj liniji stambeni krediti.

Sredstva iz stava 1. isplatiće se na teret budžetske pozicije Kapitalna pomoć za 2010. godinu.

OBRAZLOŽENJE

Pravilnikom o kriterijima za ostvarivanje kapitalnih pomoći utvrđeni su kriterijumi za kapitalne pomoći pravnim i fizičkim licima na području opštine Ugljevik.

Članom 4. Pravilnika je utvrđeno da se kapitalne pomoći ostvaruju po kreditnim linijama IRB-a na osnovu zahtjeva sa priloženom dokumentacijom o kreditu kod IRB-a, a za ostale pomoći i kredite komercijalnih banaka uz predočavanje izvođačkih poreskih faktura, poreskih računa isporučilaca i provjeru od strane komisije.

Imenovani su podnijeli zahtjev i priložili propisanu dokumentaciju, pa je s toga riješeno kao u dispozitivu ovog rješenja.

Protiv ovog rješenja može se izjaviti prigovor Načelniku u roku od 8 dana po prijemu istog.

Ovo rješenje stupa na snagu danom donošenja, a isto će se objaviti u „Službenom biltenu Opštine Ugljevik".

NAČELNIK OPŠTINE
Vasilije Perić, dipl.ecc. s.r.

REPUBLIKA SRPSKA
OPŠTINA UGLJEVIK
NAČELNIK OPŠTINE
Broj: 02-423-182/2010
Datum, 02.07.2010. god.

Na osnovu člana 43. Zakona o lokalnoj samoupravi („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 101/04, 42/05 i 118/05), člana 60. Statuta opštine Ugljevik („Službeni bilten Opštine Ugljevik“ broj 6/05, 4/07, 4/08 i 5/09) i člana 4. Pravilnika o kriterijima o ostvarivanjima kapitalnih pomoći br. 02-40-635/10 od 08.06.2010. godine Načelnik Opštine Ugljevik donosi

R J E Š E N J E

Odobrava se kapitalna pomoć Pajić LJubici iz Bogutova Sela u iznosu od 1.101,10 KM za rješavanje stambenog pitanja.

Iznos iz prethodnog stava je utvrđen u visini kamate za 2010. godinu na stambeni kredit IRB po kreditnoj liniji stambeni krediti.

Sredstva iz stava 1. isplatiće se na teret budžetske pozicije Kapitalna pomoć za 2010. godinu.

O B R A Z L O Ž E N J E

Pravilnikom o kriterijima za ostvarivanje kapitalnih pomoći utvrđeni su kriterijumi za kapitalne pomoći pravnim i fizičkim licima na području opštine Ugljevik.

Članom 4. Pravilnika je utvrđeno da se kapitalne pomoći ostvaruju po kreditnim linijama IRB-a na osnovu zahtjeva sa priloženom dokumentacijom o kreditu kod IRB-a, a za ostale pomoći i kredite komercijalnih banaka uz predočavanje izvođačkih poreskih faktura, poreskih računa isporučilaca i provjeru od strane komisije.

Imenovani su podnijeli zahtjev i priložili propisanu dokumentaciju, pa je s toga riješeno kao u dispozitivu ovog rješenja.

Protiv ovog rješenja može se izjaviti prigovor Načelniku u roku od 8 dana po prijemu istog.

Ovo rješenje stupa na snagu danom donošenja, a isto će se objaviti u „Službenom biltenu Opštine Ugljevik“.

NAČELNIK OPŠTINE
Vasilije Perić, dipl.ecc. s.r.

REPUBLIKA SRPSKA
OPŠTINA UGLJEVIK
NAČELNIK OPŠTINE
Broj: 02-423-473/2010
Datum, 02.07.2010. god.

Na osnovu člana 43. Zakona o lokalnoj samoupravi („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 101/04, 42/05 i 118/05), člana 60. Statuta opštine Ugljevik („Službeni bilten Opštine Ugljevik“ broj 6/05, 4/07, 4/08 i 5/09) i člana 4. Pravilnika o kriterijima o ostvarivanjima kapitalnih pomoći br. 02-40-635/10 od 08.06.2010. godine Načelnik Opštine Ugljevik donosi

R J E Š E N J E

Odobrava se kapitalna pomoć Petrović Borivoju iz Ugljevika u iznosu od 947,45 KM za rješavanje stambenog pitanja.

Iznos iz prethodnog stava je utvrđen u visini kamate za 2010. godinu na stambeni kredit IRB po kreditnoj liniji stambeni krediti.

Sredstva iz stava 1. isplatiće se na teret budžetske pozicije Kapitalna pomoć za 2010. godinu.

O B R A Z L O Ž E N J E

Pravilnikom o kriterijima za ostvarivanje kapitalnih pomoći utvrđeni su kriterijumi za kapitalne pomoći pravnim i fizičkim licima na području opštine Ugljevik.

Članom 4. Pravilnika je utvrđeno da se kapitalne pomoći ostvaruju po kreditnim linijama IRB-a na osnovu zahtjeva sa priloženom dokumentacijom o kreditu kod IRB-a, a za ostale pomoći i kredite komercijalnih banaka uz predočavanje izvođačkih poreskih faktura, poreskih računa isporučilaca i provjeru od strane komisije.

Imenovani su podnijeli zahtjev i priložili propisanu dokumentaciju, pa je s toga riješeno kao u dispozitivu ovog rješenja.

Protiv ovog rješenja može se izjaviti prigovor Načelniku u roku od 8 dana po prijemu istog.

Ovo rješenje stupa na snagu danom donošenja, a isto će se objaviti u „Službenom biltenu Opštine Ugljevik“.

NAČELNIK OPŠTINE
Vasilije Perić, dipl.ecc. s.r.

REPUBLIKA SRPSKA
OPŠTINA UGLJEVIK
NAČELNIK OPŠTINE
Broj: 02-423-244-4/2010
Datum, 02.07.2010. god.

Na osnovu člana 43. Zakona o lokalnoj samoupravi („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 101/04, 42/05 i 118/05), člana 60. Statuta opštine Ugljevik („Službeni bilten Opštine Ugljevik“ broj 6/05, 4/07, 4/08 i 5/09) i člana 4. Pravilnika o kriterijima o ostvarivanjima kapitalnih pomoći br. 02-40-635/10 od 08.06.2010. godine Načelnik Opštine Ugljevik donosi

R J E Š E N J E

Odobrava se kapitalna pomoć Zelenović Žiki iz Ugljevika u iznosu od 684,20 KM za rješavanje stambenog pitanja.

Iznos iz prethodnog stava je utvrđen u visini kamate za 2010. godinu na stambeni kredit IRB po kreditnoj liniji stambeni krediti.

Sredstva iz stava 1. isplatiće se na teret budžetske pozicije Kapitalna pomoć za 2010. godinu.

O B R A Z L O Ž E N J E

Pravilnikom o kriterijima za ostvarivanje kapitalnih pomoći utvrđeni su kriterijumi za kapitalne pomoći pravnim i fizičkim licima na području opštine Ugljevik.

Članom 4. Pravilnika je utvrđeno da se kapitalne pomoći ostvaruju po kreditnim linijama IRB-a na osnovu zahtjeva sa priloženom dokumentacijom o kreditu kod IRB-a, a za ostale pomoći i kredite komercijalnih banaka uz predočavanje izvođačkih poreskih faktura, poreskih računa isporučilaca i provjeru od strane komisije.

Imenovani su podnijeli zahtjev i priložili propisanu dokumentaciju, pa je s toga riješeno kao u dispozitivu ovog rješenja.

Protiv ovog rješenja može se izjaviti prigovor Načelniku u roku od 8 dana po prijemu istog.

Ovo rješenje stupa na snagu danom donošenja, a isto će se objaviti u „Službenom biltenu Opštine Ugljevik“.

NAČELNIK OPŠTINE
Vasilije Perić, dipl.ecc. s.r.

REPUBLIKA SRPSKA
OPŠTINA UGLJEVIK
NAČELNIK OPŠTINE
Broj: 02-423-134-6/2010
Datum, 02.07.2010. god.

Na osnovu člana 43. Zakona o lokalnoj samoupravi („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 101/04, 42/05 i 118/05), člana 60. Statuta opštine Ugljevik („Službeni bilten Opštine Ugljevik“ broj 6/05, 4/07, 4/08 i 5/09) i člana 4. Pravilnika o kriterijima o ostvarivanjima kapitalnih pomoći br. 02-40-635/10 od 08.06.2010. godine Načelnik Opštine Ugljevik donosi

R J E Š E N J E

Odobrava se kapitalna pomoć Zarić Zorici iz Ugljevika u iznosu od 2.888,60 KM za rješavanje stambenog pitanja.

Iznos iz prethodnog stava je utvrđen u visini kamate za 2010. godinu na stambeni kredit IRB po kreditnoj liniji stambeni krediti.

Sredstva iz stava 1. isplatiće se na teret budžetske pozicije Kapitalna pomoć za 2010. godinu.

O B R A Z L O Ž E N J E

Pravilnikom o kriterijima za ostvarivanje kapitalnih pomoći utvrđeni su kriterijumi za kapitalne pomoći pravnim i fizičkim licima na području opštine Ugljevik.

Članom 4. Pravilnika je utvrđeno da se kapitalne pomoći ostvaruju po kreditnim linijama IRB-a na osnovu zahtjeva sa priloženom dokumentacijom o kreditu kod IRB-a, a za ostale pomoći i kredite komercijalnih banaka uz predočavanje izvođačkih poreskih faktura, poreskih računa isporučilaca i provjeru od strane komisije.

Imenovani su podnijeli zahtjev i priložili propisanu dokumentaciju, pa je s toga riješeno kao u dispozitivu ovog rješenja.

Protiv ovog rješenja može se izjaviti prigovor Načelniku u roku od 8 dana po prijemu istog.

Ovo rješenje stupa na snagu danom donošenja, a isto će se objaviti u „Službenom biltenu Opštine Ugljevik“.

NAČELNIK OPŠTINE
Vasilije Perić, dipl.ecc. s.r.

REPUBLIKA SRPSKA
OPŠTINA UGLJEVIK
NAČELNIK OPŠTINE
Broj: 02-423-102-2/2010
Datum, 02.07.2010. god.

Na osnovu člana 43. Zakona o lokalnoj samoupravi („Službeni glasnik Republike Srpske", broj 101/04, 42/05 i 118/05), člana 60. Statuta opštine Ugljevik („Službeni bilten Opštine Ugljevik" broj 6/05, 4/07, 4/08 i 5/09) i člana 4. Pravilnika o kriterijima o ostvarivanjima kapitalnih pomoći br. 02-40-635/10 od 08.06.2010. godine Načelnik Opštine Ugljevik donosi

R J E Š E N J E

Odobrava se kapitalna pomoć Rikić Zoranu iz Ugljevika u iznosu od 818,64 KM za rješavanje stambenog pitanja.

Iznos iz prethodnog stava je utvrđen u visini kamate za 2010. godinu na stambeni kredit IRB po kreditnoj liniji stambeni krediti.

Sredstva iz stava 1. isplatiće se na teret budžetske pozicije Kapitalna pomoć za 2010. godinu.

O B R A Z L O Ž E N J E

Pravilnikom o kriterijima za ostvarivanje kapitalnih pomoći utvrđeni su kriterijumi za kapitalne pomoći pravnim i fizičkim licima na području opštine Ugljevik.

Članom 4. Pravilnika je utvrđeno da se kapitalne pomoći ostvaruju po kreditnim linijama IRB-a na osnovu zahtjeva sa priloženom dokumentacijom o kreditu kod IRB-a, a za ostale pomoći i kredite komercijalnih banaka uz predočavanje izvođačkih poreskih faktura, poreskih računa isporučilaca i provjeru od strane komisije.

Imenovani su podnijeli zahtjev i priložili propisanu dokumentaciju, pa je s toga riješeno kao u dispozitivu ovog rješenja.

Protiv ovog rješenja može se izjaviti prigovor Načelniku u roku od 8 dana po prijemu istog.

Ovo rješenje stupa na snagu danom donošenja, a isto će se objaviti u „Službenom biltenu Opštine Ugljevik".

NAČELNIK OPŠTINE
Vasilije Perić, dipl.ecc. s.r.

REPUBLIKA SRPSKA
OPŠTINA UGLJEVIK
NAČELNIK OPŠTINE
Broj: 02-423-194/2010
Datum, 02.07.2010. god.

Na osnovu člana 43. Zakona o lokalnoj samoupravi („Službeni glasnik Republike Srpske", broj 101/04, 42/05 i 118/05), člana 60. Statuta opštine Ugljevik („Službeni bilten Opštine Ugljevik" broj 6/05, 4/07, 4/08 i 5/09) i člana 4. Pravilnika o kriterijima o ostvarivanjima kapitalnih pomoći br. 02-40-635/10 od 08.06.2010. godine Načelnik Opštine Ugljevik donosi

R J E Š E N J E

Odobrava se kapitalna pomoć Bogdanović Gordana iz Ugljevika u iznosu od 2.457,20 KM za rješavanje stambenog pitanja.

Iznos iz prethodnog stava je utvrđen u visini kamate za 2010. godinu na stambeni kredit IRB po kreditnoj liniji stambeni krediti.

Sredstva iz stava 1. isplatiće se na teret budžetske pozicije Kapitalna pomoć za 2010. godinu.

O B R A Z L O Ž E N J E

Pravilnikom o kriterijima za ostvarivanje kapitalnih pomoći utvrđeni su kriterijumi za kapitalne pomoći pravnim i fizičkim licima na području opštine Ugljevik.

Članom 4. Pravilnika je utvrđeno da se kapitalne pomoći ostvaruju po kreditnim linijama IRB-a na osnovu zahtjeva sa priloženom dokumentacijom o kreditu kod IRB-a, a za ostale pomoći i kredite komercijalnih banaka uz predočavanje izvođačkih poreskih faktura, poreskih računa isporučilaca i provjeru od strane komisije.

Imenovani su podnijeli zahtjev i priložili propisanu dokumentaciju, pa je s toga riješeno kao u dispozitivu ovog rješenja.

Protiv ovog rješenja može se izjaviti prigovor Načelniku u roku od 8 dana po prijemu istog.

Ovo rješenje stupa na snagu danom donošenja, a isto će se objaviti u „Službenom biltenu Opštine Ugljevik".

NAČELNIK OPŠTINE
Vasilije Perić, dipl.ecc. s.r.

REPUBLIKA SRPSKA
OPŠTINA UGLJEVIK
NAČELNIK OPŠTINE
Broj: 02-423-98/2010
Datum, 02.07.2010. god.

Na osnovu člana 43. Zakona o lokalnoj samoupravi („Službeni glasnik Republike Srpske", broj 101/04, 42/05 i 118/05), člana 60. Statuta opštine Ugljevik („Službeni bilten Opštine Ugljevik" broj 6/05, 4/07, 4/08 i 5/09) i člana 4. Pravilnika o kriterijima o ostvarivanjima kapitalnih pomoći br. 02-40-635/10 od 08.06.2010. godine Načelnik Opštine Ugljevik donosi

R J E Š E N J E

Odobrava se kapitalna pomoć Vujević Predrag iz Ugljevika u iznosu od 2.012,00 KM za rješavanje stambenog pitanja.

Iznos iz prethodnog stava je utvrđen u visini kamate za 2010. godinu na stambeni kredit IRB po kreditnoj liniji stambeni krediti.

Sredstva iz stava 1. isplatiće se na teret budžetske pozicije Kapitalna pomoć za 2010. godinu.

O B R A Z L O Ž E N J E

Pravilnikom o kriterijima za ostvarivanje kapitalnih pomoći utvrđeni su kriterijumi za kapitalne pomoći pravnim i fizičkim licima na području opštine Ugljevik.

Članom 4. Pravilnika je utvrđeno da se kapitalne pomoći ostvaruju po kreditnim linijama IRB-a na osnovu zahtjeva sa priloženom dokumentacijom o kreditu kod IRB-a, a za ostale pomoći i kredite komercijalnih banaka uz predočavanje izvođačkih poreskih faktura, poreskih računa isporučilaca i provjeru od strane komisije.

Imenovani su podnijeli zahtjev i priložili propisanu dokumentaciju, pa je s toga riješeno kao u dispozitivu ovog rješenja.

Protiv ovog rješenja može se izjaviti prigovor Načelniku u roku od 8 dana po prijemu istog.

Ovo rješenje stupa na snagu danom donošenja, a isto će se objaviti u „Službenom biltenu Opštine Ugljevik".

NAČELNIK OPŠTINE
Vasilije Perić, dipl.ecc. s.r.

REPUBLIKA SRPSKA
OPŠTINA UGLJEVIK
NAČELNIK OPŠTINE
Broj: 02-423-107-4/2010
Datum, 02.07.2010. god.

Na osnovu člana 43. Zakona o lokalnoj samoupravi („Službeni glasnik Republike Srpske", broj 101/04, 42/05 i 118/05), člana 60. Statuta opštine Ugljevik („Službeni bilten Opštine Ugljevik" broj 6/05, 4/07, 4/08 i 5/09) i člana 4. Pravilnika o kriterijima o ostvarivanjima kapitalnih pomoći br. 02-40-635/10 od 08.06.2010. godine Načelnik Opštine Ugljevik donosi

R J E Š E N J E

Odobrava se kapitalna pomoć Milorad Jovičić iz Ugljevika u iznosu od 2.246,60 KM za rješavanje stambenog pitanja.

Iznos iz prethodnog stava je utvrđen u visini kamate za 2010. godinu na stambeni kredit IRB po kreditnoj liniji stambeni krediti.

Sredstva iz stava 1. isplatiće se na teret budžetske pozicije Kapitalna pomoć za 2010. godinu.

O B R A Z L O Ž E N J E

Pravilnikom o kriterijima za ostvarivanje kapitalnih pomoći utvrđeni su kriterijumi za kapitalne pomoći pravnim i fizičkim licima na području opštine Ugljevik.

Članom 4. Pravilnika je utvrđeno da se kapitalne pomoći ostvaruju po kreditnim linijama IRB-a na osnovu zahtjeva sa priloženom dokumentacijom o kreditu kod IRB-a, a za ostale pomoći i kredite komercijalnih banaka uz predočavanje izvođačkih poreskih faktura, poreskih računa isporučilaca i provjeru od strane komisije.

Imenovani su podnijeli zahtjev i priložili propisanu dokumentaciju, pa je s toga riješeno kao u dispozitivu ovog rješenja.

Protiv ovog rješenja može se izjaviti prigovor Načelniku u roku od 8 dana po prijemu istog.

Ovo rješenje stupa na snagu danom donošenja, a isto će se objaviti u „Službenom biltenu Opštine Ugljevik".

NAČELNIK OPŠTINE
Vasilije Perić, dipl.ecc. s.r.

REPUBLIKA SRPSKA
OPŠTINA UGLJEVIK
NAČELNIK OPŠTINE
Broj: 02-423-52/2010
Datum, 02.07.2010. god.

Na osnovu člana 43. Zakona o lokalnoj samoupravi („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 101/04, 42/05 i 118/05), člana 60. Statuta opštine Ugljevik („Službeni bilten Opštine Ugljevik“ broj 6/05, 4/07, 4/08 i 5/09) i člana 4. Pravilnika o kriterijima o ostvarivanjima kapitalnih pomoći br. 02-40-635/10 od 08.06.2010. godine Načelnik Opštine Ugljevik donosi

R J E Š E N J E

Odobrava se kapitalna pomoć Cvetković Jugoslavu iz Ugljevika u iznosu od 4.035,10 KM za rješavanje stambenog pitanja.

Iznos iz prethodnog stava je utvrđen u visini kamate za 2010. godinu na stambeni kredit IRB po kreditnoj liniji stambeni krediti.

Sredstva iz stava 1. isplatiće se na teret budžetske pozicije Kapitalna pomoć za 2010. godinu.

O B R A Z L O Ž E N J E

Pravilnikom o kriterijima za ostvarivanje kapitalnih pomoći utvrđeni su kriterijumi za kapitalne pomoći pravnim i fizičkim licima na području opštine Ugljevik.

Članom 4. Pravilnika je utvrđeno da se kapitalne pomoći ostvaruju po kreditnim linijama IRB-a na osnovu zahtjeva sa priloženom dokumentacijom o kreditu kod IRB-a, a za ostale pomoći i kredite komercijalnih banaka uz predočavanje izvođačkih poreskih faktura, poreskih računa isporučilaca i provjeru od strane komisije.

Imenovani su podnijeli zahtjev i priložili propisanu dokumentaciju, pa je s toga riješeno kao u dispozitivu ovog rješenja.

Protiv ovog rješenja može se izjaviti prigovor Načelniku u roku od 8 dana po prijemu istog.

Ovo rješenje stupa na snagu danom donošenja, a isto će se objaviti u „Službenom biltenu Opštine Ugljevik“.

NAČELNIK OPŠTINE
Vasilije Perić, dipl.ecc. s.r.

REPUBLIKA SRPSKA
OPŠTINA UGLJEVIK
NAČELNIK OPŠTINE
Broj: 02-423-245-5/2010
Datum, 02.07.2010. god.

Na osnovu člana 43. Zakona o lokalnoj samoupravi („Službeni glasnik Republike Srpske", broj 101/04, 42/05 i 118/05), člana 60. Statuta opštine Ugljevik („Službeni bilten Opštine Ugljevik" broj 6/05, 4/07, 4/08 i 5/09) i člana 4. Pravilnika o kriterijima o ostvarivanjima kapitalnih pomoći br. 02-40-635/10 od 08.06.2010. godine Načelnik Opštine Ugljevik donosi

R J E Š E N J E

Odobrava se kapitalna pomoć Ivani Jovičić iz Ugljevika u iznosu od 2.182,80 KM za rješavanje stambenog pitanja.

Iznos iz prethodnog stava je utvrđen u visini kamate za 2010. godinu na stambeni kredit IRB po kreditnoj liniji stambeni krediti.

Sredstva iz stava 1. isplatiće se na teret budžetske pozicije Kapitalna pomoć za 2010. godinu.

O B R A Z L O Ž E N J E

Pravilnikom o kriterijima za ostvarivanje kapitalnih pomoći utvrđeni su kriterijumi za kapitalne pomoći pravnim i fizičkim licima na području opštine Ugljevik.

Članom 4. Pravilnika je utvrđeno da se kapitalne pomoći ostvaruju po kreditnim linijama IRB-a na osnovu zahtjeva sa priloženom dokumentacijom o kreditu kod IRB-a, a za ostale pomoći i kredite komercijalnih banaka uz predočavanje izvođačkih poreskih faktura, poreskih računa isporučilaca i provjeru od strane komisije.

Imenovani su podnijeli zahtjev i priložili propisanu dokumentaciju, pa je s toga riješeno kao u dispozitivu ovog rješenja.

Protiv ovog rješenja može se izjaviti prigovor Načelniku u roku od 8 dana po prijemu istog.

Ovo rješenje stupa na snagu danom donošenja, a isto će se objaviti u „Službenom biltenu Opštine Ugljevik".

NAČELNIK OPŠTINE
Vasilije Perić, dipl.ecc. s.r.

REPUBLIKA SRPSKA
OPŠTINA UGLJEVIK
NAČELNIK OPŠTINE
Broj: 02-423-246-4/2010
Datum, 02.07.2010. god.

Na osnovu člana 43. Zakona o lokalnoj samoupravi („Službeni glasnik Republike Srpske", broj 101/04, 42/05 i 118/05), člana 60. Statuta opštine Ugljevik („Službeni bilten Opštine Ugljevik" broj 6/05, 4/07, 4/08 i 5/09) i člana 4. Pravilnika o kriterijima o ostvarivanjima kapitalnih pomoći br. 02-40-635/10 od 08.06.2010. godine Načelnik Opštine Ugljevik donosi

R J E Š E N J E

Odobrava se kapitalna pomoć Vidović Slobodanu iz Ugljevika u iznosu od 2.132,42 KM za rješavanje stambenog pitanja.

Iznos iz prethodnog stava je utvrđen u visini kamate za 2010. godinu na stambeni kredit IRB po kreditnoj liniji stambeni krediti.

Sredstva iz stava 1. isplatiće se na teret budžetske pozicije Kapitalna pomoć za 2010. godinu.

O B R A Z L O Ž E N J E

Pravilnikom o kriterijima za ostvarivanje kapitalnih pomoći utvrđeni su kriterijumi za kapitalne pomoći pravnim i fizičkim licima na području opštine Ugljevik.

Članom 4. Pravilnika je utvrđeno da se kapitalne pomoći ostvaruju po kreditnim linijama IRB-a na osnovu zahtjeva sa priloženom dokumentacijom o kreditu kod IRB-a, a za ostale pomoći i kredite komercijalnih banaka uz predočavanje izvođačkih poreskih faktura, poreskih računa isporučilaca i provjeru od strane komisije.

Imenovani su podnijeli zahtjev i priložili propisanu dokumentaciju, pa je s toga riješeno kao u dispozitivu ovog rješenja.

Protiv ovog rješenja može se izjaviti prigovor Načelniku u roku od 8 dana po prijemu istog.

Ovo rješenje stupa na snagu danom donošenja, a isto će se objaviti u „Službenom biltenu Opštine Ugljevik".

NAČELNIK OPŠTINE
Vasilije Perić, dipl.ecc. s.r.

REPUBLIKA SRPSKA
OPŠTINA UGLJEVIK
NAČELNIK OPŠTINE
Broj: 02-423-99/2010
Datum, 02.07.2010. god.

Na osnovu člana 43. Zakona o lokalnoj samoupravi („Službeni glasnik Republike Srpske", broj 101/04, 42/05 i 118/05), člana 60. Statuta opštine Ugljevik („Službeni bilten Opštine Ugljevik" broj 6/05, 4/07, 4/08 i 5/09) i člana 4. Pravilnika o kriterijima o ostvarivanjima kapitalnih pomoći br. 02-40-635/10 od 08.06.2010. godine Načelnik Opštine Ugljevik donosi

RJEŠENJE

Odobrava se kapitalna pomoć Jović Veliborki iz Ugljevika u iznosu od 1.495,80 KM za rješavanje stambenog pitanja.

Iznos iz prethodnog stava je utvrđen u visini kamate za 2010. godinu na stambeni kredit IRB po kreditnoj liniji stambeni krediti.

Sredstva iz stava 1. isplatiće se na teret budžetske pozicije Kapitalna pomoć za 2010. godinu.

OBRAZLOŽENJE

Pravilnikom o kriterijima za ostvarivanje kapitalnih pomoći utvrđeni su kriterijumi za kapitalne pomoći pravnim i fizičkim licima na području opštine Ugljevik.

Članom 4. Pravilnika je utvrđeno da se kapitalne pomoći ostvaruju po kreditnim linijama IRB-a na osnovu zahtjeva sa priloženom dokumentacijom o kreditu kod IRB-a, a za ostale pomoći i kredite komercijalnih banaka uz predočavanje izvođačkih poreskih faktura, poreskih računa isporučilaca i provjeru od strane komisije.

Imenovani su podnijeli zahtjev i priložili propisanu dokumentaciju, pa je s toga riješeno kao u dispozitivu ovog rješenja.

Protiv ovog rješenja može se izjaviti prigovor Načelniku u roku od 8 dana po prijemu istog.

Ovo rješenje stupa na snagu danom donošenja, a isto će se objaviti u „Službenom biltenu Opštine Ugljevik".

NAČELNIK OPŠTINE
Vasilije Perić, dipl.ecc. s.r.

REPUBLIKA SRPSKA
OPŠTINA UGLJEVIK
NAČELNIK OPŠTINE
Broj: 02-423-20/2010
Datum, 02.07.2010. god.

Na osnovu člana 43. Zakona o lokalnoj samoupravi („Službeni glasnik Republike Srpske", broj 101/04, 42/05 i 118/05), člana 60. Statuta opštine Ugljevik („Službeni bilten Opštine Ugljevik" broj 6/05, 4/07, 4/08 i 5/09) i člana 4. Pravilnika o kriterijima o ostvarivanjima kapitalnih pomoći br. 02-40-635/10 od 08.06.2010. godine Načelnik Opštine Ugljevik donosi

R J E Š E N J E

Odobrava se kapitalna pomoć Radovanović Radoslavu iz Ugljevika u iznosu od 1.406,41 KM za rješavanje stambenog pitanja.

Iznos iz prethodnog stava je utvrđen u visini kamate za 2010. godinu na stambeni kredit IRB po kreditnoj liniji stambeni krediti.

Sredstva iz stava 1. isplatiće se na teret budžetske pozicije Kapitalna pomoć za 2010. godinu.

O B R A Z L O Ž E N J E

Pravilnikom o kriterijima za ostvarivanje kapitalnih pomoći utvrđeni su kriterijumi za kapitalne pomoći pravnim i fizičkim licima na području opštine Ugljevik.

Članom 4. Pravilnika je utvrđeno da se kapitalne pomoći ostvaruju po kreditnim linijama IRB-a na osnovu zahtjeva sa priloženom dokumentacijom o kreditu kod IRB-a, a za ostale pomoći i kredite komercijalnih banaka uz predočavanje izvođačkih poreskih faktura, poreskih računa isporučilaca i provjeru od strane komisije.

Imenovani su podnijeli zahtjev i priložili propisanu dokumentaciju, pa je s toga riješeno kao u dispozitivu ovog rješenja.

Protiv ovog rješenja može se izjaviti prigovor Načelniku u roku od 8 dana po prijemu istog.

Ovo rješenje stupa na snagu danom donošenja, a isto će se objaviti u „Službenom biltenu Opštine Ugljevik".

NAČELNIK OPŠTINE
Vasilije Perić, dipl.ecc. s.r.

REPUBLIKA SRPSKA
OPŠTINA UGLJEVIK
NAČELNIK OPŠTINE
Broj: 02-423-20/2010
Datum, 02.07.2010. god.

Na osnovu člana 43. Zakona o lokalnoj samoupravi („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 101/04, 42/05 i 118/05), člana 60. Statuta opštine Ugljevik („Službeni bilten Opštine Ugljevik“ broj 6/05, 4/07, 4/08 i 5/09) i člana 4. Pravilnika o kriterijima o ostvarivanjima kapitalnih pomoći br. 02-40-635/10 od 08.06.2010. godine Načelnik Opštine Ugljevik donosi

RJEŠENJE

Odobrava se kapitalna pomoć Dragici Tanasijević iz Ugljevika u iznosu od 925,90 KM za rješavanje stambenog pitanja.

Iznos iz prethodnog stava je utvrđen u visini kamate za 2010. godinu na stambeni kredit IRB po kreditnoj liniji stambeni krediti.

Sredstva iz stava 1. isplatiće se na teret budžetske pozicije Kapitalna pomoć za 2010. godinu.

OBRAZLOŽENJE

Pravilnikom o kriterijima za ostvarivanje kapitalnih pomoći utvrđeni su kriterijumi za kapitalne pomoći pravnim i fizičkim licima na području opštine Ugljevik.

Članom 4. Pravilnika je utvrđeno da se kapitalne pomoći ostvaruju po kreditnim linijama IRB-a na osnovu zahtjeva sa priloženom dokumentacijom o kreditu kod IRB-a, a za ostale pomoći i kredite komercijalnih banaka uz predočavanje izvođačkih poreskih faktura, poreskih računa isporučilaca i provjeru od strane komisije.

Imenovani su podnijeli zahtjev i priložili propisanu dokumentaciju, pa je s toga riješeno kao u dispozitivu ovog rješenja.

Protiv ovog rješenja može se izjaviti prigovor Načelniku u roku od 8 dana po prijemu istog.

Ovo rješenje stupa na snagu danom donošenja, a isto će se objaviti u „Službenom biltenu Opštine Ugljevik“.

NAČELNIK OPŠTINE
Vasilije Perić, dipl.ecc. s.r.